

Tshivenda



#NYP2030

# MBEKANYAMAITELE YA VHASWA YA LUSHAKA 2020-2030

Miñwaha ya fumi ya u ḥavhanyisa mvelelo dzavhuđi dza  
mveledziso ya vhaswa

## ZWI RE NGOMU

I.	MARANGAPHANDA NGA MINISITA .....	4
II.	MARANGAPHANDA NGA MUFARISA MINISITA .....	5
III.	DZINDIVHUWO NGA MULANGI-DZHENERALA.....	6
1.	NDI NGANI ZWO TEA URI HU VHE NA MBEKANYAMAITELE YA VHASWA YA LUSHAKA AFRIKA TSHIPEMBE? .....	7
2.	THALUTSHEDZO NA MBONALO YA VHASWA AFRIKA TSHIPEMBE .....	8
3.	NYITO DZINE DZA KONISA NZUDZANYO U SWIKELELA NDIHO .....	8
3.1	Bono.....	8
3.2	Mushumo/Vhudifhinduleli .....	8
3.3	Ndivho .....	8
3.4	Zwipikwa.....	8
3.5	Mvelelo dza Mbekanyamaitele dzo lavhelelwaho .....	9
3.6	Mikhwa na Milayo.....	9
4.	MVELAPHANDA YO VHA HO HONE MALUGANA NA MBEKANYAMAITE .....	10
5.	KHAEDU DZINE DZA KHOU BVELA PHANDA NA U KWAMA VHASWA.....	13
5.1	Tshivhalo tsha n̄ha tsha vho litshaho tshikolo na tsha fhasi tsha vhane vha bva tshikoloni vha tshi ya u shuma .....	13
5.2	Zwikili zwa vhuimo ha fhasi na u sa tshimbilelana ha zwikili .....	14
5.3	Vhushayamushumo ha tshifhinga tshilapfu ha vhaswa khathihi na u sa vha na dzangalelo ja zwa vhubindudzi .....	14
5.4	Mvelelo dici si dzavhuđi dza muvhili na muhumbulo .....	17
5.5	Nđowetshumo dza vhusiki na mvelele dici songo shumiswaho .....	18
5.6	U tshinyadza vhusaka ha vhatu nga zwiđuku nga zwiđuku na mirađo ya tshitshavha i dzhenelelaho ..	18
5.7	Mveledziso ya vhaswa i re na tshomedzo dici songo linganaho na tshumelo dzo konanywaho nga ndila i si yavhuđi .....	19
6.	MASIA A NDEME A MBEKANYAMAITELE .....	19
6.1	PFUNZO NA ZWIKILI ZWA NDEME NA TSHIKHALA TSHA VHUVHILI.....	19
6.1.1	U khwađisedza tswikelelo ya vhođhe kha ECD ya ndeme na mbekanyamushumo dza ngudo dza mveledziso yavhana vhađuku dza vhođe .....	20
6.1.2	U bveledza vhupo ho tsireledzeaho ha u guda .....	20
6.1.3	U bveledzisa vhadededzi na u sedzulusa kharikuļamu u itela u ḥuđuwedza thandululo ya thaidzo, u tholea, vhubindudzi na u kona u shumisa kana u ḥowela 4IR.....	20
6.1.4	U shumisa mbekanyamushumo dza u dzhenelela dza vhana vhađuku dzine dza dzhenelela u itela mveledziso yavhuđi ya vhaswa .....	21
6.1.5	U ḥetshedza tshikhala tsha vhuvhili tsha u konisa u khunyeledza na u dovha u dzhenelela kha zwiimiswa zwa pfunzo.....	21

<b>6.1.6 U ḡetshedza ngeletshedzo i bvelaho phanḍa ya zwa mabuḍo a mushumo ya sekithara dza thekhinikhala, thekhinołodzhi na vhubeledzi dza ikonomi.....</b>	<b>22</b>
<b>6.1.7 U engedzedza zwikhala zwa vhugudisi ha zwikili zwa nga murahu ha tshikolo tsha sekondari kha vhothe</b>	<b>22</b>
<b>6.2 TSHANDUKISO YA IKONOMI, VHUBINDUDZI NA U SIKI MISHUMO .....</b>	<b>23</b>
<b>6.2.1 U shumisa Mbekanyamushumo ya u Thola Vhaswa ya Phuresidennde na Nzudzano ya u Vhuyedzedza Ikonomi tshigani na u I Fhaṭulula nga Vhuswa .....</b>	<b>23</b>
<b>6.2.3 U thoma konṭiraka dza mabindu maṭuku o itelwaho vhaswa kha sekithara dzothe .....</b>	<b>23</b>
<b>6.2.4 U shumisa zwikimu zwa u thola zwa tshitshavha zwo khwiniswaho zwine zwa ḡetshedza zwikhala zwavhuḍi zwa vhaswa (Maitele a u thola Vhanzhi) .....</b>	<b>24</b>
<b>6.2.5 U dženisa vhaswa kha u ḡetshedza ha mavu nga vhuswa, mveledziso ya mahayani na ndunzhendunzhe ya ndeme ya vhulimi.....</b>	<b>24</b>
<b>6.2.6 U tikedza ikonomi ya mahayani na ya dzidżoroboni u itela tshandukiso ya ikonomi, u sika mishumo na u thola vhanzhi .....</b>	<b>24</b>
<b>6.2.7 U bveledza na u tikedza mabindu a vhaswa na dzikhamphani (u ṭuṭuwedza vhubindudzi).....</b>	<b>25</b>
<b>6.3 ṬHŪṬHUVEDZO YA MUTAKALO WA MUHVILI NA MUHUMBULO .....</b>	<b>26</b>
<b>6.3.1 U tikedza kutshilele kwa mutakalo.....</b>	<b>26</b>
<b>6.3.2 U fhungudza ṭhūṭhuvwedzo dza dwadze .....</b>	<b>27</b>
<b>6.3.3 U fhelisa tshumiso mmbi ya zwidzidzivhadzi kha vhaswa.....</b>	<b>27</b>
<b>6.3.4 U ṭuṭuwedza mutakalo wavhuḍi wa muhumbulo kha vhaswa.....</b>	<b>28</b>
<b>6.3.5 U ṭuṭuwedza mutakalo wavhuḍi wa zwa vhudzekani na zwa mbebo na pfanelo.....</b>	<b>28</b>
<b>6.3.6 U fhungudza masiandaitwa a malwadze.....</b>	<b>28</b>
<b>6.4 VHUTHIHI HA VHATHU NA U FHĀṬA LUSHAKA .....</b>	<b>29</b>
<b>6.4.1 Maitele a ndila nnzhi a u tsireledza vhuthihi ha vhathu na u fhaṭa lushaka .....</b>	<b>29</b>
<b>6.4.2 Mikhwa yavhuḍi ya ndayotewa ine ya ṭuṭuwedza vhune .....</b>	<b>30</b>
<b>6.4.3 Vhaswa vha Afrika Tshipembe vha tea u shumana na tshiṭalula kha tshitshavha .....</b>	<b>30</b>
<b>6.4.4 U ṭuṭuwedza vhurangaphanda na u vha lushaka lu dženelelaho.....</b>	<b>30</b>
<b>6.4.5 U engedza zwikolo zwa u kombetshedza na mitambo ya tshitshavha ine ya vha na.....</b>	<b>30</b>
<b>6.4.6 Tshanduko ya ndowetshumo ya vhu4, vhuthihi ha vhathu na u fhaṭa lushaka.....</b>	<b>31</b>
<b>6.4.7 U shumisa Tshanduko ya Nđowetshumo ya vhu4 u ṭuṭuwedza vhuthihi ha vhathu na u fhaṭa lushaka..</b>	<b>31</b>
<b>6.5 ZWISHUMISWA ZWA MVELEDZISO YA VHASWA ZWINE ZWA FHINDULA NGA U .....</b>	<b>31</b>
<b>6.5.1 U khwaṭhisidza zwishumiswa zwa vhaswa.....</b>	<b>32</b>
<b>6.5.2 Mushumo wa vhaswa u tea u dzhiwi sa wa.....</b>	<b>33</b>
<b>6.5.3 U leludza kana u konisa u ḡanganedza ha mushumo wa mveledziso ya vhaswa sa phurofesheni.....</b>	<b>33</b>
<b>7. NDILA DZA U LAVHELESA NA U ṬOLA .....</b>	<b>34</b>
<b>8. MAGUMO .....</b>	<b>34</b>
<b>9. DZIREFERENTSI .....</b>	<b>35</b>

## **i. MARANGAPHANDA NGA MINISIȚA WA MUHASHO WA ZWA VHAFUMAKADZI, VHASWA NA VHATHU VHA RE NA VHUHOLEFHALI**

iii. Mveledziso ya mbekanyamaitele i nga ha u shandukisa vhutshilo, na u shumana na u tambula ho kalulaho hune vhaswa vha ḥangana naho zwi tshi khou itiswa nga u sa wana mushumo, kana nga u sa vha na zwikili, pfunzo ya n̄tha khathihi na zwiñwe zwine zwa kwama ikonomi na zwa matshilisano. Izwi zwi ḥoda vhurangaphanda havhuđi na khonanyo. Ndaulo ya vhurath (6) yo khethekanya nga Phuresidennde Vho Cyril Ramaphosa musi vha tshi ḫivhadza Muhasho muswa wa Vhafumakadzi, Vhaswa na VHathu vha re na Vhuholefhali. Muhasho wo itelwa u vhusa, u tikedza, u konanya, u lavhelesa na u ḥola u thomiwa ha mveledziso ya vhaswa kha sekithara dzo fhambanaho kha masia othe. Uri hu vhe na uvhu vhurangaphanda, vhuñwe vhudifhinduleli vhuhulwane ha muhasho ndi u bveledza mulayo na mbekanyamaitele ya mveledziso ya vhaswa zwine zwa katela zwothe.

Ri tshi dzhie n̄tha zwo ambiwaho afho n̄tha, maitele a u bveledza Mbekanyamaitele ya Vhaswa ya Lushaka (National Youth Policy(NYP)) 2020-2030, o khunyeledza nga murahu ha Tsedzuluso ya ñwaha ya vhu 25.Nga 2019 nga murahu ha musi ndo tholiwa sa Minis̄ta kha Muhasho wa Vhafumakadzi, Vhaswa na VHathu vha re na Vhuholefhali, ndo mbo di thoma Tshigwada tsha Referensi tsha Thekhinikhala ya sekithara nnzhi Technical Reference Team (dziTRT) u itela u ranga phanda na u konanya mveledziso ya mbekanyamaitele n̄tswa ya shango. Tshiitisi tsha uri ri vhe na sekithara nnzhi dzo imelelwaho, ndi uri NYP 2030 a i tou vha fhedzi mbekanyamaitele ya muvhuso, i dovha hafhu ya vha vhudifhinduleli ha tshitshavha kha mveledziso ya vhaswa. Vha tea u dzhie n̄zhele uri NYP ya Afrika Tshipembe yo sedzuluswa musi ikonomi yashu itsi tsa na musi hu tshi vha na Vairasi ya Corona (Covid-19) ya u tshinyadza, zwo zwa ita uri hu vhe na u ḥanganana kha jifhasi. zwa vhang mutshinyalo kha vhutshilo ha vhatu na mishumo yavho. Ngauralo u vha hone ha dwadze zwo ita uri u bveledza mbekanyamaitele zwi kondé vhukuma. Zwo ita uri ri shandukise ndivho dzashu, ri tsitse mutheo we ra vha ro dzudzanya ro sedza wone, nahone zwino zwilinganyo zwashu zwi khou katela na n̄dowelo n̄tswa. Ri tea u kuvhatedza vhatu nga u angaredza, nga maandesa vhaswa, malugana na mvelelo kana masiandaitwa a si avhuđi a khaedu dza ikonomi na zwiñwe zwithu zwi si zwavhuđi zwine zwa vha kwama.

Vhaswa vho vha vho no di kandeledza hu sa athu vhuya ha vha na COVID 19, naho zwo ralo, dwadze lo nanisa nyimele yavho i si avhuđi. Pfunzo dzavho dzo thithisea, vhunzhi havho vho dzula vha vhothe, vha tshi khou vhlaela, nahone vha na mutsiko zwi tshi tshi khou itiswa nga nyiledzo dza u valwa tshothe ha shango. Khakhathi dza Miñani na Mabulayo a Vhafumakadzi zwa engedzea U anza ha Khakhathi dza u ya nga Mbeu na Mabulayo a Vhafumakadzi (Gender-Based Violence and Femicide (GBVF)) na zwone zwo engedzea, vhushayapfushi zwo itiswa nga u fhungudzea nga zwiñkuha zwiñkuha, nga u angaredza ho vha hu si na tswikelelo ya tshumelo ya mutakalo wa zwa vhudzekani na zwa mbebo, nahone vhe vha vha tshi khou ḥoda mushumo vho vha si tsha kona ngauralo vho vha vha si tsha vha tshipida tsha ikonomi, hone mabindu a vhaswa o vha a si tsha dzenisa tshelede izwi zwa ita uri mishumo ya vhaswa i fhele. Zwiñwe zwine zwa vhlainedza nga maandesa ndi uri Tshitatamennde tsha Mbekanyamaitele ya Mugaganyagwama wa Tshifhinga tsha Vhukati wa 2020 tsho sumbedza uri ikonomi ya shango i khou lavhelelwa u tsa nga 7.8% uno ñwaha, nahone ndozwo ya mishumo i do vha yo kalulaho. Hu vhonala zwi tshi do kondé uri ikonomi i dovhe i vhuyelele tshigani kha miñwaha mivhili u ya kha miraru i ñaho. Ri ḥanganedza maga othe a zwa mutakalo na a zwa ikonomi na zwa matshilisano o ḫivhadzwaho nga Phuresidennde a u lwa na dwadze, hu tshi katelwa na u dzhenelela kha Nzudzanyo ya u Vhuyedzedza na u Fhañulula Ikonomi. Izwi zwi khou ita khuwelelo kha vhaswa ya u dzhenelela zwiñwane kha ikonomi nga u vhea phanda dziSSME na dzikhamphani na maitele a zwikili zwo livhiswaho kha vhaswa. Vha do tikedza miña i sa koni u ñitsireledza, mabindu na vhatu vhave vha shaya nge zwa vha zwo vhangwa nga u sa shuma na thaidzo dzo fhambanaho dza zwa matshilisano.

Kha vhatu vhothe vha u bva kha masia o fhambanaho a shango vhe vha dzhenelela kha Iwendo Iwashu lwa u bveledza NYP 2020-2030, ri livhuwa vhudinekedzeli havho. Naho ho vha na zwikhukhulisi malugana na maitele a vhuelshedzi zwo vhangwa nga nyiledzo dza u valwa tshothe ha shango, vhunzhi ha vhatu vho dzhenelela. Ndi tama u livhuwa vhothe vhe vha dzhenelela vho ñinekedzela nahone vha sa neti kha u konanya uyu mushumo, nga maandesa Davhi ja Mveledziso ya Vhaswa ja Lushaka na mirado yothe ya TRT. U dzhenelela ha miñwe mihasho ya muvhuso zwo ita uri mbekanyamaitele i songo dzhia sia na u vala mavhaka a re hone. U dzhenelela ha ndeme ha nga Foramu ya U konanya ya Mveledziso ya Vhaswa ya Lushaka, madzangano a tshitshavha, vhoraakadem, madzangano a ḥodisiso, mabindu, madzangano ane a shumelwa nga vhaswa na madzangano ane a rangwa phanda nga vhaswa khathihi na madzangano a vhaswa na madzangano a matshudeni, zwi a khodisea nga maandesa. Ndi a fhulufhela uri iyi mbekanyamaitele ya vhaswa i do shuma sa referensi kha vhaswa vhothe na vhadzeneleli vho teaho kha zwa mveledziso ya vhaswa. Mushumo washu sa tshigwada kha u bveledza mveledziso ya vhaswa, ndi mutheo wavhuđi wa Afrika Tshipembe ji re na mvelaphanda na vhutshilo ha khwine ha vhothe.

## ii. MARANGAPHANDA NGA MUFARISA MINISIȚA KHA MUHASHO WA ZWA VHAFUMAKADZI, VHASWA NA VHATHU VHA RE NA VHUHOLEFHALI

Afrika Tshipembe, tshivhalo tsha vhaswa ndi tshararu tsha lushaka lwothe, kha avho vhothe vhane vha vha na miñwaha ya 15 u swika kha 34 ndi 34.7% ya lushaka. (Saveyi ya Tshifhinga tsha Vhukati ya Afrika Tshipembe ya Tshitatisitiki tsha 2020 .2020 Statistics South Africa Mid-term Population Survey)). Ri tshi dzhiela nzhele izwi, vhaswa vha khou bvela phanda na u tangana na khaedu khulwane, nahone khulwane khadzo ndi thaidzo ya u sa shuma lwa tshifhinga tshilapfu zwi tshi khou itwa nga nyimele ya ikonomi ine ya dzulela u shanduka. A thi khou tou nanisa mafhungo musi ndi tshi ri iyi khaedu yo no tou hulela. Saveyi ya zwa Vhashumi ya Kotara (Quarterly Labour Force Survey (QLFS)) ya kotare ya u thoma ya 2020 i sumbedza uri vhushayamushumo ho vha ho i ma kha 30.1%, he ha vha hu hone vhushayamushumo ha nthesa u bva nga 2008. Tshe tsha tou dina nga maanda, ho vha hu vhushayamushumo ha vhaswa vha miñwaha ya vhukati ha 25 u swika kha ya 30 he ha vha hu kavhili musi hu tshi vhambedzwa na ha vha tshigwada tsha miñwaha ya 45 u swika kha 54 (37.3% vs 17.5%). Nyimele I namba I tshi nana musi ri tshi sedza kha vhushayamushumo ha vhaswa vha vhukati ha miñwaha ya 15 u swika kha ya 24, ye ya ima kha 59.0% kha Q1 ya 2020, zwine zwa amba uri kha vhaswa vha 10, vha 6 vho vha vha sa shumi.

Nyimele i re afho nthia a i fhulufhedzisi, kha vha miñwaha ya vhukati ha ya 15 na 24; vhane vha sa khou shuma, vha sa khou dzhena tshikolo kana u vha kha vhugudisi (not in employment, education or training (NEET)), tshivhalo tshavho tshi todou swika 3.5 miljoni. Tshivhalo tsha vhafumakadzi vhane vha kha di vha vhatuku vhane vha si shume tshi nthia, hone vhaswa vha mahayani vho livhana na khaedu dzo fhambanaho na dza vha dzidzoroboni. Tshiñwe hafhu, vhaswa vhane vha vha na vhuholefhali vha bvela phanda na u livhana na khaedu khulwane kha maraga wa mishumo sa izwi hu na khonadzeo ya uri vha songo tanganedzwa nga tshitshavha na u kandeledzwa.

Zwi re afho nthia a zwi tou vha fhedzi tshitatisitiki, arali vha nga sedzulusa idzi nomboro, thaidzo il a vhonala. Avha ndi vhathu vhane vha vha na fulufhelo, miloro; na vhukoni vhane vha nga thusa kha tshitshavha na shango lavho. Nyimele ya avha vhaswa yo naniswa nga u vha hone ha dwadze ja Coronavairasi nga 2020, line ja khou ita uri vha fhelelwé nga mishumo na u lovha, nga maanda vhaswa vhane vha vha na malwadze a sa fholi. Nyimele i khou nana u kondia musi ri tshi dzhiela nzhele u tsesa ha ikonomi ya liphasi hune ha khou bvelela fhe ri na fulufhelo ya uri hu do vha ha tshifhinga tshipfufhi.

Iyi Mbekanyamaitele ya Vhaswa ya Lushaka (National Youth Policy (NYP)) ya 2030, i dzinginya zwithu zwa ndeme zwo fhambanaho zwa mbekanyamaitele u itela u khwañthisa mveledziso, u maandañafhadza na u khwañthisa vhaswa vhashu nga itsi tshifhinga tsha dwadze na nga murahu ha tshifhinga tsha dwadze. I tuñuwedza ñhodea ya vhasheli vha mulenzhe kana vhadzheneleli kha tshitshavha, vhane vha vha sekithara dza muvhuso, dza phuraivete na dza tshitshavha, u itela u khwañthisa vhuñinekedzeli havho nga u dzula vho vhea mveledziso ya vhaswa phanda. Naho sekithara dzo fhambanaho dzi tshi fhindula kana u dzhia maga malugana na dwadze, ndi zwa ndeme uri mushumo washu u sedzesha kha u fhindula na u sumbedza mbuelo dzavhudzi, zwine zwa do vha na mbuelo dza tshifhinga tshilapfu. Ri a tenda uri nga u dzenisa vhaswa sa vhone vhadzheneleli vha ndeme vha mafulufulu, ri do vha ri kha ndila yone ya u vhuyedzedza na u ñavhanyisa u maandañafhadzwa havho kha zwa ikonomi na zwa matshilisano.

Phindulo ya ndeme na maitele a u vhuyeleta ndi u vhone uri hu vha na vhukoni ha tshiimisa u ñavhanyisa mveledziso ya vhaswa na u shumisana na muvhuso, mabindu, tshitshavha na vhaswa. Izwi ndi zwa ndeme sa izwi muvhuso u tshi fhindula kana u dzhia maga nga u ñavhanya u shumana zwavhuñi na khaedu dzine dza khou bvela phanda malugana na mveledziso ya vhaswa, u itela u wana mbuelo dza lushaka lwa vhaswa lwo engedzeaho na u bvedza phanda Afrika Tshipembe.

Ndo pfa ndo takala nga maanda musi ndi tshi vhone uri Muhasho wa Vhafumakadzi, Vhaswa na Vhathu vha re na vhuholefhali wo vha na vhukwamani vhuhulwane na vhaswa khathihi na madzangano o rangwaho phanda nga vhaswa na ane a shumelwa nga vhaswa kha sekithara dzothe malugana na u sedzulusa NYP. Ndi na vhuñanzi uri izwi zwi do khwañhisidza uri vhothe vhane vha vha vhasheli vha mulenzhe vha ndeme kha vhaswa vha do vha na vhuñifhinduleli. Ndi fhulufhedzisa uri ndi do tikedza Davhi ja Mveledziso ya Vhaswa ja Lushaka ja DWYP u khwañhisidza uri li ita mushumo wa vhulavhelesi na u ñola u khwañhisidza uri NYP2030 i shumiswa nga ndila yo teaho.

### **iii. Dzindivhuwo nga Mulangi-Dzhenerala**

Muhasho wa Vhafumakadzi, Vhaswa na Vhathu vha re na Vhuholefhali (Department of Women, Youth and Persons with Disabilities (DWYPD)) u livhuwa vhurangaphanđa he ha ɿetshedzwa nga Minis̄ta na Mufarisa Minis̄ta kha u bveledza Mbekanyamaitele ya Vhaswa ya Lushaka ya 2020-2030. Mushumo muhulwane wa mvetamveto ya ɿinwalo ja mutheo na u khwāthisedza ndeme kana khwalithi ya vesheni ya u fhedza wo itwaho nga Vho Dr R Bernice Hlagala, Vho Emmanuel Kganakga, Vho Calvin Mkasi, Vho Oltman Fourie, Vho Rudzani Neshunzhi, Vho Mologadi Leboho, Vho Aluwani Mudau, Vho Nhlanhla Manzini na Vho Nkululeko Mahlangu u a livhuea. Muhasho u dovha hafhu wa livhuwa tshumisano ya Zhendedzi ja Tshikwama tsha Lushaka tsha Dzitshakha Mbumbano (Nations Population Fund Agency (UNFPA)) nga fhasi ha vhurangaphanđa ha Mulanguli wa Shango Vho Beatrice Mutuali, Vho Tlangelani Shilubane na Vho Precious Magogodi. Ri dovha hafhu ra livhuwa mirađo ya Referentsi ya Thekhinikhala, ye ya vha i na vhuđifhinduleli ha u lavhelesa iyi thandela na u vhona uri hu kwamiwa vhfaramikovhe vho teaho. Vhuimeleli ha TRT vhu katela: Vho Lato Mabaso (COGTA), Vho Laila Ncwana (DTIC), Vho Pebetse Maleka (Vhufaragwama ha Lushaka), Vho Hanlie Nel na Vho Fanani Manungu (DPSA), Vho Rebecca Sikhosana (DHET), Vho Kgomošto Moalus na Vho Surprise Mokgope (DWYPD), Vho Malebo Mekoa, Vho Sandisiwe Tsotetsi (NYDA), Vho Thembinkosi Josopu (SAYC), Vho Sino Moabalobel (BUSA), Vho Luvuyo Manyi na Vho Thobela Maponya (BBC), muđahabvu Vho Dr KJN Karel (UNISA), Vho Prof Arianne De Lanoy (UCT – SALDRU), na Vho Dr Raymond Raselekoane (UNIVEN). Vhaofisiri vha Khoro ya Thodisiso ya zwa Saintsi ya Vhathu (Human Sciences Research Council (HSRC)): Vho Mokhantšo Makoe, Vho Precious Tirivhanu, Vho Mathias Fubah Alubafi na Vho Ntombizodumo Mkwanazi, na vhone vho shuma vha sa neti u ɿwala na u vhona uri ilj ɿinwalo li tshimbila na tshifhinga.

U khwāthisedza uri vhuđe ha lushaka na u tendela kana u ɿanganedza, ho vha na miđangano ya vhueletshedzi nga vhudzivha ho sedzeswa kha vhaswa kha Mihasho ya lushaka, Ofisi dza Vhalangavundu kha mavundu othe a ɿahe, mimasipala, tshitshavha tshapo na madzangano a sekithara dza phuraivethe hu tshi katelwa na vhaswa vhone vhuđe nga tshihili kana nga kha inthanete. Nyambedzano u bva kha miđangano minzhi ya vhueletshedzi, dzo disa mihungulo ya ndeme u bva kha avha vhfaramikovhe vha ndeme, yo ɿanganedzwa. Vhothe vho amba nga ha zwithu zwa ndeme zwine zwa kwama vhanna vha vhaswa na vhfumakadzi Afrika Tshipembe nahone zwe khwinisa ɿinwalo ja mbekanyamaitele. Muhasho wo ɿitika nga vhfaramikovhe vhothe, nga muthihi na nga tshigwada u bvela phanđa na u kovhekana mafhungo na u ita uri iyi mbekanyamaitele i ɿivhee, u itela uri i kone u ɿutuwedza vhaswa vhanzhi nga hune zwi nga konadzea.

NYP 2030 yo tikedzwa nga thikho ɿhanu dza mbekanyamaitele dici tevhelaho' nahone Tshanduko ya Ndowetshumo ya Vhuđa (4IR) i dzhiwi sa theri i angaredzaho kha thikho dzothe dza mbekanyamaitele.:

- a) Pfunzo ya khwalithi kana ya ndeme, zwikili na zwikhala zwa vhuvhili.
- b) Tshandukiso ya ikonomi, vhubindudzi na u sika mishumo.
- c) ɿthuthuwedzo ya mutakalo wa muvhili na muhumbulo, hu tshi katelwa thuso malugana na dwadze.
- d) Vhuthihi ha tshitshavha na u fhađa lushaka
- e) Zwishumiswa zwa mveledziso ya vhaswa zwine zwa fhindula nga u ɿavhanya na u shuma zwavhuđi

Go dirisa NYP2030 ka nonofo, Lefapha le tla tlhagisa thulaganyo ya M&E. Re ikaegile go baamegi botlhe go kopana le rona, mo go simololeng sentšha sa maemo a a kwa godimo, sephetho, le ditshupetsi tsa kutlwalo go sala morago tiriso ya NYP 2030. Tona le Motlatsatona ba Kantoro ya ga Poresidente ya Basadi, Baša le Batho ba ba nang le Bogole, ba tiisitse boineelo jwa bona jaaka ditshimega tsa sepolotiki tsa tlhabololo ya baša, go tswelela go lebelela itlhaganediso ya tiriso. La bofelo, re ikuela go baamegi botlhe go tswelela go dira maatlafatso ya baša setlapele le go dirisa NYP 2030 jaaka sedirisiwa se se botlhokwa sa thotloetso, se se batlang go dira phetogo e e siameng mo matshelong a baša ba rona.

## 1. NDI NGANI ZWO TEA U VHA NA MBEKANYAMAITELE YA VHASWA YA LUSHAKA AFRIKA TSHIPEMBE?

Mbekanyamaitele ya Vhaswa ya Lushaka ya 2020-2030 (NYP 2030) ndi mbekanyamaitele ya sekithara dzothe ine ya vha na ndivho ya u disa mvelelo dza mveledziso ya vhaswa dzavhuđi kha vhaswa kha vhuimo hapo, ha vundu na ha lushaka Afrika Tshipembe. Yo bveledzwa nga DWYDP i tshi khou shumisana na vafaramikovhe vha re na tshihalo khathihi na vhaswa. Ndi mbekanyamaitele ya vhaswa vhothe vho fhambanaho vha shango, nahone yo bveledzwa hu na ndivho ya u lulamisa vhukhakhi na tshiđalula tsha tshifhinga tsho fhiraho na u shumana na khaedu dzine dza khou bvela phanda khathihi na ntswa na dzine dza khou thoma u bvelela dzine vha vha vho livhana nadzo. Mbekanyamaitele yo bveledzwa musi liphasi lothe nga vhuphara li tshi khou fhindula dwadze ja Covid-19 line ja vha na mvelelo dzi si dzavhuđi kha ikonomi, matshilisano na muhumbulo kha vhathe vhothe. Phuresidennde vho divhadza nga ha Nzudzano ya u Vhuyedzedza u Fhatululwa nga Vhuswa ha Ikonomi u itela u fhungudza mvelelo dzi si dzavhuđi dza dwadze. Mbekanyamaitele i talutshedza uri u vhekanya hafhu u ya nga ndeme ha tshomedzo zwi do katela mveledziso ya vhaswa, hu tshi dzhielwa ntha dzihwe mvelelo dzi songo lavhelelwo dza u dzhenelela malugana na dwadze kha pfunzo ya vhaswa, u dzhenelela kha zwa ikonomi na mutakalo wa muhumbulo na muvhili. Vhupo ha zwino ha zwa ikonomi vhu netshedza tshikhala tsha u fhatulula ikonomi u itela u katela zwinzhi na ndinganyiso.

Mbekanyamaitele ya vhaswa ya 2020-2030 yo disendeka nga NYP ya u thoma na ya vhuvhili ya Afrika Tshipembe, ye ya angaredza tshifhinga tsha 2009-2014 na 2015-2020. I khwinisa mbekanyamaitele dza tshifhinga tsho fhiraho nga u sumbedza khaedu dzine dza vha hone na ntswa dzine vhaswa vha Afrika Tshipembe vha vho livhana nadzo. I dzhiela ntha zwithu zwo bvelelaho kale zwine shango ja vha lo livhana nazwo, nga maanda nyaluwo ya ikonomi ine ya tou nanya na khaedu dza Afrika na liphasi line ja khou bvelela. NYP i dovha hafhu ya sumbedza vhukoni vhune ha vha hone kha vhaswa sa vhukoni vhune ha sa khou shumiswa vhune ha tea u shumiswa u itela u vhuedza tshitshavha tshothe.

Mbekanyamaitele ya Vhaswa ya Lushaka (2020-2030) yo bveledzwa u bva kha mbekanyamaitele dzo fhambanaho dza lushaka na dza dzitshaka na mitheo ya mulayo. Mitheo ya Lushaka i katela Ndayotewa ya Afrika Tshipembe, Nzudzano ya Mveledziso ya Lushaka (NDP 2030), Mutheo wa Tshumelo ya Vhaswa (2002), Zhendedzi ja Mveledziso ya Vhathe ja Lushaka (NYDA) Mulayo wa vhu 54 wa 2008, NYP 2009-2014, NYP 2015-2020, muvhigo wa tholo wa tshifhinga tsha vhukati malugana na u shumisa NYP 2015-2020, Tsedzuluso ya Nwaha wa vhu25, na Nzudzano ya u Vhuyedzedza u Fhatululwa nga Vhuswa ha Ikonomi. Mitheo ya dzitshaka i katela Tshatha ya Vhaswa ya Afrikar (2006), Mbekanyamushumo ya liphasi ya Dzitshaka Mbumbano ya Nyito ya Vhaswa ya Nwaha wa 2000 na nga murahu ha (1995), Ndivho dza Mveledziso i bvelaho phanda (Sustainable Development Goals (dziSDG)), Tshatha ya Vhaswa ya Afrika (2006), Maitele na Nzudzano ya Bindu zwa SADC, Maandafhadzo ya Vhaswa ya Nyito ya Nzudzano ya Lushaka, na zwiñwe zwishumiswa zwo fhambanaho zwa lushaka na zwa dzitshaka.

NDP yo ditika nga bono ja Ndayotewa ya tshitshavha tsho bvelaho phanda, tsha demokirasi, tshi sa khethululi u ya nga mbeu, na u sa khethulula u ya nga muvhala nahone tshi linganaho. Nga 2030, nzudzano i toda u bveledza tshitshavha nga u angaredza tsho disendekaho nga vhukoni ha vhazulapo vhatsho vha re na mafulufulu. Tsho disendeka kha lutendo lwa uri vhaswa vha Afrika Tshipembe vha na vhukoni ha u fhungudza vhushai na u sa lingana kha miñwaha ya fumi i tevhelaho. Izwi zwi toda maitele maswa – ane a bva kha vhazulapo kana vhathe vha si na mafulufulu u ya kha tshitshavha tshine tsha katela zwa ikonomi na zwa matshilisano hune vhathe vha vha vhatikedzi vha mafulufulu vha mveledziso yavho, vha tshi khou tikedza nga vhupo vhu vha konisaho.

Mbekanyamaitele iyi i themendela u dzhenelela hu konisaho mveledziso yavhuđi nga vhudo ya vhaswa sa muthu nga muthihi na sa mirado ya muđa, zwitshavha, tshitshavha tsha Afrika Tshipembe na liphasi lothe nga u dzhiela nzhele uri arali vhukoni ha u sika ha vhaswa, zwikili, mafulufulu, nđivho na vhukoni zwa shumiswa zwavhuđi, Afrika Tshipembe li nga bva kha khaedu tharu dzine dza khou bvela phanda dza vhushai, vhushayamushumo na u sa lingana. Kha iyi nyimele, NYP 2030 i khou bindudza kha u khwinisa vhukoni ha vhaswa u itela u shandukisa ikonomi na shango.

Saa tshipida tsha nđila ya u shumisa, Maitele a Mveledziso ya Vhaswa o Tanganelwaho, (Integrated Youth Development Strategy (IYDS)) na u Lavhelesa na Tholo (Monitoring and Evaluation (M&E)) Mutheo u do bveledzwa kha miñwedzi miña nga murahu ha u tanganelzwa ha mbekanyamaitele. IYDS i do talutshedza nga vhudo uri vhasheli vha mulenzhe vho fhambanaho vha do tanganelana hani kha u shumisa u dzhenelela ho waniwaho. Mutheo wa M&E framework u do netshedza zwisumbi kana tswayo dza vhuimo ha ntha u tevhelela tshumiso ya mbekanyamaitele nga u shumisa vhuimeleli kha sekithara dzothe kha masia othe a muvhuso. Muhasho wa Vhafumakadzi, Vhaswa na Vhathe vha re na Vhuholefhalii vha do ita mushumo wavho wo doweleaho wa u laula wa u lavhelesa, u tola, u oditha NYP 2030, nga u khwathisedza vhudifhinduleli kha vhaswa.

U konisa vhaswa u bveledza na u swikelela vhukoni havho, mbekanyamaitele i thivhela zwithu zwine zwa itwa nga tshihadu zwine zwa ita uri hu sedzeswe kha zwithu zwo dzudzanywaho nahone zwi kondaho zwa tshiimiswa. A zwo ngo tea u vhonwa sa thandululo ya khaedu dzothe dza mveledziso ya vhaswa, i tea u vhonwa sa tshishumiswa tsha u tikedza tshine ndivho yatsho ha vha u khwathisedza uri kha vhuimo hothe ha tshitshavha, hu dzhielwe ntha mveledziso ya vhaswa. Kha iyi nyimele, mbekanyamaitele i sumbedza thodea ya u tshavhanyisa tshumiso nga u engedzedza madzangano ane a do disa tshanduko khulwane u itela u swikelela vhaswa vhanzhi vha Afrika Tshipembe. Izwi zwi nga swikelewa nga u dzenisa madzangano maswa, u khwathisedza ane a vha hone na u shumisana na vhasheli vha mulenzhe vhahulwane kha u engedza na u shumisa. Phulufhedziso dici fareaho, tshomedzo, nyito, na vhudifhinduleli nga vafaramikovhe vhothe, u shumisana na vhaswa, zwi khou bvela phanda u vha zwa ndeme.

## 2. THALUTSHEDZO NA MBONALO YA VHASWA AFRIKA TSHIPEMBE

Vhaswa vha imela tshomedzo khulwane nga maanda ya shango, tenda vha vha vha tshi khou tikedzwa na u koniswa uri vha vhe mirađo ya mafulufulu ya tshitshavha. NDP 2030 i bula uri: ".u vha na vhaswa zwi nga vhuedza, tenda vhunzhi havho vhane vha vha kha miňwaha ya u shuma vha vha vho tholiwa. Khaedu ndi u shandukisa izwi zwa vha mukovhe wa nyaluwo ya ikonomi yo Ქavhanyiswaho. Izwi zwi nga konadzea fhedzi arali tshivhalo tsha vhaswa vho lugelaho u shuma vha tshi nga tholiwa kha mishumo ya vhubveledzi" (2012: 98). Naho zwo ralo milayo ya zwa ikonomi, poļotiki nay a ikonomi i khou bvela phanda na u kandeledza Vhaswa vha Afrika Tshipembe, vha dzhia u dzhenelela kha zwa ikonomi na zwa poļotiki zwi zwa vhathe vhabulwane fhedzi, ndi ngazwo hu tshi dzulela u vha na Ქhodeya ya dzimbekanyamaitele na mitheo ya u shumisa zwine zwa sedzesza kha mbilaelo dza vhaswa.

U dzhenelela malugana na u ða na muhumblo na u disaina hu tshi itelwa vhaswa, u dzhenelela ho livhiswaho kha vhaswa hu a ðodea u itela u konisa vhaswa vha Afrika Tshipembe u dzhenelela nga mafulufuli na u davhidzana nga ha ikonomi ya zwa matshilisano na mvelele na politiki ya tshitshavha. Ngauralo, u fana na NYP dza kale, NYP 2020-2030 i ðanganedza uri vhaswa a si tshigwada tsha u fana, ngauralo i shumisa ila ine ya fusha ðodea dza muthu nga muthihi, u tikedza u dzhenenela ho livhiswaho khaho u ya nga vhukale (vhaswa vhañku na vhaswa vhahulwane), zwigwada zwa lushaka, mbeu, nyimele ya vuholefhalı, dzangalelo kha zwa vhudzekani, u sa tsireledzea na khonadzeo ya dzikhombo. Izwi zwigwada zwo khetheaho nga ngomu ha bende yo ðandavhuwaho ya miñwaha ya "vhaswa" I shumana na khaedu na ðodea dzo tiwaho dza zwigwada zwo fhambanaho, sa tsumbo LGBTQI+ dzangalelo kha zwa vhuvhudzekani kha vhaswa zwi nga livhisa kha zwikhukhulisi zwa u sa katelwa ha ikonomi na zwa matshilisano zwine zwa tshimbilelana na u sa lingana ha tshivhumbeo na samba la zwa matshilisano (Nyeck, Shepherd, Sehoole, Ngcobozi & Conron, 2019). Iyi ndila kana maitele ane a fusha ðodea dza muthu nga muthihi a konisa NYP u dzhiela n̄ha dziñwe ðhalutshedzo dzo sumbedzwaho kha milayo yo teaho na mbekanyamaitele, u fana na ðhalutshedzo ya ñwana sa muthu wa miñwaha ya 18 kha Mulayo wa Vhana wa (2005), mutheo wa mbekanyamaitele ya mutakalo wa vhaswa na murole na ðhalutshedzo ya sisiteme ya vhulamukanyi ha vhutshinyi kana vhugevhenga kha vhatshinyi vha vhaswa sa avho vhane vha vha vhukati ha miñwaha ya 14 na 25 khathihi na phambano vhukati ha muswa na "muswa wa mualuwa". Naho hu uri hu na zwiñwe zwikhukhulisi na maga a mbekanyamaitele ane a shuma nga u angaredza kha zwigwada zwe zwa vhaswa, hu na ðodea ya u fhambanyisa mielo na lushaka lwa thikhedzo malugana na zwigwada zwa vhaswa ho livhiswaho khazwo zwo fhambanaho.

### **3. NYITO DZINE DZA KONISA NZUDZANYO U SWIKELELA NDIHO**

### 3.1. Bono

Bono la NYP 2030 ndi:

"mveledziso ya vhaswa nga u angaredza yo ḥanganelanwaho nahone i bvelaho phanda, na u ḥivha nga ha u sa lingana na zwithu zwine zwa khou bvelela zwino, Na u fhambana malugana na u fhaṭa vhukoni ha vhaswa, uri vha kone u dzhelela kha u fhaṭa vhutshilo ha khwine ha vhothe."

### **3.2. Mushumo/Vhudifhinduleli**

Mushumo wa NYP 2030 ndi u tutuwedza mbuelo dza mveledziso yavhudi ya vhaswa malugana na u fusha thodea dza vhaswa.

### 3.3. Ndivho

Ndivho ya NYP 2030 ndi u khwinisa vhukoni ha vhaswa, uri vha kone u vha mirado i dzhenelelaho ine ya vha na vhudifhinduleli kha zwitsshawha zwavho na tshitshawha tshawho.

### 3.4. Zwipikwa

Zwipikwa zwa NYP 2030 ndi u:

- a) Dzhenisa mveledziso ya vhaswa kha mbekanyamaitele yo doweleaho, mbekanyamushumo na mugaganyagwama walishaka.

b) Tavhanyisa tswikelelo ya vhaswa kha zwikhala zwa ndeme zwa matshilisano, polotiki na ikonomi.

c) Khwiniisa vhuthihi na tswikelelo ya vhaqetshedzi vha tshumelo ya mveledziso ya vhaswa.

d) Konisa vhaswa uri vha kone u diimisa nga vhothe.

e) Gudisa na khwaqisedza mikhwa ya u fhulufhedzea kha vhaswa.

f) Khwaqisedza zwiimiswa zwa mveledziso ya vhaswa kha u qetshedza tshumelo dzo konanywaho.

g) Shuma na vhaswa kha u fhata Afrika Tshipembe ja khwine na lifhasi ja khwine.

### 3.5 Mvelelo dza mbekanyamaitele dzo lavhelelwaho

Mvelelo yo lavhelelwaho ndi vhaswa vho maandafhadzwaho vhane vha na mafhungo, ndivho na zwikili zwine zwa vha konisa u dzhia zwikhala na u vha na vhudifhinduleli kha u shela mulenzhe ha ndeme malugana na u bveledza Afrika Tshipembe lo bvelelaho ja demokirasi.

### 3.6 Mikhwa na Milayo:

Mveledziso ya Vhaswa Afrika Tshipembe yo ḥuṭuwedzwa nga ḥivhazwakale ndapfu ya nndwa ya u lwa na u kandeledzwa na tshiṭalula. Kha ḥivhazwakale yashu yothe, vhaswa sa tshigwada vho vha vhone vhaṭuwedzi vha tshanduko, nga u dzhenelela kana nga u shela mulenzhe nga mafulufulu kha u bveledza tshitshavha tsho maandafhadzwaho kha zwa ikonomi na u katelwa kha zwa matshilisano. Mveledziso ya vhaswa i langwa nga bono ja tshitshavha tshi sa khethululi u ya nga lushaka kana nga mbeu tsho vhumbiwaho nga kha tshanduko, u fhaṭulula nga vhuswa na mveledziso. Izwi zwi ita uri mikhwa na milayo zwi vhe zwa ndeme sa zwe zwa tikedziswa zwone nga ngomu ha NYP 2030.

#### 3.6.1 Mikhwa:

##### Mbekanyamaitele ya vhaswa i ḥuṭuwedza mikhwa il tevhelaho:

- **Vhatikedzi vha tshanduko.** Vhaswa ndi zwishumiswa na vhatikedzi vha mveledziso ya vhone vhaṇe. Vhaswa vha tea u dzhiwa sa vhatikedzi vha tshanduko, hu si vhatu vhane vha ḥanganedza tshumelo dza muvhuso hu si na tshe vha ita.
- **Ndeme ya tsiko na tshirunzi zwa muswa.** Netshedzo ya tshumelo i tea u sumbedza ḥonifho ya ndeme na tshirunzi zwa vhaswa. Vhaswa vha tea u tikedzwa malugana na u bveledzisa maanda na vhukoni zwe vha bebiwa nazwo.
- Mvusuludzo ya mikhwa. ḥuṭuhwedzo ya mvusuludzo ya mikhwa ine ya tshimbilela na na mikhwa ya Ubuntu (Vhuthu) na milayo ya u ḥogomela.
- **Vhatu vhane vha na matshilisano na vhaṇwe Tshitshavha tsha vhatu Social beings.** Vhaswa ndi vhatu vhane vha wela kha tshigwada tsha ndeme kha vhuimo hapo, ha dzingu na ha ḥifasi. Ndi zwa ndeme uri izwi zwigwada zwi khwaṭhisedzwe uri zwi vhe sisiteme dza u tikedza dza ndeme kha vhaswa nahone dzi vhe dzo sedesa kha u fusha ḥodea dzavho.
- **U maandafhadzwaho ha vhaswa.** U dzhenelela hu tea u maandafhadza vhaswa sa ndaka ya mveledziso ya lushaka nga u vha ita uri vha difhulufhele uri vha kone u shela mulenzhe lu vthonalaho kha mveledziso ya vhone vhaṇe na ya tshitshavha nga u angaredza.
- **U lingana.** U dzhenelela hu tea u tandulula u sa lingana ha lushaka, mbeu na vhuholefhali na u zwi vhone nga ḥo ja vhaswa.

#### 3.6.2 Milayo:

Mbekanyamaitele i tikedzwa nga milayo i tevhelaho ya vhudifari::

- **Tswikelelo.** Vhaswa vha vafumakadzi na vha vhanna vhane vha bva kha vhupo ho fhambanaho vha tea u kona u swikelela tshomedzo na tshumelo zwa ndeme kha mveledziso yavho nga u angaredza.
- **Mveledziso i bvelaho phanda ya ndaka.** Ndaka ya vhaswa, mpho na vhukoni zwi tea u engedzedza uri vha kone u fhindula zwavhuḍi nga vhukoni khaedu, hu si na u thithisa vhukoni ha mirafho i ḥado kha u fusha ḥodea dzavho.
- **U fhambana.** U dzhenelela hu tea u dzhiela ḥtha u fhambana ha vhupo vhune vhaswa vha bva khaho na u pembelela na mishumo ye ya itwa nga vhaimeleli vho fhambanaho vha zwa u tshilisana na vhaṇwe, sialala, mvelele na zwa muya kha u bveledza vafumakadzi na vhanna vhane vha kha ḥi vha vhaswa.
- **U fhindula nga u ḥavhanya malugana na zwa mbeu.** Nyito dzo khetheaho dzine dza ḥuṭuwedza u lingana ha mbeu u khwaṭhisedza uri vafumakadzi vha vhaswa kana vhaṭuku vha lingana na vhabarisi vhavho vha vhanna vha vhaswa dzi tea u shumiswa u itela u tandulula u sa lingana u ya nga mbeu kha zwa politiki, ikonomi na zwa matshilisano na zwa mvelele.
- **U katela zwothe.** Vhuthihi kha sekithara ya mveledziso ya vhaswa vhu tea u khwaṭhisedza uri ḥodea dzo fhambanaho dza muswa dzi a fushwa na uri tshenzhemo ya u swikelela zwine vha zwi ḥoda, musi vha tshi zwi ḥoda, zwo katelea nga hune zwa konadzea, hu tshi khwaṭhisedza uri vha wana ndivho, zwikili na tshenzhemo zwine zwa ḥodea u khwaṭhisedza uri vha pfukela kha vhotshilo ha vhaaluwa nga ndila yo leluwaho.
- **U ḥanganelana.** Vhasheli vha mulenzhe kana vhadzheneli vho fhambanaho, u fana na muvhuso, tshitshavha na sekithara ya phuraivete vha tea u shumisana u khwaṭhisedza uri hu vha na u tikedza huhulwane kha mveledziso ya vhaswa.
- **U sa khethulula kana u ḥalula.** Thandela dza vhaswa a dzo ngo tea u khethulula kana u ḥalula u ya nga miñwaha, mbeu, lushaka, dzangalelo ja zwa vhudzekani, vhuholefhali kana tshivhumbeo tshifhio kana tshifhio tshi tshiṭalula sa zwe zwa ḥalutshedziswa zwone kha Ndayotewa.
- **U dzhenelela kana u shela mulenzhe na u katela.** Mihasho/zwiimiswa zwa tshumelo zwi tea u disaina mbekanyamaitele, maitele na mbekanyamushumo na vhaswa; vha vhudzane mafhungo, vha bveledze zwikhala na u vha kha zwa u dzhia tsheo sa vhadzhenel kha re na mafulufulu kha u bveledziswa ha vhone vhaṇe na mveledziso ya shango.
- **U lulamisa.** Ndi zwa ndeme u dzhiela ḥtha ndila dzo fhambanaho dze nga khadzo vhaswa vha kwamea na u bvela phanda na u kwamea nga tshiṭalula nahone zwi tea u tandululwa nga kha mbekanyamaitele dza ndinganyiso,

- mbekanyamushumo na ɳetshedzo ya tshomedzo.
- U vhuyeleta tshigani.** Mveledziso ya vhaswa i tea u vha nga ha u thusa vhaswa u vhuyeleta tshigani kana kha zwe vha vha vha zwone u bva kha vhutungu kana vhukondi nga u wana zwikhala zwi re hone.
- U fhindula nga u ḥavhanya.** Vha ɳetshedzi vha tshumelo ya mveledziso ya vhaswa vha tea u fhindula malugana na ḥodea na mbilaelo dza vhaswa vha dzisia maga vha tshi khou itela uri vha kone u ȳisa mvelelo dzavhuđi kha tshitshavha na liphasi nga u angaredza.
- Vhuthihi ha vhathu.** U dzhenelela kha mveledziso ya vhaswa hu tea u ḥuṭuwedza u katelwa ha vhaswa sa tshipiđa tsha ndeme tsha zwivhumbeo zwa tshitshavha nga u vha dzhenisa kha zwa demokirasi na zwa u fhaṭa lushaka
- U vha khagala.** Zwiimiswa na madzangano ane a dzhenelela kha mveledziso ya vhaswa zwi tea u shuma nga ndila i re khagala nahone ya vhudifhindleli.
- Tshumelo ya vhaswa.** Vhaswa vha tea u katelwa kha nyito dza ndeme dzine dza vhuedza zwitshavha, vha tshi khou ralo u bveledzisa lufuno Iwavo lwa shango ḥavho na vhukoni havho nga kha u guda na tshumelo.

#### 4. MVELAPHANDA YO VHA HO HONE MALUGANA NA MBEKANYAMAITE

Mveledziso ya vhaswa na u maandafhadza ndi zwithu zwa ndeme kha u dzhenelela ha muvhuso. Muvhigo wa tsedzuluso ya ḥwaha wa vhu 25 u ombedzela tswikelelo khulwane kha masia o sedzeswaho a maitele maṭanu (5) a ombedzelwaho a mbekanyamaitele dza vhaswa dza 2009-2014 na 2015-2020, ane a vha: (i) pfunzo, zwikili na zwikhala zwa vhuvhili; (ii) u dzhenelela kha zwa ikonomi na tshanduko; (iii) mutakalo wavhuđi; (iv) vhuthihi ha vhathu na u fhaṭa lushaka (v) zwishumiswa zwa mveledziso ya vhaswa zwine zwa fhindula nga u ḥavhanya na u shuma zwavhuđi.

Musi hu tshi sedzuluswa mvelaphanda kha pfunzo, zwikili na tshikhala tsha vhuvhili, ndivho hu vha hu u khwinisa tswikelelo kha pfunzo ya ndeme ine ya bvisela khagala mpho ya vhaswa nga u fhaṭa vhukoni havho. Afrika Tshipembe ḥo wana mbuelo nga u ḥuṭuwedza tswikelelo kha pfunzo na vhugudisi. Izwi zwi vhonala nga mvelelo dza pfunzo dzo swikelewaho, dzine dza khou bvela phanda u khwinifhala. 52% ya vhathu vha miñwaha ya 24-kha shango vho phasa Gireidi 12, naho izwi zwi tshi kha ḥi vha fhasi musi zwi tshi vhambedzwa na 70% kha vhunzhi ha mashango ane a khou bvelela. Tshivhalo tsha vho phasaho mulingo wa Thanziela ya N̄tha ya Lushaka (National Senior Certificate (NSC)) tsho engedzea u bva kha 75.1% nga 2017 u ya kha 78.2% nga 2018, tsha dovha hafhu tsha engedzea nga 81.3% nga 2019, phesenthe ya n̄thesa ya vho phasaho yo rekodiwa kha miñwaha yo fhiraho ya 25. U bva nga 1994 u swika 2016, ho vha na u engedzea ha tshivhalo tsha vhagudi vha re na ndalukanyo dza theshiaru u bva kha 1.7 milioni u swika kha 3.6 milioni. Tshiñwe hafhu, vhukati ha 1994 na 2016, vhagudi vho ḥiñwalisaho yunivesithi vho ḥodou swika kavhili, nga nyengedzedzo ya u bva kha 495 356 u swika kha 975 837. Saveyi ya Miṭa nga u angaredza ya 2013 yo anganyela uri, matshudeni a 705 397 vho ḥiñwalisa kha magudedzi a TVET nga 2016. Mafheloni a 2018, tshivhalo tsha matshudeni vhe vha vha vho ḥiñwalisa kha Zwiimiswa zwa Pfunzo ya N̄tha ho vha hu 1 036 984 (Tshitatisitiki tsha Vhugudisi na Pfunzo ya Theshiaru Afrika Tshipembe, 2017). Izwi zwo dovha hafhu zwa engedza u dzhenelela kana u shela mulenzhe nga zwigwada zwa vhaswa vhe vha vha vho kandeledzwa kale kha pfunzo kha vhuimo ḥothe kha miñwaha ya 20 yo fhiraho, nga maandesa kha pfunzo ya phuraimari na ya sekondari ya fhasi. Tshiñwe hafhu, Tswikelelo kha zwiimiswa zwa pfunzo na tshumelo yo khwinifhala, khathihi na zwikhala zwa vha pfukaho mulayo, ndi uri u vha konisa uri vha dovhe vha ḥanganedze kha tshitshavha. Nga u angaredza, tswikelelo ya pfunzo yo bvela phanda na u khwinifhala na u dzhenelela ho engedzeaho kha sisiđeme ya pfunzo ya mutheo yo sumbedzwaho kha mbekanyamaitele dzo fhambanaho dza u tikedza dze dza shumisiwa lwa tshifhinga tshilapfu, hu tshi katelwa na u shumiswa ha Mulayo wa Zwikolo wa Afrika Tshipembe wa 1996 we wa ita uri tshikolo tshi vhe khombe-khombe u bva kha gireidi 1 u ya kha gireidi 9.<sup>1</sup>

Muvhuso wo engedzedza thikhedzo yawo ya masheleni kha vhagudi vha vhashai, nga maandha nga kha ha zwikolo zwi sa badeli tshikolofisi na Tshikimu tsha u Thusa Matshudeni nga Masheleni tsha Lushaka (National Student Financial Aid Scheme (NSFAS)) tsha matshudeni vhane vha ḥoda thuso, u itela u tandulula u sa lingana kha zwa ikonomi na matshilisano zwine zwa anzela u vhonala u ya nga muvhala, hune vharema ha vha vhone vhane vha kandeledzwa vhukuma. Dzangano ḥa #FeesMustFall, ḥe ḥa Iwela uri pfunzo ye ya vha i nga fhasi ha muvhuso wa vhakoloni i wanale mahala kha matshudeni ḥothe kha yunivesithi dza muvhuso, ḥo dovha ḥa ita uri muvhuso u ḥivhadze nga ha u ȣetshedzwa ha 57-bilioni ya miñwaha miraru (2018/19-2020/21), u lambedza pfunzo ya mahala kha matshudeni vhane vha bva miñani ine ya shuma, ine muholo wayo wa ḥwedzi wo ḥanganwa wa ḥoda u swika R350 000.

Muvhuso wa Afrika Tshipembe wo bveledza džiñwe mbekanyamaitele na mulayo u itela u ȣetshedza tswikelelo kha themamveledziso na u swikelelea, u itela u ḥuṭuwedza tshumiso ya dici ICT kha zwiimiswa zwa pfunzo u itela u bveledzisa vhaswa. Iyi mvelaphanda i khou shandukiswa nga u ḥavhanya na u thithiswa nga u thoma ha Tshandukiso ya N̄dowetshumo ya Vhuñā, ine ya vha na vhupo vhune ha vha na zwishumiswa zwišwa na thekhinołodzhi zwine zwa ḥanganisa mafhasi a vhukuma, a didzhithala na a tsiko kha masia ḥothe na zwithu zwa mupo, i shumiswa kha u dzudzanya kutshilele kwashu, kushumele na u vhumba vhushaka. 4IR i ḥoda uri vhaswa vha ȣetshedzwe zwikili zwa thekhinołodzhi na zwa didzhitala khathihi na mbekanyamaitele ine ya konisa vhaswa u dzhenelela kana u shela mulenzhe kha zwishumiswa zwišwa zwa didzhithala na ikonomi hu tshi katelwa mutevhe wa rekodo dza ikonomi dzo ḥumanaho une wa shumiswa kha liphasi ḥothe na nyito dza "Data Khulwane". U ya nga Butler-Adam (2018), Vhutali ha Mitshini vhu ḥo dzhieila vhathu mishumo u fhirisa u i sika – mishumo ine ya fira hafu i re hone zwino kha miñwedzi ya 35 i ḥaho i ḥo vha i tshi khou itwa nga mitshini.

Kha zwi re afho n̄tha, u katelwa kana u dzheniswa ha didzhithala kha vhaswa vha Afrika Tshipembe zwi ḥo dzula zwi ndivho

1. Lefapha la Thuto ya Motheo (2020). Report on the 2019 National Senior Certificate Examination. Available at: <https://www.education.gov.za/Portals/0/Documents/Reports/2019%20NSC%20Examination%20Report.pdf?ver=2020-01-07-155811-230>

khulwane, ngauri zwi khou vhigiwa sa zwiñwe zwithu zwihulwane zwo bvelelaho, zwine zwa sumbedza u shumiswa zwavhuđi ha themendelo dza Nzudzano dza Nyito ya Mbekanyamaitele ya Nđowetshumo (IPAP) 2018/19/2020-2021. Izwi zwi sumbedza u bvela phanda ha tshumiso ya themendelo dza IPAP, dzine dza ḥuđuwedza nyaluwo ya didzhithala na u bveledza tshitshavha tsha "didzhithala" Izwi zweithe zwo shuma zwavhuđi kha u khwađhisedza uri hu vha na (i) mutheo une wa konisa malugana na nyaluwo ya didzhithala; (ii) themamveledziso yo teaho ya u ḥivhadza "tshitshavha tsha didzhithala"; (iii) tswikelelo nga u angaredza kha sofuthiwere na hadiwerre zwa didzhithala; na (iv) ḥuđhwedzo ya u bveledza didzhithala. Ya Maitele a E a Lushaka o anđadzwaho nga 2017-yo lavhelelwa hafhu u vha mutheo wa tswikelelo dza IPAP. Ngauralo i "vhanga khaedu dzi si na vhukono na u ḥetshedza zwikhala zwi si gathi zwa ikonomi yapo. (Muhasho wa zwa Makwevho, Nđowetshumo na Muđatisano (Department of Trade, Industry and Competition IPAP, 2018 p. 101).

U khwađhisedza Tshanduko na u Shela mulenzhe kha zwa Ikonomi, muvhuso wo shumisa mbekanyamushumo dzo vhalaho dza u thola dza tshitshavha, dzine nga maanda dza vha dzo livhiswa kha vhaswa, hu tshi katelwa na Mbekanyamushumo dza Mishumo ya Tshitshavha (Community Works Programme (CWP), Mbekanyamushumo ya Mishumo ya Tshitshavha yo Engedzedzwaho (Expanded Public Works Programme (EPWP)), Khamphani dza Tshumelo ya Vhaswa dza Mahayani dza Lushaka, ( National Rural Youth Service Corps (NARYSEC)), madzangano a vhaswa na vhabindudzi vha vhaswa (tsumbo, ane a lambedzwa nga. NYDA), Mbekanyamushumo ya Tshumelo ya Vhaswa ya Lushaka, vhugudisi ha zwikili (tsumbo, Jenashipi i no lambedzwa nga diciSETA), Tshikwama tsha Mishumo, ḥuđhwedzo ya Muthelo wa Vhashumi (Employment Tax Incentive (ETI), na Tshumelo ya u Thola Vhaswa (Youth Employment Service (YES)). Dziñe tsumbo dza mvelaphanda ya ikonomi na zwa matshilisano dzi katela mishumo yo itelwaho vhaswa nga kha EPWP, YES na ETI, vhubindudzi na u khwiniswa ha mutakalo wa vhaswa. U bva nga Nyendavhusiku 2018, kha mishumo ya 4,3 miljoni yo sikiwaho, ya 2 miljoni yo vha yo itelwa vhaswa.

Tshumelo ya u Thola ya Vhaswa (Youth Employment Service (YES)) ndi mbekanyamushumo yo vhumbiwaho nga tshumisano na tshitshavha, tshitshavha tsha phuraivethe na tshapo ndivho hu u engedza u tholea ha vhaswa. I sedzesha nga maanda kha vhaswa vhe vha vha vho kandeledzwa kale vha miñwaha ya vhukati ha 18 na 35 nga u ḥetshedza tshenzhemo ya mushumo ya ñwaha muthihi zwi tshi khou ñea vhaswa tshikhala tsha u sumbedza vhukoni havho. Tswikelelo yayo yo rekhodiwaho ndi zwikhala zwa mushumo zwa 33986 zwe zwa sikwa nga mabindu a 662, e a saina na mbekanyamushumo nga ḥafamuhwe 2020. Ho vha na mvelaphanda yavhuđi, ye ya diciwa nga ETI, ye ya thoma u shuma nga 2014. ETI yo vha na ḥuđhwedzo yavhuđi kha tshivhalo tsha vhaswa vho tholiwaho, i tshi khou tikedza 645 973 ya mishumo ya vhaswa nga ḥafamuhwe 2017. Ndi mbekanyamushumo ya mbekanyamaitele i fhlufhedzisaho ine i nga shumiswa malugana na u khwinisa u tholiwa ha vhathe. ETI i tea u ḥiphina nga u vha na vhuimo havhuđi vhukati ha vhatholi ha u ḥuđuwedza vhudikumedzeli nga vhaswa. Naho zwo ralo, idzi mbekanyamushumo dici ḥoda M&E malugana na u vhewa kha vhuimo ha n̄tha na u bvela phanda.<sup>2</sup>

Vhaswa who sumbedza vhudipfi havhuđi nga ha mihibulo ya kharikhuđamu yo khwiniswaho u itela u tshimbilelana na mabudo maswa na thendelano ine ya khou aluwa ya uri mveledziso ya pfunzo na zwikili zwi tea u tikedza ndivho dza vhaswa dza u shela mulenzhe kana u dzhenelela kha ndivho dza tshitshavha na u wana mbuelo kha zwikhala zwo ḥetshedzwaho nga sekithara dzo fhambanaho dza ikonomi. Sekithara dza vhubveledzi hu tshi katelwa vhumagi, zwa migodi, mađanzhe na zwiimiswa zwa muvhuso a dici na nzudzano dza mveledziso ya vhaswa nahone sekithara ya phuraivete i tea u ḥuđuwedza u dzhenelela kha ETI: "...hu tea u itwa zwinzhi malugana na u gudisa mabindu nga ha ḥuđhwedzo ya muthelo. Ri tea u vha na "mutevhe" wa dzikhoso dzine gudedzi ja ḥo dici gudisa – izwi zwi ḥo khwađhisedza uri vhugudisi a vho ngo sedzesha kha dzikhoso dzine dza vha dici songo tsha tea vhaswae."

Khamphani ya Mveledziso ya Nđowetshumo khathihi na Zhendedzi ja u Lamedza Mabindu Mađuku zwo fhulufhedzisa 2.7biljoni ye vha i ḥanganela u lambedza mabindu a vhaswa. NYDA na yone yo tikedza mabindu a vhaswa o vhalaho na dzikhamphani. Vhunzhi ha mabindu a vhaswa o tikedza nga mbekanyamushumo dza mveledziso ya mabindu na mabindu a u renga tshumelo (procurement) dza muvhuso na sekithara dza phuraivete. Maga o dzhiwaho nga sekithara ya muvhuso, u fana na vhubindudzi kha themamveledziso, zwo thusa kha u thola vhaswa kha zwa u fhađa. Tshinyalelo malugana na mbadelo dza mveledziso ya zwikili yo lavhelelwa u gonya nga 3.6% nga ñwaha kha tshifhinga kana theme ya vhukati. Vhulanguli ha Sekithara ya Pfundo na Vhugudisi (Sector Education and Training Authorities (SETAs)) vhu ḥo lamedza mbekanyamushumo dza vhugudisi, dzilenashipi, vhugudisi mushumoni na vhugudisi ha mushumo nga fhasi ha muñwe, na tshenzhemo ya mushumoni. Ri a ḥanganedza uri tshivhalo tshi fhasi ha Ndivho yo Tendelwaho ya Vhaswa ya 5% ya tshiiimiswa tshođhe, nahone u vha thola tshođhe a si zwithu zwine zwa itea tshifhinga tshođhe. Vhaswa vhe vha vhuya vha pfuka mulayo vha khou bvela phanda na u livhana na khaedu mbili dza vhushayamushumo nga u angaredza na u vha na rekhodo ya vhugevhenga kana i si yavhuđi nge vha vha vho fariwa kana u valelwa dzhele. A vha wani thikhedzo yo linganaho malugana na u vha konisa u tholwa tshođhe kha maraga wa vhashumi nahone izwi zwi livhisa kha uri vha dovhe vha pfuke mulayo kana u ita zwa vhushtinyi, zwine zwa sia mushumo wa u vha vhuyedzedza tshigani nga Muhasho wa Vhulamukanyi na Tshumelo dza Vhululamisi u tshi dzhielwa fhasi.

U ya nga muvhigo wa tsedzuluso ya ñwaha wa vhu 25, u ya nga vhubindudzi, ho vha na u engedzea ha mabindu a vhaswa, u bva kha 595 000 nga 2015 u swika kha 641 000 nga 2016. Nga u angaredza, mabindu a vhaswa o engedzea nga 7.7%, tshivhalo tshao Gauteng tshi ḥodou swika kwotara (26%) ya mabindu ođhe a vhaswa Afrika Tshipembe. Hu na nyaluwo khulwane kha khethekanyo ya miñwaha ya mabindu mađuku kha khethekanyo dza 20-24 (15%) na 30-34 (7.6%). Tsha u fhedza, malugana na tswikelelo ya mavu, tshitatisitiki tshi sumbedza uri vhukati ha Lambamai 1994 u swika nga ḥafamuhwe 2018, hekithara dza 4 903 030 dzo avhiwa nga vhuswa, nga kha Mbekanyamushumo ya u kovhekanya nga vhuswa Mavu na urī vhaifa vha 306 610 vho vhuwelwa, vhanne khavho vha 35 615 (vhanne vha fhira 10%) vho vha vha vhaswa hone vha 775 ho vha hu vhathe vhanne vha

2. <https://www.yes4youth.co.za/> (accessed on 18.03.2020)

vha na vhuholefhali.<sup>3</sup>

Ho vha u na u dzhenelela lwo vhalaho hune ndivho yaho ha vha u khwinisa mutakalo wa vhaswa, hu tshi kalelwa mulayo, mbekanyamaitele, mbekanyamushumo na mafulo a midia: (i) Mulayo wa u Thivhela na u Alafha Tshumiso Mmbiya Zwidzidzivhadzi wa vhu 70 wa 2008; (ii) Mulayo wa Ndaulo ya Zwibveledza wa vhu 83 wa 1993 ( u na tshanduko na ndaulo) (iii) u thoma tshumelo dza tshomedzo nga kha Mbekanyamushumo ya Kiliniki Yavhuđi ya Vhaswa ya Lushaka (National Adolescent Friendly Clinic Initiative (NAFCI)) nga 1999 na maitele a tshumelo dza mutakalo dzavhuđi ; (iv) Mulayo wa u Nanga u Bvisa Thumbu wa vhu 92 wa 1996 ; (v) u thomiwa ha tshumelo dza mutakalo dza tshikolo nga kha Mbekanyamaitele ya Mutakalo ya Tshikolo yo ḥanganyiswaho (Integrated School Health Policy (ISHP)); (vi) Magavhelo a u Sapota Vhana; (vii) ‘Fulo ja Vhakundi ja’; (viii) mafulo a midia minzhi a lushaka u fana na ‘Soul City’, , ‘Vhutshilo ha Lufuno ‘Love Life’ na ‘Khomanani’; (ix) Nzudzano Khulwane ya Zwidzidzivhadzi ya Lushaka ya 2013-2017; (x) ‘Ke Moja’ (Ndo luga ndi sa shumisi zwidzidzivhadzi) ; (xi) Mbekanyamaitele ya Vhaswa (Thangana ya murole) na Mutakalo wa Vhaswa 2016-2020 na (xii) Senthara dza u Thogomela dza Thuthuzela.

Mbekanyamaitele dzo sedzesaho kha vhaswa dzo sedzesaho kha vhusiki, mbekanyamushumo dzo livhiswaho kha vhaswa na dzithekhinođodzhi dzo bveledza u itela u (i) ḥuđuwedza mutakalo wa muvhili na mutakalo wa muhumbulo wa vhaswa., (ii) thivhela dzikhakhathi na tshumiso mmbi ya zwidzidzivhadzi , (iii) ḥetshedza tshumelo dza mutakalo wa zwa mbebo na zwa vhudzekani dzo ḥanganyiswaho na u angaredza, (iv) u ḥola na u alafha vhaswa HIV na TB, na (v) dzula vha tshi ḥetshedza vhalwadze tshumelo dza mutakalo nga u tikedza thevhedzelo ya khwine kha dzilafho, u ḥuđuwedza zwiliwa zwa mutakalo na u fhungudza u vha na muvhili muhulwane na u nea vhaswa maanda a u dzhenelela kha mbekanyamaitele na mbekanyamushumo dza mutakalo wa vhaswa. B’WISE Mobicite ya sekithara ya mutakalo, yo rwelwaho ḥari nga 2017, ndi midia wa vhudavhidzani ha vhatu ine ya ḥetshedza vhaswa mafhungo ane a kwama zwithu zwo vhalaho zwa mutakalo. Iyi saithi i ya u davhidzana, na u tendela vhaswa u vhudzisa nga ha zwine zwa kwama mutakalo na u wana phindulo na zwenezwo. Naho zwo ralo, maŕwe mafulo a tandulula thaidzo dza malwadze ane a yelana na HIV, u vhifha muvhilini ha thangana ya murole, khakhathi dza zwa mbeu na vhudzekani na tshumiso ya zwidzidzivhadzi a na ḥuđuhwedzo ḥukhu, musi hu tshi sedzwa uri hu kha di vha na khaedu nnzhi dza zwa matshilisano dzine dza khou nana u engedzea dici tshi ya.

Vhuthihi ha tshitshavha na u fhađa lushaka zwo sedzeso kha u bveledza vhuthihi u itela u kunda zwikhukhulisi zwa u bvela phanđa na ndinganyiso. U dzhenelele ha vhaswa na vhudzulapo zwi pfecteswa nga maanda nga kha muhumbulo wa u sa vha nga fhasi ha ndaulo ya muvhuso wa mudzulapo ane a ‘fhulufhedzea’ na ‘u vha na vhudifhinduleli ane a dzhenelela kha politiki ya zwa sialala u fana na zwigwada zwa politiki, u vouta na dzinwe nyito dza muvhuso (Makoa et al, 2018). Ndi ngazwo muvhuso wo pfectesa na u thoma u shumisa Mbekanyamushumo ya Tshumelo ya Vhaswa ya Lushaka (NYS) u tshi khou shumisana na madzangano a tshitshavha tshapo. Ndivho ya mbekanyamushumo ndi u ḥuđuwedza tshumelo na u vha mudzulapo a fhulufhedzeaho nga u dzhenisa vhaswa kha tshumelo dza tshitshavha u itela u khwinisa ndisedzo ya tshumelo, u ḥuđuwedza vhuthihi ha tshitshavha na u thusa vhaswa vha si na mishumo uri vha kone u wana zwikili zwine zwa tshimbilelana na mushumo nahone vha tshi khou ralo u bveledzisa vhuvha havho na zwikili zwa vhurangaphanđa. Malugana na vhaswa vha sa shumi nahone vha si na zwikili, mbekanyamushumo i ḥetshedza vhadzheneleli tshikhala tsha u guda zwikili zwa thekhinikhaļa zwine zwa do vha thusa musi vha tshi dzhena mushumoni kana kha mabindu. Vhukati ha 2016/17 na 2018/19, mbekanyamushumo yo kona u swikelela vhaswa vhane vha fhira 127 000. U khwinisa khonanyo, u ḥetshedza tshomedzo na u engedzedza tswikelelo ya NYS, Mutheo wa Tshumelo dza Vhaswa wa Lushaka wo bveledza na u ḥanganedza nga khabinethe.

Tshińwe hafhu, malugana na u dzhenelela ha vhaswa kha dzikhetho, ho vha na u engedzea ha vhuńwalisi ha u vouta kha zwigwada zwothe zwa mińwaha zwa vhaswa kha khetho dza muvhuso dzapo na khetho dza angaredza dzo fariwaho vhukati ha 2009 na 2014. Zwi no mangadza, ndi uri Khomishini ya Dzikhetho yo Diimisaho yo rekhoda vhakhethi kana vhavouti vhaswa vhane vha fhira 500 000, vhane khavho vhane vha fhira 81% vho vha vha nga fhasi ha mińwaha ya 30. U khwađhisedza uri vhaswa vha vha vharangaphanđa kha u bveledza bono ja Ndayotewa, ho bveledza bugu dza mushumo na zwibugwana malugana na Mulayotibe wa Vhudifhinduleli, Fulaga ya Vhuthihi ha Afrika (African Union (AU), Fulaga ya Afrika Tshipembe na zwiga zwa lushaka zwo bveledza zwa iswa zwikoloni. Muhasho wa Mitambo, Vhutsila na Mvelele u di dzula u phanđa malugana na u fhađa vhuńe ha lushaka na u ḥuđuwedza vhuthihi. Naho zwo ralo, izwi zwi dzula zwi mihumbulo i songo fhelelaho ya u dzhenelela ha vhaswa vhunga i sa kateli zwińwe zwikhala zwa fomaļa na zwi si zwa fomaļa, hu tshi katelwa thekhinođodzhi dza didzhitala dzine nga khadzo vhaswa vha kona u vhila pfanelo dzavho dza vhudzulapo na vhudifhinduleli.

Mveledziso ya vhaswa yo thomiwa sa tshipiđa tsha mbetshelo ya NDP ya zwiimiswa zwa muvhuso zwine zwa tshimbidzwa zwavhuđi na u konanywa zwavhuđi na zwishumiswa zwa mveledziso ya vhaswa zwine zwa fhindula nga u ḥavhanya. Kha sekithara ya vhaswa, zwiimiswa zwo dínekadelo zwine zwa ḥetshedza tshumelo kha vhaswa hu tshi khou tikedza mveledziso yo fhelelaho, yo ḥanganyiswaho nahone i no khou bvela phanđa,zwo thomiwa nga 1994, zwine zwa vha Khomishini ya Vhaswa ya Lushaka (NYC) na Khomishini dza Vhaswa dza Vundu, Khorø ya Vhaswa ya Afrika Tshipembe (South African Youth Council (SAYC)), ine ya vha tshimiswa tshihulwane tsha madzangano apo, Tshikwama tsha Vhaswa tsha Umsobomvu (Umsobomvu Youth Fund (UYF)), Yuniti ya Vhaswa kha DWYPD, Zhendedzi ja Mveledziso ya Vhaswa ja Lushaka (National Youth Development Agency (NYDA)), yuniti/desike dza vhaswa kha masia mararu a muvhuso, na Tshigwada tsha u Shuma tsha Vhaswa kha Ofisi ya Phuresidennde (Presidential Youth Working Group PYWG)). DWYP i do vha na vhudifhinduleli ha u konanya na u lavhelesa tshumiso ya NYP 2030.

Mvelaphanđa yo itwaho nga zwiimiswa zwa mveledziso ya vhaswa ya lushaka na maitele na mbekanyamaitele, thikhedzo, u

3. <https://www.dpme.gov.za/news/SiteAssets/Pages/25-Year-Review-Launch/Towards%20A%202025%20Year%20Review.pdf>

tuṭuwedza, u ḥetshedza tshikhala tsha u dzhenelela ha vhaswa kha maitele a mveledziso, u sikwa ha mishumo, mveledziso ya zwikili, u lavhelesa na u ṭola tshumiso ya mbekanyamushumo dza vhaswa, na u dzudzanya ho ḥanganelanwaho. Tshipida tsha ndeme ho vha hu u bveledza Mbekanyamaitele dza 2009-2014 na 2015-2020, dze dza thusa vafaramikovhe vha mveledziso ya vhaswa kha zwipiḍa zwa ndeme zwa mbekanyamaitele kha sekithara. Tsha u fhedza, mutheo wa u Lavhelesa na u ṭola (M&E) wo bveledzwa u itela u tevhelela mvelaphanda kha tshumiso ya mbekanyamaitele malugana na maga o shumiswaho u sedzulusa arali nyito dza mveledziso ya vhaswa dzi tshi khou swikelela mvelelo dzine dza khou ḥodea na musi dzi tshi ḥoda u ḥanganyiswa na tshumiso ya mbekanyamaitele.

## 5. KHAEDU DZINE DZA KHOU BVELA PHANDA NA U KWAMA VHASWA

Zwi tshi khou itiswa nga ḥuṭhuwedzo dza zwa ikonomi na matshilisano kha muhumbulo wa muthu dza kale na dza zwino dzine dza kwama vhunzhi ha miṭa ya Afrika Tshipembe, vhunzhi ha vhaswa vha vha vho livhana na khaedu dzi si na vhukono dzo thomaho nga tshifhinga tsha khethululo u ya nga muvhala dza vhuṭungu ho pfukiselwaho u bva kha murafho zwi tshi ya kha muṇwe, u sa lingana, vhushai, khethululo u ya nga mbeu, na tshiṭalula. Uhu u sa lingana hu na mvelelo dza u ḥidovholola ngauri tshiñwe tshiitei tshi livhisa kha tshiñwe. Sa tsumbo, Vhushai ha vhabebi na mutsiko zwi livhisa kha pfushi dzi songo linganaho na tswikelelo i si yavhuḍi kha nyaluwo ya u thoma ya vhana na ḥogomelo hayani, zwa ita uri hu vhe na mvelelo dzi si dzavhuḍi dza nyaluwo ya muhumbulo kha vhana zwa ita uri vha si shume zwavhuḍi tshikoloni nahone zwi nga dovha hafhu zwa livhisa kha uri hu vhe na tshivhalo tsha n̄tha tsha vhana vhanne vha litsha tshikolo. Vhana vho litshaho tshikolo vha nga si kone u ḥiñwalisa kha zwiimiswa zwa pfunzo ya theshiarri nahone vhanzhi a vha na ḥuṭhuwedzo ya u ḥiñwalisa kha magudedzi a Pfunzo ya Tshitshavha na Vhugudisi (Community Education and Training (CET)) zwa livhisa kha khonadzeo ḥukhu ya u tholiwa kana u wana mushumo. Vhaswa vha re na vhuholefhalu vha livhana na zwikhukhulisi zwinzhi malugana na zwikhala zwa pfunzo na mushumo kha vhuṭhilo havho hoṭhe.

### 5.1 Tshivhalo tsha n̄tha tsha vho litshaho tshikolo na tsha fhasi tsha vhanne vha bva tshikoloni vha tshi ya u shuma

Tshivhangi tshihulwane tsha vhushai, u sa lingana na vhusayamushumo kha vhaswa vha Afrika Tshipembe ndi zwiimo zwa fhasi zwa tswikelelo ya pfunzo na zwikili. Tshitatisitiki tsha muvhuso tsha tshiofisi tshi sumbedza uri tshivhalo tsha vhagudi vho litshaho tshikolo tsho engedzea u bva kha Gireidi 9 u ya n̄tha, na u hovhelela kha 12% kha dzoṭhe gireidi dza 10 na 11.<sup>4</sup>

Phesenthe ya vhatu vha re nga fhasi ha miñwaha ya 20 na u ya n̄tha vhanne vha si vhe na pfunzo na nthihi yo tsa u bva kha 11,4% nga 2002 u swika kha 4,5% nga 2018, hone hu uri avho vhanne vha na ndalukanyo dza gireidi 12 yo engedzea u bva kha 30,5% u swika kha 45,2% nga tshifhinga tshithihi. Matshuden'i vhanne vha ḥodou swika mbili tshararu (66.4 %) tsha aya matshuden'i ndi Vharema, 22.3% ho vha hu Vhatshena; 6.7% ho vha hu Makhaļadi na 4.7% ho vha hu MaIndia kana MaAshia. Vhaswa vha Afrika, nga maand'a vhe vha vha vho kandeledza kale kha sekithara dza zwikili zwa fhasi, hu si nga uri a vha na zwikili zwine zwa ḥodea kana pfunzo i si yavhuḍi, fhedzi na u sa vha hone ha vhusakha na vhatu vhanne vha nga vha kwakwanya na zwikhala zwenezwo zwa mushumo.

Tshiimo tsho khwinifhalo tsha u dzhenelela kha pfunzo tshi anzela u tsitswa nga pfunzo ya vhuimo ha fhasi na u sa tshimbilelana ha maraga wa zwa vhashumi wa ḥodea na ndisedzo. Tshigwada tsha vhatu vha re na zwikili tshi na zwikhukhulisi zwine zwa khakhisa tswikelelo i linganaho kha zwikhala zwa mushumo kha maraga wa vhashumi. Zwikili zwa u vhalu na u ḥwala na zwa mbalo kha tshikolo tsha phuraimari zwi fhasi nga maand'a ha mbalokati ya dzitshaka. Tshivhalo tsha fhasi tsha u ḥanganedza na tsha u phasa metse na saints kha gireidi ya vhu 12 tshi thivhela nyaluwo kha pfunzo ya n̄tha, nga maand'a kha zwa vhuinhinia, saints na vhusiki.

Tshivhalo tsha u ḥodou swika 52% ya vha miñwaha ya 24 kha shango vho khunyeledza gireidi 12, naho zwo ralo, mvelelo dzi si dzavhuḍi dza tshikolo tsha phuraimari dzi livhisa kha u dzhenelela hu songo khwaṭhaho kha vhuñwe vhuimo ha tshikolo. Vhagudi vhanzhi vha litsha tshikolo vha kha sekondari vha sa athu wana ḥanziela ya N̄tha ya Lushaka (NCS) kana Gireidi 12, ya Pfunzo ya N̄tha na Vhugudisi (FET), kana ya Pfunzo ya Vhaaluwa (ABET). Vhaswa vha Afrika Tshipembe vhanne vha ḥodou swika 60% vho litsha tshikolo vha sa athu swika kha Metřiriki (gireidi 12) kana vho feila mulingo wa metřiriki vha sala vha si na ndalukanyo na nthihi ya pfunzo ine ya ḥanganedza. Nga murahu ha tshifhinga ndi tshipida tshiṭuku tsha vhaswa tshe tsha vha tshi tshi khunyeledza Gireidi 12 vha bvela phanda na pfunzo ya nga murahu ha sekondari na vhusiki u wana zwikili zwa tshifhinganyana na zwikili zwa phurofeshinala. Nga 2011, ndi vhaswa vha 31% fhedzi vhe vha khunyeledza Metřiriki.<sup>5</sup>

Hu ḥodea maitele a masia manzhi u itela u khwaṭhisedza pfunzo ya mutheo, u fhungudza tshivhalo tsha vha u litsha tshikolo, na u engedzedza ḥetshedzo ya zwikili kha matshuden'i. Liñwe ja makumedzwā o ḥetshedzwaho jo vha ja uri vhunzhi ha vhadzulapo vha Afrika Tshipembe vha tea u u guda nga luambo Iwavho, sa izwi ḥodisiso yo sumbedza uri vhagudi vha a takala na u shuma zwavhuḍi musi vha tshi gudiswa nga luambo lune vha lu ḥivha, izwi zwi katela na luambo lwa zwanda lwa vhaswa vhanne vha vha na vhuholefhalu. Maitele a tea u bveledza ndila dzi konadzeaho kha vho fhedzaho u itela u kona u wana kana u swikelela zwikhala zwa u guda zwa nga murahu ha tshikolo tsha sekondari na u khwaṭhisedza u khwinifhalo tsha vho phasaho kha vhusiki ha zwikili, hu tshi khou pfi ralo u shumanwa na u shaye ha zwikili na tshenzhemo ya mushumo kha vhaswa

4. <https://www.dpmes.gov.za/news/SiteAssets/Pages/25-Year-Review-Launch/Towards%20A%202025%20Year%20Review.pdf>

5. Branson, N., De Lannoy, A., & Kahn, A. (2019). Exploring the transitions and well-being of young people who leave school before completing secondary education in South Africa. NIDS Discussion Paper 2019/11. Cape Town: National Income Dynamics Study, University of Cape Town.

vho fhedzaho tshikolo na vhañwe vhanne vha si kone u dithusa na vha re khomboni. Zwikala zwa vhugudisi ha zwikili zwo fhambanaho na thikhedzo ya zwa masheleni zwa vhaswa vhanne vha na vhukoni vhuñku tshikoloni vhanne vha bva kha miña ine ya hola tshelede yo linganaho na ya vhukati zwi a ḥodea. Thikhedzo kha zwikolo uri zwi kone u ḥetshedza pfunzo ya vhuimo ha n̄ha kha nyimele yo teaho u guda na u gudisa zwo tea.

Nyambedzano nga ha ḥanziela ya Pfunzo ya u Angaredza (General Education Certificate (GEC)) ine ya ḫo vha u ḥanganedzwa ha fomaña ha u khunyeledza Gireidi 9 ndi zwa ndeme. Vhaswa vha tea u dzeniswa sa vhabaramikovhe u sedzulusa khonadzeo ya ḥuthuwedzo ya ḥanziela na uri zwi nga ḥuñwedza hani vhaswa u fhedza tshikolo nga u ḥavanya u fhirisa zwo ḥoweleaho

Mihumbulo i tehelaho yo ḥetshedzwaho nga tshitshavha kha NYP iombedzela zwithu zwa ndeme nga vhabaramikovhe vho fhambanaho:

*"Khaedu khulwane ine ya tshimbilelana na nyaluwo ya ikonomi ine ya ḥuñwedzwa nga u shanduka ha zwivhumbeo zwa miñwaha kha lushaka (tshivhalo tshihulwane tsha vhaswa kha lushaka) ndi uri tshivhalo tsha vhaswa vhanne vha khou dzhena kha maraga wa mishumo (sa tsumbo. Vhaswa vha 790,000 vhe vha ḫwala mulingo nga 2019) tshi khou bvela phanđa u fhira nomboro ya zwikala zwine zwa khou sikiwa nga sekithara dza muvhuso na dza tshitshavha. Izwi zwi amba uri muvhuso u tea u vhabona uri hu vha na u dzhenelela hune ha swikelela mañana a zwigidi u fhirisa zwigidi kana mahumi a zwigidi a vhaswa"* (Makumedzwa nga Dzangano ja Tshitshavha tshapo)

## 5.2 Zwikili zwa vhuimo ha fhasi na u sa tshimbilelana ha zwikili zwine zwa ḥodiwa nga mutholi na zwine vhatu vha vha nazwo

Afrika Tshipembe, u khunyeledza ndalukanyo dzifhio kana dzifhio dza nga murahu ha tshikolo tsha sekondari zwi khwinisa nga mañana mihibulo malugana na u dzhenelela kha maraga wa vhashumi, u katelwa ha ikonomi, na u fhungudza vhusai hone zwikili zwa vhukati zwi tshi fhungudza u sa lingana ha mbuelo. Ndi vha si gathi vhanne vha ri u fhedza tshikolo vha ḫiñwalisa kha magudedzi a Vhugudisi na Pfunzo ya Mishumo ya Thekhinikaña (Technical Vocational Education and Training (TVET)) kana u kona u swikelela vhabudisi vhuñwe na vhuñwe ha nga murahu ha tshikolo. Naho u dzhenelela kha zwiimiswa zwa FET ho engedzea zwihiwlwane, hu kha ḫi vha hu songo lingana nga tshivhalo na ndeme u swikelela ḥodea dza zwikili zwa vhukati dza ikonomi nga 2018, ndi vhaswa vha 780 000 fhedzi vha Afrika Tshipembe vhe vha ḫiñwalisa kha magudedzi a TVET nahone nga 2030, u dzhenelela ha mbekanyamaitele hu tea u engedzea kha zwiimiswa zwa FET.

Pfunzo ya fhasi ine ya ḥetshedzwaho kha pfunzo ya n̄ha il kwama n̄disedzo ya maimo a n̄ha ya vhanne vha vha na digirii. Tswikelelo kha pfunzo na vhabudisi zwa nga murahu ha tshikolo tsha sekondari ndi ya vho fhedzaho tshikolo fhedzi, nahone vhanne vha swikelela izwi zwikala kanzhi vha vha songo ḫilugisela zwo linganaho malugana na mushumo zwi tshi khou itiswa nga pfunzo na vhabudisi ha maimo a fhasi zwo ḥetshedzwaho. Khaedu dzine pfunzo ya nga murahu ha tshikolo tsha sekondari ya vha yo livhana nadzo ndi u wana n̄dila dza u thusa vhanne vhanzhi vho fhedzaho tshikolo vhanne vha si fushe ḥodea dza u dzhena kha pfunzo ya n̄ha kana mushumo uri vha kone u wana zwikili. Avha vhaswa vhanzhi vho litshaho tshikolo vha sa athu fhedza, a vha na zwikili zwa phurofeshinaña kana zwa thekhinikaña, zwa vha ita uri vha si kone u tholea, .ngauralo, vhaswa vha si na mushumo vhanne vha ḥodou swika 60% vha fhasi ha miñwaha ya 35 a vho ngo vhuaya vha vuwa vho shuma, arali ha sa vha na vhudzeneleli ho livhiswaho khavho, vha ḫo dzula vha songo katelwa kha ikonomi.

Naho muhumbulo na nyito zwa mveledziso ya vhaswa zwi tshi wanala nga ngomu ha nyambedzano ya vhatu ya Afrika Tshipembe, a si zwanzhi zwine zwa kwama vhaswa vha re na vhuholefhalu na uri vha bva hani kha vhuana vha tshi ya kha vhuñluwa. U bva vhuhanani havho, vhatu vha re na vhuholefhalu a vha na tswikelelo i linganaho malugana na pfunzo, ngauralo vha vha vho salela murahu malugana na mveledziso ya zwikili. Saveyi ya Tshitshavha yo wana uri 7.7% ya vhatu vha Afrika Tshipembe vha na vhuholefhalu vhuñflio kana vhuñflio, nahone vhuholefhalu ho ḫalesa kha vhaswa vha (vhusai ha 2,6% nga 2011 na 7,7% nga 2016). Mbekanyamaitele ya vhanne vha re na vhuholefhalu ndi vhuñfhinduleli ha Muhasho wa Pfunzo ya Mutheo na Muhasho wa Mveledziso ya zwa Matshilisano. Naho zwo ralo, musi vha tshi swika kha liga ja vhuswa a vha dzhielwi n̄ha kana u thusiwa. Afrika Tshipembe a li na mulayo wa malugana na vhuholefhalu ngauralo vhaswa vha re na vhuholefhalu vha a khethululwa nahone vha nga kha ḫi si kone u swikelela pfunzo ya mutheo. Vhuñwe ha vhuholefhalu hu tshi katelwa vhuholefhalu ha u sa kona u guda a zwi pfelessei nga kha mvelele zwa dovha zwa ita uri vha dzule mahayani avho vha si kone u ita vhuonani u fana na u sa dzhena tshikolo, u tamba na u sa konou ḫiñmisa nga eñe na u sa vha muthu wa mafulufulu wa u ḥoda mushumo.

Vhaswa vho ḥahisa mbilaelo dzavho malugana na u siiwa n̄nda ha vhaswa vha re na vhuholefhalu kha vhuñzhi ha mbekanyamushumo dza mveledziso na nyito. Vho sumbedza uri "Vhatu vha re na vhuholefhalu a vho ngo katelwa zwikoloni na džiyunivesithi;" nahone hu na ḥodea ya u "disaina mbekanyamushumo dzine dza katela vhaswa vha re na vhuholefhalu," khathihhi na "u khwāñsedza uri vho katelwa kha mveledziso dzothe dza vhaswa na mbekanyamushumo dza tshandukiso na zwikala."

## 5.3 Vhushayamushumo ha tshifhinga tshilapfu ha vhaswa khathihi na u sa vha na dzangalelo ja zwa vhubindudzi

Vhushayamushumo, nga mañana vhukati ha vhaswa, ho ḥalutshedzwa sa tshiwo tsha lushaka nga Ndaulo ya vhu 6 lune lwa vha naa vhuimo ha n̄ha ha vhushayamushumo ha vhaswa vhu tshi khou ḥalutshedzwa nga u lavhelesa hothe kha ḥodea na n̄disedzo. Vhuimo ha n̄ha ha vhushayamushumo vhukati ha vhaswa vhu anzela u livhisa kha u engedzea ha u ḫipfa vha songo

katelwa na u hanganea zwine zwa q̄isa masiandaitwa a si avhuđi kha mutakalo wa muvhili na muhumbulo, zwine zwa bveledza ndunzhendunzhe ya dzithaidzo. (De Lannoy, Graham, Patel & Leibbrandt, 2018). Uri shango l̄i dise tshanduko khulwane ya tshođe, l̄i tea u džhiela n̄tha zwiđuwedzi u fhelisa u fhirisa vhushai u bva kha muñwe murafho u ya kha muñwe. U vha muswa ndi l̄iñwe ja maga a ndeme kha vhutshilo hune thikhedzo yo linganaho i nga q̄isa tshanduko ya ndeme. U điimisela kha zwa politiki hu a đodea tshifhinga tshođe u itela u fhungudza vhushayamushumo ha vhaswa nga ha tshanduko dza ikonomi na dziñwe tshanduko, uri hu kone u vha na mvelelo dzavhuđi nga tshifhinga tshiđuku, tsha vhukati na tshilapfu.

U ya nga mvelelo dza Saveyi ya Vhashumi ya Kwotara (Quarterly Labour Force Survey (QLFS) ) ya kwotara ya vhuvhili ya 2020 yo bviswaho nga Tshitatisitiki Afrika Tshipembe, vhuimo ha vhushayamushumo ho ima kha 23.3%, zwine zwa amba uri ho khwinifhala musi hu tshi vhambedzwa na Q1, Naho zwo ralo, izwi zwo itiswa nga maanda nga ɣhalutshedzo ya vhushayamushumo. Nga u angaredza, vhushayamushumo ha vhaswa ho đi dzula hu n̄tha. Vhuimo ha vhushayamushumo ha vhaswa vha miñwaha ya 25 na 34 ho vha hu tshi fhira vha tshigwada tsha miñwaha ya vhukati ha 45 na 54 kavhili (37.3% vs 17.5%) kha Q1 ya 2020. Nga tshifhinga tshenetsho, vhuimo ha vhushayamushumo ha vhaswa vha vhukati ha 15 na 24 ho vha hu tshi đodou u swika 60%. Vhushayamushumo ha vhaswa Afrika Tshipembe vhu kha vhimo vhu si havhuđi nahone vhu đi dzula vhu iñwe ya khaedu khulwane dzine shango ja vha lo livhana nadzo. Naho vhushayamushumo hu si thaidzo ya Afrika Tshipembe fhedzi, vhaswa vha Afrika Tshipembe ndi vhone vhane vha đodesa thikhedzo vha tshi vhambedzwa na vha l̄ifhasi l̄ođe..<sup>5</sup> Muvhigo nga vhuimo ha Indekisi ya Vhataleli u vhea vhushayamushumo ha vhaswa SA kha vhuimo ha n̄thesa kha l̄ifhasi l̄ođe. Vhunzhi havho vho fhedza miñwaha minzhi vha tshi khou haniwa musi vha tshi khou đoda mushumo, nahone izwi zwi livhisa kha u vha na vhudipfi vhu si havhuđi na u thithisa muhumbulo.

Vhunzhi ha vhaswa vha kulwa nungo nga maraga wa mishumo nahone a vha khou khwinisa zwikili zwavho nga kha pfunzo na vhugudisi, ngauralo a vha shumi nahone a vha khou wana pfunzo kana vhugudisi (NEET). Phesenthe ya vhaswa vha vhukati ha miñwaha ya 15 na 24 vhe vha vha vha kha NEET yo ima kha 34.1% kha Q1 ya 2020. Izwi zwi vha zwo imela vhaswa vhane vha đodou swika 3.5 miljoni vha vhukati ha 15 na 24. Tshiñwe hafhu, tshi no khou dina ndi vhushaka ha mbeu kha vhuimo ha NEET, vhune ha vha n̄thesa kha vhafumakadzi u fhira vhanna. Hu tshi vhambedzwa na Q4 ya 2019, phesenthe ya vhaswa vha vhukati ha 15 na 34 vhe vha vha vha NEET vho engedzea zwiđuku nga 1.1%, ndi uri, u bva kha 38.9% u swika kha 41.7% kha Q1 ya 2020.<sup>6</sup> Nga u angaredza, vhuimo vhuhulwane ha vhushayamushumo zwi vhonala nga maanda kha vha miñwaha ya 20-24 vhane vha khou bva tshikoloni vha tshi ya u thoma mushumo, vhafumakadzi vha vhaswa vha fhira vhanna vha vhaswa, nahone vhaswa vha Makhađadi na vha Vharema ndi vhone vhane vha kwamea nga maanda u fhira vha Vhatshena na vha MalIndia.<sup>7</sup>

Vhaswa vha re na vhuholefhali vha lwela mushumo muthihi na vha si na vhuholefhali nahone a hu na n̄đila ine ya kombetshedzwa malugana na u tikedza u shumiswa ha sisijeme ya u vhea mukano malugana na zwigwada zwo nanguludzwaho sa zwe zwa lavheleliwa zwone nga Mulayo wa Ndinganyiso wa vhu 55 wa 1998. Zwikhala zwa mishumo zwi anzela u kungedzelwa kha midia khulwane nahone a hu dzhielwi n̄tha vhane vha vha na vhuholefhali ha u pfa kana u vhona. Sa izwi vhuholefhali vhu sa katelwi kha fhethu ha mishumo, hu tshi katelwa sekithara dza muvhuso, vhañwe vhaswa vhane vha vha na vhuholefhali ha u vhona, u pfa, na ha muvhili a vha koni u pikisana na vhañwe malugana na zwikhala zwa mushumo zwine zwa vha hone. Vhunzhi ha zwikhala zwa mushumo zwi đota Curriculum Vitae (CV) yo thaiphiwaho hu sa dzhielwi n̄tha vhane vha si vhe na zwanda zwa u kona u thaipha, u shumiswa ha maga ane a konisa vhaswa vha re na vhuholefhali u kona u tshila nga vhone vhañe kana u điimisa na u dzhenelela nga vhudalo kha zwithu zwođe zwa vhutshilo zwi tea u ombedzelwa.

Zwi tevhelaho ndi zwithu zwe zwa vhanga uri u džhenela kana u shela mulenzhe ha vhaswa kha ikonomi khulwane ya Afrika Tshipembe hu vhe fhasi:

- a) Ikonomi ya SA u bva nga 2014 i khou nanya, lune luvhilo lwa nyaluwo ya ikonomi ya ñwaha nga ñwaha lwa dzula lu fhasi ha 2%. Uhu u nanya hu nga vha hu tshi khou itiswa nga u fhela ha u gonya ha mitengo nga 2021, u sa tsha shumisesa tshelede ha tshitshavha na u sa tsha bindudzesha khathihi na vhuđa vhu no khou humbulelwka kha zwiimisawa zwiđulwane zwa muvhuso zwine zwa bvela phanđa u kwama nga n̄đila l̄i si yavhuđi fulufhelo ja vhabindudzi. U vhewa ha ikonomi ya SA fhasi ho iteaho hu si kale nga mazhendzedzi a u ela tshikolodo zwi ita uri ri songo vha na fulufhelo.
- b) Mvelaphanđa kha mveledziso ya ikonomi i thithiswa nga tshumiso i si yavhuđi ya mbekanyamaitele dza ikonomi, kushumele ku si kwavhuđi kwa mazhendedzi a mulayo o thomiwaho u itela u ɣavhanyisa mveledziso ya ikonomi na zwa matshilisano, na u shaye ha vhushaka na khonanyo ya mutheo wa mbekanyamaitele une wa vha hone. Sa tsumbo, mutheo wa ikonomi khulwane wo vha u sa khou tikedza nyaluwo i bvelaho phanđa na u sika mishumo. Dziñwe khaedu ndi dza uri tshikolodo tsha muvhuso tshi khou namba tshi tshi hula nga zwiđuku nga zwiđuku, na uri mbulungo nga sekithara đođe dza phuraivete na dza muvhuso dici dzula dici fhasi, ngauralo zwa thithisa nyaluwo.
- c) U khwinifhala ha thekhinođodzhi hune ha khou bvelela nga u ɣavhanya zwo vha na ɣuhuđuwedzo i si yavhuđi kha u thola, nga maanda kha sekithara dza vhubeledzi dza ikonomi ya Afrika Tshipembe zwi tshi khou itiswa nga mitshini. Tshifhinga tsha zwino tsha 4IR tshi ɣetshedza zwikhala na khaedu sa vhunga tshi na khonadzeo ya u thithisa nđowetshumo iñwe na iñwe nga kha u shumisa mitshini minzhi, zwine zwa đoda nzudzanyo kana tshandukiso kha zwivhumbeo zwa maraga wa vhashumi. Vhaswa vhanzhi a vha na zwikili zwine zwa tshimbilelana na tshivhumbeo tsha maraga wa vhashumi une wa shumisesa thekhinođodzhi nnzhi nahone tsha đoda zwikili zwa maimo a n̄tha. Vhushayamushumo ha vhaswa hu dovha hafhu ha thithisa mveledziso ya zwikili ine ya ya đodea uri nyaluwo ya ikonomi i bvele phanda.

5. International Labour Organisation. (2019). Labour Market Access-a persistent challenge around the work. A study based on ILO's global estimates for youth labour market indicators.

6. Statistics South Africa. (2019). Quarterly Labour Force Survey Quarter 4: 2019. Available at: <http://www.statssa.gov.za/?p=12948>

7. Graham, L. & Mlatsheni, C. (2015) Youth unemployment in South Africa: Understanding the challenge and working on solutions. In De Lannoy, A., Swartz, S. Lake, L. & Smith C. (eds) *South African Child Gauge 2015*. Cape Town: Children's Institute.

U ya nga Tshitatisitiki SA, vhunzhi ha vhaswa vha Afrika Tshipembe vha anzela u wela nga fhasi ha nthihi ya khethekanyo tharu: vha songo funzeaho, vha songo tholiwaho na vha sa tholei.<sup>8</sup> Vhaswa vho fhedzaho miñwaha minzhi vha tshi khou dzhena tshikolo na vhone hu na khonadzeo ya uri vha si tholiwe nga u shaya tshenzhemo yo teaho. Zwine zwa tea u dzhielwa n̄tha ndi uri vhaswa vhanne vha na ndalukanyo dza theshiari vha na tshikhala tshihulwane tsha u wana mushumo tenda pfunzo yavho na zwikili zwa vha zwi tshi tshimbilelana na ḥodea ya maraga wa vhashumi. Hu tshi dzhielwa n̄tha vhuiamo ha vhubindudzi nga kha vhathe kha pfunzo ya mutheo na pfunzo ya theshiari, vhaswa vhanne vha litsha tshikolo kana u bva kha sis̄eme ya pfunzo vha si na zwikili na vhanne vha vha na zwikili zwi sa ḥodei nga vhunzhi kha ikonomi na ndowetshumo vha do wana mbuelo u bva kha u dzhenelela hune ha ḥodea hune ha shumiswa nga u ḥavhanya u itela u leludza malugana na u wana zwikili u mushumoni na zwikili zwa vhubindudzi. Tshitatisitiki tshi sumbedza u pfuluwa u bva kha l̄inwe vundu u ya kha l̄inwe ha vhaswa vha miñwaha ya vhukati ha 15 na 29 nga maand̄a vha tshi ya kha ḫorobo khulwane Gauteng na mañwe mavundu a no fana na Kwazulu-Natal na Western Cape nga maand̄a vha tshi bva mahayani vha tshi khou ḥoda zwikhala zwa khwine zwa ikonomi, mishumo na vhutshilo ha khwine. Vhashambili (Migrant) vha vhaswa vha livhana na khonadzeo ya u dzhena kha vhusai ha ḫoroboni nge vha si vhe na thikhedzo ya vhathe kana tshitshavha musi vha tshi pfuluwa; ngauralo hu tea u vha na u dzhenelela ha u zwi thivhela nahone ha masia manzhi u itela u tandulula nyimele dzenedzo, khombo na u sa kona u ḫithusa ha vhashambili vha vhaswa. Vhafumakadzi vhanne vha kha di vha vhaswa na vhasidzana vha kha tshiiimo tshi si tshavhuđi, sa izwi vhunzhi havho vha tshi vha zwipondwa zwa u rengiswa ha vhathe u itela u vha shumisa nga ndila i songo tendelwaho kha zwa ikonomi na zwa vhudzekani.

Mihumbulo i tevhelaho u bva kha tshitshavha kha NYP i sumbedza miñwe mihibulo mihibulwane u bva kha vhabaramikovhe vho fhambanaho.

*Mashudu mavhi, vhaswa na tshigwada tsha SMME nga u angaredza tshifhinga tshođhe vho vha vha tshi tambula u swikelela SEFA [Zhendedzi ja u Lamedza Mabindu Mađuku], zwi tshi khou itiswa nga u tevhedzela milayo na ḥodea nnzhi na mañwalo a songo ḫoweleaho ane a ḥodea ane a ḥoda tshelede nnzhi u a dzudzanya. Izwi zwi katela tswikelelo ya vhoradzimbalo u talatadza nzudzanyo dza masheleni na u bveledza thandela dzavhuđi dzine dza vha na mbuelo. Ngauralo, ḥodea na ndila dza tshumelo zwi tea u shandukiswa kana u khwiniswa. (Submission by a Municipality, 16 March 2020).*

Go tlaleletsa, koketsego ya gajaana ya 4IR e na le ditlamorago mo isagong ya tiro go baša, tiriso ya dithulaganyo tsa thuto, le dipholisi tsa intaseteri. Fa go na le diponelopele tse dikgolo tsa dikgoreletso mo thulagayong e e tlwaelegileng ya tiro le dithulaganyo tsa bogologolo tsa thuto, go na le tšhono ya tlholo ya ditiro. Ka jalo, go na gape le tlhoko ya go aga bokgoni jwa 4IR gareng ga baša go ya ka 'Inthanete ya Intaseteri ya Dilo' go dirisa melemo ya 4IR. Tlhagiso e e latelang e e tswang mo ditshikinyong tsa setšhaba ka NYP di tlhagisa dingwe tsa dintlha tse di botlhokwa ka mefuta ya baamegi:

*"Ditswelelopele le ditlhabololo tse di tlhophilweng jaaka 4IR di tsaya ditiro le fa re tshegetsa ditlhabololo tsa thekenoloji le tse dingwe, jaaka baša re ka belaela tlhabololo e e amang ka tsela e e sa siamang". Tshikinyo ka mokgatlho wa bosenšhaba wa baša ka 2020.*

Tshiñwe hafhu, 4IR ya zwino i na ḥuthuwedzo kha vhumatshelo ha mushumo wa vhaswa, sis̄eme ya pfunzo, mushumo na mbekanyamaitele dza ndowetshumo. Naho hu na ndavhelelo dza zwikhukhulisi zwa tshivhumeo tsha mushumo wa sialala na u sa tsha shuma ha sis̄eme ya pfunzo, hu na khonadzeo ya u sika mishumo. Zwenezwo hu na ḥodea ya u fhaṭa vhukoni ha 4IR kha vhaswa malugana na vhukoni kha vhaswa vhune ha tshimbilelana na 'Inthanete ya Ndowetshumo ya Zwithu' u itela u laula mbuelo dza 4IR. Mihumbulo i tevhelaho ya tshitshavha kha NYP i ombedzela miñwe mihibulo ya zwithu zwa ndeme nga vhabaramikovhe vho fhambanaho.

*"Khwinifhadzo na mveledziso dzo khethekanywaho sa 4IR dici khou fhelisa mishumo naho ri tshi tikedza mveledziso dza thekhinolodzhi na dziñwe mveledziso, sa vhaswa ri nga si pfesese mveledziso dzine dza ri kwama nga ndila i si yavhuđi."*

Muhumbulo nga dzangano ja vhaswa ja lushaka nga ja 16 ḫafamuhwe 2020.

I dovha hafhu ya ri ḫetshedza zwikhala zwiswa. Mafhungo a ḫekhiñroniki a dzhiwa sa ndi ndaka khulwane. Data kana mafhungo a ḫekhiñroniki ndi tshikonisi tshihulwane tsha zwisikwa na mveledziso tsha thandululo dzo teaho ndivho dza vhathe na tshitshavha. Nahone zwi dovha hafhu zwa vha zwa ndeme uri i swikelelee kha zwisikwa zwine zwa vha hone, u shumiswanga vhođhe na u ita zwi swikelelee nga kha milayo ya tswikelelo ya mahala kha inthanete.

Tshiwo tsha Covid-19 tsho dovha hafhu tsha nanisa nyimele ya vhusayamushumo kha vhaswa Afrika Tshipembe. Ikonomi yo vha yo no di thoma u tsa, u valwa ha shango ḥođhe, ho ḥangana na u tsiswa ha vhuiamo ha tshikolodo, zwo vha na khonadzeo ya u thivhela u sikwa ha mishumo na u bvela phađa na u vha hone ha mabindu mađuku. Nga Fulwi 2020, khamphani nnzhi dzo ḫivhadza nga ha nzudzanyo dza u flungudza vhashumi hu tshi katelwa na mabindu a muvhuso, khamphani dza mabupo u ya kha dza u fhaṭa, ndowetshumo dza vhumvumvusi, dza fhethu ha u awela na dza zwa zwijwa. Kha dziñwe nyimele, mabindu o vala tshođhe. Mabindu mađuku ane si tsha wana mbuelo tshođhe one a do kwamea zwihulwane.

Ndi zwa ndeme u sa zwi dzhia uri vhoramabindu vha vhaswa vha vhabramakadzi na vha vhanna, kana zwigwada zwo fhambanaho zwa lushaka zwi vha zwo livhana na khaedu na maand̄a zwi no fana. Kha tshitshavha hune nga maand̄a vhabramakadzi vha vhabrem a dzula vha songo katelwa nga kha zwilinganyo zwa tshitshavha, zwa mvelele na zwa sialala, hu tea u vha na ndingedzo dzo khethieahlo dza u khwathisedza u katela zwothe., hu tshi khou ḫetshedza zwikhala zwi fanaho kha vhaswa vha vhabramakadzi na vha vhamunna.

8. <http://www.statssa.gov.za/?p=12362>

#### 5.4 Mvelelo dici dzavhuđi dza muvhili na muhumbulo

Vhaswa vha re na mutakalo wavhuđi hu na khonadzeo ya uri vha kone u bveledza na u dzhenelela kha ikonomi ya Afrika Tshipembe. Ndi zwa ndeme u shumana na khaedu dici sa imi dza mutakalo wa vhaswa, hu tshi katelwa malwadze aene a fhirela, malwadze aene a pfukhela nga kha vhudzekani (dziSTI) na mvelelo dici dzavhuđi dza zwa mbebo na mutakalo (SHR), thaidzo dza muhumbulo na vhuholefhali ha u sa kona u ita mishumo zwi tshi khou itiswa nga tshumiso mmbi ya zwidzidzivhadzi, u dzimiwa na u sa farwa zwavhuđi na dzikhakhathi na mafuvhalo. Zwine zwa anzela u vha ngoho ndi uri tshumiso mmbi ya zwidzidzivhadzi zwi nga vha zwo vhangwa nga u sa takala muhumbuloni kana vhuđungu. Tshińwe tsha zwithu zwi no tou dinesa kha mutakalo zwine zwa anzela u sa dzhielwa n̄tha ndi lufhia (TB), naho hu uri ndi vhuřwe ha malwadze mahukwane aene a livhisa kha lufu kha vhaswa. U ya nga Tshitatisitiki Afrika Tshipembe, (2018.40), nga 2016, TB ho vha hu tshone tshivhangi tshihulwane tsha lufu kha tshigwada tsha vha miňwaha ya u bva kha ya 15 u ya kha ya 24, ya vhangang mpfu dza 7,0%. Yo tevhelwa nga vhuļwadze ha HIV (he ha vhangang mpfu dza 5,7%). Naho u vhfha muvhilini ha thangana ya murole hu tshi khou fhungudzea musi hu tshi vhambedzwa na u dala ha HIV kha thangana ya murole Afrika Tshipembe, u vhfha muvhilini ha vhaswa ho di dzula hu n̄tha nga maanda. U ya nga Zhendedzi ja Dzitshaka Mbumbano ja Aids, tshivhalo tsha vho kavhiwa nga HIV kha vhaswa vha vhamfumakadzi vha miňwaha ya 15 u swika kha 24 tsho vha tshi tshi fhira kavhili tsha vhaswa vha vhanna, tshivhalo tshiswa tsha vhaswa vha vhamfumakadzi ndi 69000, tshi tshivhambedzwa na tsha vhaswa vha vhanna tsha 25 000). Nga u angaredza, vha tshivhalo tsha vha tshisadzini vhanne vha na HIV tshi n̄tha u fhira tsha vha tshinnani.<sup>9</sup> Tshivhalo tsha HIV kha vhatu vhanne vha na HIV vha miňwaha ya u bva kha 15 u swika kha 49 Afrika Tshipembe ndi 20,6%, 26,3% kha vhamfumakadzi na 14,8% kha vhanna nga 2018. U sa lingana ha tshivhalo nga mbeu ho vha hu tshi vhonalesa kha vhaswa vha miňwaha ya 20 u swika kha 24 nahone ho vha hu n̄tha kararu kha vhamfumakadzi hu tshi vhambedzwa na vhanna. U wa ha dwadze ja Covid-19 zwi ita uri vhaswa vha farwe nga malwadze a songo dōweleaho kana e a vha a siho kale.

Vhuđanzi ha tsedzuluso ya nyimele ya zwino ya mutakalo wa muvhili na muhumbulo zwa vhaswa zwi sumbedza tshumiso mmbi ya zwidzivhadzi, zwikambi na fola, zwikambi ndi tshone tshithu tshire tsha shumiseswa Afrika Tshipembe. Muhasho wa Mveledziso ya zwa Matshilisano wo thoma Nzudzanyo Khulwane ya Zwidzidzivhadzi ya Lushaka, khathihhi na mafulo a lushaka a no nga sa 'Ke Moja' u itela u thivhela na u fhungudza tshumiso mmbi ya zwidzidzivhadzi, fhedzi uhu u dzhenelela ho vha na mvelelo dici songo linganaho. Nzudzanyo Khulwane ya Zwidzidzivhadzi yo ḥanganedzwaho nga Khabinete yo fhulufhedzisa tshanduko khulwane na khonanyo yo khwiniswaho u fhungudza u bvela phanđa na u engedzea ha tshumiso mmbi ya zwidzidzivhadzi nga vhaswa. Thaidzo ya u sa vha hone ha tshumelo dzo linganaho dza dzilafho, nga senthara dza tshitshavha dza dzilafho dza fumi (10) fhedzi kha shango ḥođe dzine dza khou shuma, zwi amba uri vhaswa vhanne vha kha tshumiso mmbi ya zwidzidzivhadzi vha do dzula vho ralo nahone vha nga pfukela na mvelelo dza tshumiso mmbi dza tshođe kha vhuļalwa. Hu dovha hafhu ha vha na u sa shumiswa zwavhuđi ha Mulayo wa u Thivhela na u Alafha tshumiso Mmbi ya Zwidzidzivhadzi wa vhu 70 wa 2008, nga maanda malugana na mbetshelo ya u langa tshumelo dza dzilafho ya tshumiso mmbi ya zwidzidzivhasi zwi si ho mulayoni. Tshińwe hafhu Mulayo u khou khwiniswaho nahone u do kona u ḥatuwedza u thivhela na u dzhenelela nga u ḥavhanya. Tshińwe hafhu zwi a kondja u vhaba uri ḥuđuhwedzo ya u dzhenelela ho vha nngafhani, ngauri a hu na ndavheleso na u ḥola ho disendekaho nga datha ya miňwaha yo khethekanywaho nga zwipida. Ho vhgwa uri hu na khaedu ntswa na dzine dza kha di bva u bvelela dici no nga sa zwidzidzivhadzi zwi si ho mulayoni, u anda ha u tambudza nga kha zwishumiswa zwa didzhithala na u tambudza nga kha vhudzekani nga zwigevhenga zwa kha inthanete zwi tshi khou itiswa nga u engedzea ha nyito dza inthanete nga vhaswa. U shumiswa zwi do ḥoda vhamfumakadzi vha no nga sa Muhasho wa Mveledziso ya zwa Matshilisano, Vhulanguli ha Vhukati ha Zwidzidzivhadzi, Muhasho wa Mutakalo, Muhasho wa Pfunzo ya N̄tha na Vhugudisi na bodo dza vhuļanguli ha zwa halwa dza vundu na dza lushaka u bindudza kha zwa mutakalo wa tshitshavha, mbekanyamushumo dza pfanelo na u fhungudza u pfiswa vhuđungu. Hu tshi dzhielwa n̄tha zwitjuwedzi zwa tshitshavha zwinzhi zwa tshenzhemo na khombo dza u shumisa zwikambi na zwidzidzivhadzi na u wana pfunzo kha u dzhenelela hu re hone hu tshi katelwa uho he ha itwa nga fhasi ha phindulo ya lushaka ya Covid-19.

Tshumiso mmbi ya zwidzidzivhadzi i vhea mutakalo wa vhaswa khomboni, nahone hu nga vhangang zwithu zwine zwa si takalelwe nga tshitshavha zwi no nga sa dzikhahathi, vhuļevhenga na u sa pfana ha mirađo ya muđa vhaswa hu vhone zwipondwa na vhai vha dzikhakhathi. Vhunzhi ha vhaswa vha ḥanganana na dzikhakhathi u bva kha vhuļana u swika kha vhuswa nga kha tshenzhemo dza vhuļana vhu si havhuđi he ha vha hu tshi vha kwama kha vhuļo ho fhambanaho. Tshenzhemo ya vhuļana vhu si havhuđi i anzela u livhisa kha dzikhakhathi nga murahu kha vhuļshilo nahone idzi khakhathi dici na masiandaitwa a si avhudi kha tshitshavha. Izwi zwi vhangang dzikhakhathi kha vhaswa (dziindwa, dzigenge na nyito dza zwa vhudzekani dza u kombetshedzwa). GBV na mabulayo a vhamfumakadzi) ndi khaedu ine ya khou engedzea ine ya kwama vhaswa vha vhamfumakadzi nga nđila dzo fhambanaho. U ya nga Minisita wa Mapolisa, nga ḥafamuhwe 2020, milandu yo vhgawaho ya GBV yo vha i n̄tha nga 37% kha ye ya rekodiwa nga 2019.<sup>10</sup>

U engedzea ha GBV na tshumiso mmbi ya zwidzidzivhadzi zwo naniswa nga nyimele ya Covid-19. Musi shango li tshi khou ralo u shumisa maga a u thivhela u phađalala ha tshitzhili, zwikolo zwo valiwa ha thithiswa na nyito dza u ita tshelede kana masheleni na tshumelo dza ndeme. Izwi zwotje zwo ita uri vhamfumakadzi na vhasidzana vha vhe khomboni ya u shumiswa kha zwa vhudzekani, u tshipiwa na khakhathi dza muđani nga vhabarisi. Hu nga kha di vha na malwadze manzhi a muhumbulo o dōweleaho u fana na mutsiko, u vhilaela na u sa ḥifulufhela nahone a vha pfecteswi zwavhuđi nahone hu vha hu si na thuso. Nga 2019, Dzangano ja Mutakalo ja ja Liphasi jo vhgwa tshivhalo tsha vhatu vhanne vha ḥivhulaha (hu tshi katelwa mihumbulo ya u ḥivhulaha na u lingeda u ḥivhulaha) tsha 12,8 nga 100 000 nga 2016 vhanna vha MaAfrika vha khomboni khulwane ya u

9. South African National HIV Prevalence, Incidence, Behaviour and Communication Survey, 2018

10. <https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-04-09-is-gender-based-violence-not-a-serious-and-violent-crime-minister-cele/#gsc.tab=0>

divhulaha u fhira vhasadzi.<sup>11</sup>

Vhaswa vha u shaya mahaya, vhane vha anzela u vhidzwa ‘vhana vha tshiṭaraṭani’ zwi dovha hafhu zwa nanisa thaidzo ine ya vha na vhushaka na vhupo ha hayani vhune ha si ḥuṭuwedze mutakalo wa ḥwana. Izwi zwi vhonala nga maanda dzidoroboni khulwane, musi zwi tshi vhambedzwa na vhupo ha mahayani, hune mikhwa ya zwigwada zwa vhathu na Ubuntu (Vhuthu) zwa dzula zwi tshi khou ḥuṭuwedzwa. Tshivhalo tsha vhathu vhane vha shaya mahaya tshi n̄thesa kha vhupo ha dzidoroboni sa izwi vhaswa vha tshi ḥuwa vha ya dzidoroboni u ḥoda mishumo vha si na mashaka ane a nga vha thusa. ḥoḍisiso nga ha vhushayahaya yo sumbedza uri hu na tshenzhemo nnzhi dici si dzavhuḍi nga tshifhinga tsha vhuhanha nga maanda ndi u sa aluwa hayani kana u shavha hayani.<sup>12</sup> Iñwe n̄dila ya u shumana na izwi ndi u kuvhanganya avho vhaswa vha si na mahaya fhethu huthihi ha lingedzwa u vha vhuyedzedza kha vhutshilo ho doweleaho na u vha konisa. Mutheo wa mbekanyamaitele u ḥetshedza Muhasho wa Mveledziso ya zwa Matshilisano vhuḍifhinduleli ha u bveledza na u leludza tshumiso ya milayo yo teaho ya vhukati ha dzisekithara ine ya tshimbilelana na u fhungudza vhushai, u khwaṭhisa miṭa, tsireledzo ya vhana na mveledziso ya vhaswa, u itela u khwaṭhisidza uri u thivhela na mbekanyamushumo dza u dzhenelela nga u ḥavhanya zwi a itwa kha sekithara dzoṭhe.<sup>13</sup> Zwigwada zwo fhambanaho zwine zwa si dzhielwe n̄tha u fana na avho vhane vha si vhe na vhudzulo ho teaho (vhane vha shaya mahaya na vhathu vhane vha dzula mikhukhuni) vha tea u ḥoliwa na u alafhiwa nga tshifhinga tsha dwadze.

## 5.5 N̄dowetshumo dza vhusiki na mvelele dici songo shumiswaho

Mitambo na nyito dza mvelele zwi nga bveledza vhadzulapo vho takalaho muvhilini, vha mafulufulu, u ḥuṭuwedza u ḥihudza nga lishaka, na u ita uri hu vhe na vhuthihi ha tshitshavha na tshanduko ya zwa ikonomi na zwa matshilisano. Idzi sekithara dici na vhukoni ha u shela mulenzhe kha nyaluwo ya ikonomi Afrika Tshipembe na u kunga vhaswa vha Afrika Tshipembe. Hu na ḥodea ya u sedzesha nga maanda kha u wana mbuelo nnzhi kha mbekanyamushumo dza mitambo dzo dzudzanywaho dzine dza vha hone, dza vhumvumvusi; na dza vhutsila na mvelele. Idzi sekithara dici na vhukoni ha u bveledza na u alusa zwikili, u ḥetshedza zwikhala zwa mushumo, zwa mabindu na u shela mulenzhe kha u ḥaṭa lushaka kha vhaswa. Sekithara dza mitambo na vhusiki dici tea u sedzesesa kha u dzhenelela kana u shela mulenzhe nga vhanzhi na u livhisa kha ḥodea dza vhaswa, nga maanda kha pfunzo na mveledziso ya zwikili, u sika zwikhala zwa mushumo na u ḥuṭuwedza mvelelo dza mutakalo wavhuḍi kha shango ḥoṭhe. Mushumo wa mvelele na mveledziso ya vhufa na u ḥuṭuwedza vhuthihi ha tshitshavha na n̄dowetshumo dza vhusiki zwo dodombedzwa kha masia a ndeme a mbekanyamaitele.

Dwadze ja Covid-19 ḥo disa khaedu nnzhi kha vhatsila na n̄dowetshumo yoṭhe ya zwa vhusiki. Vhunzhi havho a vha na kontiraka kana thendelano dza mushumo, thikhedzo ya vhushayamushumo, phenpheni; na dziñwe sisiteme dza thikhedzo. Hu tea u vha na phindulo dza u langa dwadze na zwishumiswa zwa mulayo u itela u thusa vhatsila na u thivhela u shumiswa nga n̄dila i si yone.

## 5.6 U tshinyadza vhushaka ha vhathu nga zwiṭuku nga zwiṭuku na mirađo ya tshitshavha i dzhenelelaho

Vhaswa Afrika Tshipembe vha a ḥidivha kana u wana uri ndi vhone vhonnyi kha nyimele i sa pfesesei ine yo vhumbiwaho nga masalela a khethululo na u sa lingana ha tshiimiswa kha ḥiñwe sia, na tshitshavha tsha demokirasi hune vha vha vho lavhelelwa u shumisa pfanelo dzavho dza vhudzulapo kha ḥiñwe sia. U ya nga Ndaulø ya Stats SA, Saveyi ya Vhulamukanyi na Tsireledzo ya Tshitshavha 2018/2019 ndi vhathu vhane vha fhira malo kha vha fumi vhane vha ḥihudza kana vha ḥihudza nga maanda malugana na u vha mudzulapo wa Afrika Tshipembe, na vhathu vhane vha ḥoda u swika hafu ya lushaka vhane vha ḥihudza nga maanda malugana na u vha vhadzulapo vha Afrika Tshipembe. (Statistics South Africa, 2019). Tshitshavha tshi ḥanganedza ndeme ya milayo ya ndeme ya demokirasi, hu tshi katelwa na khetho dici sa dzhiñwe sia, pfanelo ya u kuvhangana na u ita dzitsumbedzo, demokirasi ya nyambedzano, vhuḍifhinduleli ha u shumisa dzikhetho, mboholowo ya u amba na u kondelelana kha zwa politiki. Khetho dzine dza vha khagala na u sa kombetshedzwa hu ḥo dzula hu muhumbulo une wa dzhielwa n̄tha wa demokirasi. Naho zwo ralo, vhaswa vha pfa vha songo katelwa, nga maanda zwi tshi khou itiswa nga vhushayamushumo vhune ha vha hone na u sa kona u dzhenelela kha zwa ikonomi. Saveyi ya Tsireledzo ya Tshitshavha na Vhulamukanyi i sumbedza uri 13% ya vhathu vha Afrika Tshipembe vho khethululwa kana u ḥalulwa miñwaha miñhili phanda ha musi hu tshi itwa saveyi.<sup>14</sup> 6.8% ya vhathu vho khethululwa kana u ḥalulwa u ya nga lushaka hone 0.1% ya vhathu vho ḥalulwa kana u khethululwa u ya nga dzangalelo ja zwa vhudzekani. Ndi zwa ndeme u dzhiela n̄tha uri phesenthe i nga vha n̄tha kha masia a vhupo ho buliwalohu tshi vhambedzwa na ine ya vha hone kha lushaka. Zwimiswa zwo sedzesaho kha vhaswa na zwa muvhuso zwine zwa shumelwa nga vhaswa na madzangano a tshitshavha tshapo zwi ḥodiwa uri zwi shele mulenzhe kha vhuthihi ha vhathu nga u ḥanganyisa nzudzanyo dza nyito u itela u fhelisa tshiṭalula u ya nga lushaka, vengo ja vhabvannha na u kondelelana kha mbekanyamushumo dzavho dza u shumisa. Nga u angaredza, vhaswa vha sumbedza u vha na fhulufhelo ḥiñku kha muvhuso na tshumelo dzine dza ḥetshedzwa nga muvhuso.

U shumana na khaedu dici re afho n̄tha, mbekanyamaitele ya u katela zwoṭhe ya vhaswa ine ya dzhiela n̄tha u fhambana ha vhaswa, yo sedzesaho kha u khwinisa sisiteme ya pfunzo, u engedza zwikili na zwikhala zwa ikonomi hu tshi katelwa mishumo na zwikhala zwa mabindu zwa vhaswa, u tsireledza vhaswa vha sa khou dzhielwa n̄tha hu tshi katelwa avho vha re na vhuholefhalı, vha sa dzheni tshikolo, vha sa shumi, vha si ho kha vhugudisi; u ḥuṭuwedza kutshilele kwa mutakalo wavhuḍi zwine zwa thivhela u vha na muvhili muhulwane, malwadze a u fhirela na a sa fhireli na malwadze a muhumbulo; na u khwaṭhisidza tswikelelo kha mafhingo a zwa vhudzekani na a zwa mbembo na tshumelo dzine dza si khethulule u ya nga mbeu, zwi a ḥodea. NYP ya 2030

11. <https://www.businesslive.co.za/bd/national/health/2019-09-09-sa-men-four-times-more-likely-to-commit-suicide-than-women-who-report-finds/>  
12. Herman, DB, Sussner, ES, Struening, EL & Link, BL, 1997. Adverse childhood experiences: Are they risk factors for adult homelessness? American Journal of Public Health 87(2), 249–55. [www.ajph.aphapublications.org/cgi/reprint/87/2/249](http://www.ajph.aphapublications.org/cgi/reprint/87/2/249)  
13. Mokomane, Z. & Makaoe, M. 2015. An overview of programmes offered by shelters for street children in South Africa. Child & Family Social Work. <https://doi.org/10.1111/cfs.12251>  
14. <http://www.statssa.gov.za/publications/P0340/P03402019.pdf>

i do dovha hafhu ya ḥetshedza milayo malugana na zwiimiswa zwa muvhuso, tshitshavha tshapo, sekithara ya phuraivete; na vhaswa kha zwa mveledziso yavho hu tshi katelwa u khwathisedza vhuthihi, mvusuludzo ya mikhwa khathihi na u ḥangana na tshitshavha.

Fhulufhelo ḥa vhadzulapo kha zwiimiswa zwo fhambanaho zwine zwa shela mulenzhe kha u vha na vhudifhinduleli, u vha khagala na u shela mulenzhe kha demokirasi na u swikelela vhulamukanyi ḥi dzula ḥi tshitihu tsha ndeme tsha tshitshavha tsha demokirasi hune mirađo ya tikedza mbekanyamaitele dza muvhuso na u dzhenelela kha u fhaṭa shango ḥavho, hu tshi katelwa u dzhenelela nga u tou funa. Musi u sa vha hone ha fulufhelo nga tshitshavha kha mivhuso ya lushaka zwi tshi bvelela kha ḥifasi ḥothe, u bvela phandana u fhungudzea hafulufhelo ha fulufhelo ḥa sisiteme ya zwa politiki Afrika Tshipembe zwi a ri kwama. Izwi zwi nga tshimbilelana na u kundelwa ha muvhuso ha vhukuma kana vhu humbulelwaho, hu tshi katelwa u ongolowa malugana na u shumana na vhuāḍa vhu re hone kha muvhuso. U sa vha hone ha u vha khagala na vhudifhinduleli zwine zwa tou humbulelwaho zwi ita uri vhaswa vha vhe na vhupfelavhuṭungu kana u pvesesa vha si dzhenelele,

### **5.7 Mveledziso ya vhaswa i re na tshomedzo dzi songo linganaho na tshumelo dzo konanywaho nga ndila i si yavhudī**

Vhueletshedzi ha vhaswa ho wana khaedu dzi re na tshivhalo dza kha sia ḥa mveledziso ya vhaswa. Izwi zwi katela u sa vha hone ha vhushaka vhukati ha zwivhumbeo zwa mveledziso ya vhaswa, u sa vha hone ha vhulaedza vhu re khagala, u sa vha hone ha phambano vhukati ha zwipida zwa politiki na zwa ndaulo zwa mushumo wa mveledziso ya vhaswa. Hu dovha hafhu ha si vhe na tshomedzo dzo linganaho dza mveledziso ya vhaswa, u bva kha sia ḥa zwa masheleni na zwa vhashumi. Naho zwo ralo, mushumo wa vhaswa wo sedzesha nga maanda kha u itela khaedu muhumbulo wa uri vhaswa ndi tshikhukhulisi kha mvelaphanda ya lushaka. Malugana na izwi, sia ḥa mushumo wa vhaswa ḥo sedzesha kha mveledziso nga u angaredza ya muswa nga u mu tikedza malugana na u fusha ḥodea na u swikelela vhukoni havho hu sa sedzwi khaedu dzine vha ḥangana nadzo kha miñwaha yavho yothe.

Naho vhukoni ha vhaswa vhu tshi fhaṭwa nga kha nyito ya mushumo, ḥili sia ḥi dzula ḥi sa ḥivhei, naho ḥi nga fhasi ha thikho malugana na mitshini ya mveledziso ya vhaswa ine ya fhindula na u shuma zwavhuđi. Mushumo wa vhaswa u ḥalutshedza sa nyito dzo ḥiimiselaho dzine dza ḥoda u ḥuṭuwedza vhaswa u itela u thusa na u khwinisa mveledziso yavho na ya matshilisano nga kha u dzhenelela nga u tou funa, nahone zwi tshimbilelana na vhugudisi na pfunzo yavho ya zwa mishumo, akademi nahone ya fomala; nahone I tshi ḥetshedza nga madzangano a mushumo a vhaswa. U sa vha hone ha mutheo wa mulayo wa vhaswa na zwone ndi tshikhala tsha ndeme musi hu tshi sedzwa khaedu nnzhi dzine vhaswa vha vha vho livhana nadzo kha vhatshilo hothe ha muthu nga muthihi, muṭa, tshitshavha. Thodisiso nga Hlagala (2012), i ḥalutshedza u bveledza ha mishumo ya vhaswa malugana na phindulo dza thaidzo dza matshilisano dzo vhangwaho nga nyimele dzi konđaho dza matshilisano na politiki. Malugana na izwi, vhushaka ha muswa-mushumi zwi ḥoda u pvesesa nga vhudzivha nyimele dza matshilisano na ndila dza maitele manzhi dzo sedzesaho kha u shandukisa u pvesesa honoho ha vha thandululo ya thaidzo dza vhaswa dza matshilisano Izwi zwo ita uri vhashumi vhanzhi vha ḥuwe nahone vhunzhi ha vhashumi vhane vha vha na tshenzhemo khulwane na lufuno lwa mushumo vho litsha mushumo vha ya u ḥoda zwikhala zwa khwine zwa mushumo. Izwi zwo ita uri thaidzo dza vhaswa dzi dzule dzo ralo dzine dza fana na u litsha tshikolo, u shumisa zwidzidzivhadzi, u dzhena kha zwa vhugevhenga na u sa vha na mahaya. Hu ḥođiwa uri vhaswa vha bveledzise zwikili zwavho zwine zwa vha konisa u bva zwavhuđi kha vhuswa vho fushea vha tshi ya kha vhuhulwane kha nyimele ya zwa matshilisano na ya ikonomi sa zwe zwa sumbedziswa zwone nga mbekanyamaitele i re hone na nzudzanyo dza zwiimiswa. Nga 1997 Thangelamulayotibe ya Ndondolo ya zwa Mutakalo i lavhelela sisiteme ya ndindolamutakalo wa vhathu hune vhashumi vho fhambanaho vha mveledziso ya zwa matshilisano, hu tshi katelwa vhashumi vha vhaswa, vha ḥo shumisa tshumelo dzo fhambanaho kha vhuimo ho fhambanaho ha u dzhenelela u itela u tandulula thaidzo dza zwa matshilisano dzine dzi nga thithisa ndingedzo dza mveledziso ya ikonomi.<sup>15</sup> Afrika Tshipembe, maitele a u ita uri mushumo wa vhaswa u vhe wa phurofeshinala o katelwa kha NYP 2015-2020 sa muhumbulo wa ndeme wa maitele malugana na mveledziso ya vhaswa yavhuđi.

## **6. MASIA A NDEME A MBEKANYAMAITELE**

### **6.1. PFUNZO NA ZWIKILI ZWA NDEME NA ZWIKHALA ZWA VHUVHILI**

U bindudza kha vhashumi ndi vhubindudzi ha ndeme vhune shango ḥiñwe na ḥiñwe ḥi nga vhu ita. A hu na shango na ḥithihi ḥe ḥa bva zwavhuđi kha "u bvelela" u ya kha "ḥo bvelelaho" ḥi si na lushaka lwo funzeaho (NDP, 2012). Pfunzo i tea u tendela vhaswa u fhaṭa vhukoni havho na u vhu swikelela. NDP i nweledza uri bono ḥa pfunzo ya Afrika Tshipembe nga 2030 ndi uri vhathu vha Afrika Tshipembe vha tea u ḥuṭuwedza tswikelelo ya pfunzo na vhugudisi zwa vhuimo ha ḥthesa ine i nga swikelela nga mvelelo dza u guda dzo khwinifhalo nga maanda. Kushumele kwa vhagudi vha Afrika Tshipembe kha milingo yo linganyiswaho ku tea u vhambedza na kushumele kwa vhagudi u bva kha mashango ane a vha kha vhuimo vhu fanaho ha mveledziso. Pfunzo i tea u katela na zwigwada zwo fhambanaho na u bveledza vhathu vha re na zwikili zwa vhuimo ha ḥtha vho teaho ḥodea dza maraga wa vhashumi.

Vhathu vho phasaho pfunzo dzavho dza yunivesithi na dza magudedzini vha tea u vha na ḥivho na zwikili uri vha kone u fusha ḥodea dza zwino na dza tshifhinga tshi ḥaho khathihi na zwisumbi zwa ikonomi ya ḥifasi (global economic trends) hu tshi katelwa u shanduka ha maraga wa vhashumi zwi tshi khou itiswa nga 4IR. Zwikili zwenezwo zwi tea u fhelekedza zwikili zwa u ḥilugisela ha vhashumi, zwi si zwa thekhinikhala (zwa malugana na kushumele), zwa thekhinikhala na zwa vhubindudzi.

15. Dutschke, M. (2008) Developmental social welfare policies and children's right to social services. *South African Child Gauge – 2007/2008*. Children's Institute. University of Cape Town.

Sisiteme ya pfunzo i do ita mushumo muhulwane wa u fha tshitshavha nga u angaredza, hu tshi khou netshedzwa zwikhala zwi linganaho na u tuuwedza vhaswa vha Afrika Tshipembe u swikelela vhukoni havho nga vhudalo, nga maanda avho vhe vha vha vho kandeledza nga mbekanyamaitele dla Khethululo, vhane vha vha vharema, vhabumakadzi na vhatu vha re na vhuholefhalo. Ndivho dzo vhewaho dla bono dzi katela sekithara ya TVET ine ya vha na vhaswa vha miwaha yo teaho vha u todou swika 25%, zwine zwa amba u engedzea u bva kha 705 397 nga 2016 (Muhasho wa Pfunzo ya Ntha na Vhugudisi, 2018) u swika kha vhaswa Afrika Tshipembe vha 2.5 milioni nga 2030. Nomboro ya vhaswa vho dzhiwaho kha Pfunzo ya Ntha na ya theshiaro yo khwinifhalo.

Afrika Tshipembe li toda vhashumi vhane vha na zwikili u itela u engedza nyaluwo ya ikonomi, Zwikili zwi katela vhuinzhinia, vhashumi vha zwa mutakalo kha khethekanyo dzo fhambanaho dla mushumo u itela u netshedza mutakalo wa vhuimo ha ntha, vhaqdisi, vhasiki vha zwithu zwiswa u itela u shela mulenzhe lu vhalahalo kha u bveledza zwibveledza zwiswa na mishumo miswa na ndila ntswa dla u bveledza zwibveledza zwo no di vha ho hone zwavhuji nahone nga ndila i sa duri, hu tshi katelwa na ngisedzo ya tshumelo dla muvhuso. Mutheo ndi wa ndeme kha Pfunzo na u guda u itela u tsireledza zwavhuji malugana na mvelelo dzi si dzavhuji nahone ndi zwa ndeme uri vhaswa vha swikelele u maandafhadza ha ikonomi. Vhaswa, hu sa sedzwi nyimele yavho, vha tea u tikedzaa uri vha kone u wana pfunzo ya ndeme na zwikili, uri vha kone u bvelela kha ikonomi ya jifhasi.

U swikelela izwi zwipikwa, pfunzo na mveledziso ya vhana vhatuku, pfunzo ya mutheo, pfunzo ya nga murahu ha tshikolo tsha sekondari, na sekithara ya vhugudisi zwi tea u khwinisa u lingana kha tswikelelo na ndeme ya pfunzo na mvelelo dla vhugudisi khathihi na u shumisana na sekithara dla mveledziso ya zwa matshilano na sekithara dla vhalamukanyi kha u netshedza mbekanyamushumo dzine dla shuma zwavhuji dla tshikala tsha vhuvhili kha vhaswa vha re khomboni. Mihasho yote ya muvhuso hu tshi katelwa mimasipala i tea u vha na mbekanyamushumo dla lenashipi na u gudisa mushumo, dzine dla tea u lavheleswa malugana na tshihalo, u katela na ndeme. U bva kha u guda u ya kha u hola zwi tea u bvelela zwavhuji, u itela uri shango li kone u wana mukovhe wa demogirafiki.

## **U dzhenelela ho themendelwaho:**

### **6.1.1 U khwathisedza tswikelelo ya vhothe kha ECD ya ndeme na mbekanyamushumo dla ngudo dla mveledziso ya vhana vhatuku dla vhothe**

- a) U vhuyedzedza, u khwathisedza na u lavhelesa tswikelelo ya khombekhombe ya ngudo ya Mveledziso ya Vhana vhatuku. (Early Childhood Development (ECD))
- b) U khwinisa ndeme nga vhudalo kha zwikolo zwothe zwa muvhuso u vala tshikala vhukati ha zwikolo zwa muvhuso na zwa phuraivethe.
- c) U netshedza tshomedzo na thikhedzo kha vhana vha re na vhuholefhalo uri vha kone u dzhenelela kha zwipiqa zwothe zwa vhatshilo ha tshikolo na ngudo.
- d) U thoma luambo lwa zwanda na bureili kha sisiteme ya pfunzo ya vhothe kha vhuimo ha ECD.

### **6.1.2 U bveledza vhupo ho tsireledzeaho ha u guda**

- a) U khwathisedza uri a hu vhi na dzikhakhathi na u vha na u guda ho tsireledzeaho na zwikhala zwine zwa konisa matshuden u guda.
- b) U thoma mbekanyamushumo dla tsireledzo zwikoloni u khwathisedza uri u gudisa na u guda a zwi thithisei nga tshihumbeo tshiwe na tshiwe tsha u shushedza kana u huvhala nga kha dzikhakhathi.
- c) Muhasho wa Pfunzo ya Mutheo na Pfunzo ya Ntha na Vhugudisi u tea u shumisana na SAPS na tshitshavha tshapo vho tangana na vharangaphanda vha matshuden, u thoma nyito dla tshikolo malugana na u lwa na khakhathi khathihi na khakhathi dla zwa mbeu.

### **6.1.3 U bveledzisa vhadededzi na u sedzulusa kharikhulamu u itela u tuuwedza thandululo ya thaidzo, u tholea, vhubindudzi na u kona u shumisa kana u dowlala 4IR**

- a) U thivhela tshanduko dla u tavanya kha kharikhulamu kha pfunzo ya mutheo.
- b) U sedzulusa sisiteme ya pfunzo na mutheo wa mulingo u itela u katela kharikhulamu dzine dla fusha zwilinganyo zwa dzitshaka, hu tea u katelwa 4IR nahone hu tea u vha na khonadzeo ya u shumisa tshumelo u itela u shela mulenzhe kha thodea dla ikonomi dla shango.
- c) U gudisa vhadededzi ndila dla u gudisa dla tshizwinozwino na dla thekhinojodzhi.
- d) U kunga, u galatsha na u ita uri vhaswa vha songo litscha vhudededzi.
- e) U dowlala tshifhinga tsha 4IR nga u khwinisa tswikelelo kha tshishumiswa tshire tsha kona u fhirisa milaedza minzhi nga khathihi (broadband) na Wi-Fi malugana na u dzenisa inthanete u itela u konisa u gudisa nga ha khomphwutha na tshumiso ya inthanete hu tshi katelwa zwikolo zwa mahayani, mahaya na zwitshavha.
- f) U langa na u shumisa mbuelo u bva kha ndowetshumo ya mabupo a sa reiliwi nga muthu sa tshiwe tsha zwikonisi zwa ndowetshumo ya vhusiki u sika zwikhala zwa mushumo zwa vhaswa.
- g) U khwinisa thekhinojodzhi iwe na iwe ine ya diswa kha shango uri i kone u shuma zwavhuji kha vhupo ha SA u itela u dovha u khwinisa zwikili zwine zwa vha hone kha shango.

- h) U tikedza na u kombetshedza mvelele ya u dzhiela n̄tha ndeme ya u kona u d̄a na mihumbulo miswa, zwithu zwa khumbulelwā kana u ita maedza na u vhona zwithu nga ndila i sa fani na ya vhathe u itela u thusa vhaswa u vha vhadzheneleli vha mafulufulu kha ikonomi ya didzhithala.
- i) U thoma na u khwāt̄hisedza vhugudisi ha zwikili zwa vhaswa kha masia a 4IR u fana na vhuinzhinia ha u rivesa dzigoloi dza smart, u gandisa ha 3D, vhuṭali ha mitshini, mitshini ine ya nga vhathe, goloi dzine dza tou ḫireila, nanotechnology, thekhinołodzhi ya bayołodzhi, data i re na volumu khulwane, netiweke ya zwithu zwo ȳumanyiwaho, khomphwutha dzine dza shumisa khwanthamu, netiweke ya khomphwutha ine muthu a tou ḫinangela, tshumelo dza khasho dza khomphwutha kana inthanethe, media wa zwa u vhona na netiweke nz. sa zwine zwa ḫodiswa ngazwo nga ndowetshumo.
- j) U thoma nga zwiṭku nga zwiṭku therō dza u ita dza u fana na vhubindudzi na vhubindudzi ha e, vhulimivhufuwi, khomphwutha, u rengisa na u bindudza masheleni, ikonomi ya nyaluwo na mveledziso, zwikili zwa thekhinikhala, mushumo wa zwāndha kha ndunzhendunzhe yothe ya ndeme ya pfunzo.
- k) Vhagudi vhothe vha Afrika Tshipembe vha tea u guda ḫivhazwakale, zwikili zwa u sika zwa u kona u sengulusa na u sika, zwikili zwa u kona u tandulula thaidzo, zwa u dzenisa dzikhouda na u shumisa dzirovphoto, zwikili zwa vhatshilo, vhudavhidzani na nyambo dzapo.
- l) Zwikolo zwa mahayani zwi tea u shumisa mavu a u lima apo u itela u guda nga u ita kana ngudo ya tshenzhemo kha ndunzhendunzhe ya ndeme ya vhulimivhufuwi, vha na vhorabulai vhapo sa vhagudisi.
- m) Magudedzi a TVET na Pfunzo ya Tshitshavha na Vhugudizi na (Community Education and Training (CET)) a tea u ḫetshedza mbekanyamushumo nnzhi dza mushumo, dzine vhukati ha zwiñwe dza tshimbilelana na Maitele a Khontiente a Thekhinikhala, Pfunzo ya Mishumo ya Zwāndha na Vhugudisi kha u Tholwa ha Vhaswa ha u Kombetshedza. (African Union, 2018). ḫetshedzo ya izwi zwikili i tea u fhindula ḫodea dza ndowetshumo na ḫodea dza mveledziso dza shango.
- n) Vhaswa vha tea u dzhenelela zwiḥulwane kha 4IR na ikonomi ya u bvela phāndha na tshumiso ya tshomedzo na mishumo ya vhurumiwa) kha masia othe a muvhuso.

#### **6.1.4 U shumisa mbekanyamushumo dza u dzhenelela dza vhana vhaṭku dzine dza dzenelana u itela mveledziso yavhuđi ya vhaswa**

- a) Muvhuso wa Pfunzo ya Mutheo u do engedzedza u dzhenelela hu no nga sa mbekanyamushumo dza pfunzo ya dzithanga kana vhaswa, ḫogomelo na Thikhedzo ya u Guda; (Care and Support for Teaching and Learning (CSTL)) u itela u tikedza ḫodea dza vhulwadze ha muhumbulo ho ḫuṭuwedzwaho nga tshenzhemo dza vhatshilo hu tshi katelwa zwishumiswa zwa vhuendi zwo teaho nahone zwo tsireledzeaho kha zwikolo zwa mahayani na vhagudi vha re na vhuholefhali.
- b) U ḫetshedza mbekanyamushumo dza musi tshikolo tsho no bva hu tshi katelwa khoso dza (Thanziela ya u Bveledza Tshishumiswa Tshiswa (Original Equipment Manufacturer (OEM)) zwo no dzenisa kha ikonomi khulwane. Izwi zwi nga fana na mbekanyamushumo dza Microsoft dzine dici nga ḫivhadzwa nga u ḫavhanya nga tshumisano na sekithara ya phuraivete.
- c) Mihasho ya Mveledziso ya zwa Matshilisano, Pfunzo ya Mutheo na Mitambo. Vhutsila na Mvelele i tshi khou shumisana na tshitshavha tshapo na madzangano a zwa vhurereli, i tea u disaina na u shumisa mbekanyamushumo dza u dzhenelela nga u ḫavhanya malugana na vhana na vhaswa kha u ḫuṭuwedza u ḫiflufhela, pfanelo na vhuḍifhindleli, hu tshi khou pfi ralo u ḫuṭuwedza u ḫithonifha.
- d) Mbekanyamushumo dza u ḫogomela dici bvelaho phāndha dzine dza khwinisa kushumele kha zwa pfunzo na u tandulula thaidzo dza tshitshavha dici nga ḫetshedza vha vhaswa nga kha u bindudza kha tshitshavha. Nyito dzenedzo dici nga katela u gudisa, vhugudisi, zwikili zwa vhatshilo na mbekanyamushumo dza vhurangapohāndha, ngeletshedzo nga ha zwa mabudo a mushumo na maṭano na vhumvumvusi.
- e) U thoma na u ḫuṭuwedza pfunzo ya vhubindudzi na vhugudisi zwikoloni u itela u thusa u leludza mveledziso yo ḫandavhuwaho ya mvelele ya tshitshavha na vhopo ha vhorabindu.

#### **6.1.5 U ḫetshedza tshikhala tsha vhuvhili tsha u konisa u khunyeledza na u dovha u dzhenelela kha zwiimiswa zwa pfunzo**

- a) Mihasho wa Pfunzo ya Mutheo, u tshi khou shumisana na vhaṭshedzi vha phuraivethe na tshitshavha tshapo (nga maandha madzangano o rangwaho phāndha nga vhaswa), vha tea u tikedza vhagudi vha ḫoda tshikhala tsha vhuvhili tsha u phasa Metiriki. Thandela dza u ḫwalulula metiriki dici tea u tikedza na u andadzwa uri vhaswa kha zwitshavha zwothe vha ḫivhe uri vha nga wana ndalukanyo nga kha magudedzi a tshitshavha na senthara dza vhugudisi.
- b) Mihasho ya Pfunzo ya N̄tha, Saints na Vhusiki i tea u ḫetshedza vhaswa vho litshaho kha zwiimiswa zwa pfunzo ya n̄tha nga zwiitisi zwi sa tshimbilelani na pfunzo, tshikhala tsha u khunyeledza pfunzo dzavho u vha konisa u ḫatisana na vhañwe kha maraga wa vhashumi.
- c) Vhaswa vhothe vha tea u kona u swikelela ndila nnzhi dzine dza tikedza fhethu hunzhi ha u bva u tshi ya kha vhugudisi ha thekhinikhala, mveledziso ya mabindu na u bvela phāndha na pfunzo ya n̄tha. Vhafaramikovhe vho teaho (DBE & DHSI) vha tea u bveledza mbekanyamaitele u khwāt̄hisedza uri hu vha na ḫumano yavhuđi vhukati ha zwikolo, senthar a dza pfunzo na vhugudisi, magudedzi a tshitshavha, magudedzi a TVET, dzyunivesithi na vhañwe vhaṭshedzi vha pfunzo na vhugudisi. Izwi zwi do tendela ndila dzo akhiredithiwaho dici si dza sialala dzo fhambanaho dza u wana vhugudisi.
- d) Vhaswa, nga maandha vhasidzana vha tea u eletschedza u guda therō dza STEM (Saintsi, thekhinołodzhi, zwa vhuinzhinia na metse (science, technology, engineering and mathematics) nga maandha ho sedzeswa kha vhopo.

- e) Muhasho wa Pfunzo ya Mutheo u tea u dzudzanya ndila ya mahala kha inthanethe yo teaho tshikhala tsha vhuvhili tsha metiriki na vhagudi vane vha si kone u swikelela Pfunzo ya Mushumo na Vhugudisi (TVET) na pfunzo ya phuraivete. Ndila yeneyo i nga ita uri pfunzo ya inthanethe i vhe yo doweleaho zwikoloni zwa ntha nahone i nga swikelelwa nga vhuðalo nga zwitshavha zwa mahayani.

#### **6.1.6 U netshedza ngeletshedzo i bvelaho phanda ya zwa mabudo a mushumo ya sekithara dza thekhinikhala, thekhinolodzhi na vhubveledzi dza ikonomi**

- a) Muhasho wa Pfunzo ya Mutheo, Mishumo na Vhashumi na Pfunzo ya Ntha, Saints na Vhusiki na NYDA zwi tea u vhona uri vhagudi vha na tswikelelo i linganaho ya mafhuno a malugana na mabudo a ndeme a mushumo na ngeletshedzo yo linganaho ya mabudo a mushumo. Mañano a mabudo a mushumo a tea u netshedza mafhuno nga ha zwikhala zwa vhugudisi nga maanda zwa malugana na zwikili zwine zwa ḥodea kha sekithara dza vhubveledzi dza ikonomi (vhulimi, vhutsila ha u sika, ICT, zwa vhubindudzi, zwa mamaga, vhuendelamashango) nahone vhułumani malugana na maraga wa mishumo une wa khou bvelela vhu tea u dzudzanywa.
- b) Ngeletshedzo malugana na mabudo dzi tea u thoma nga u ḥavhanya nahone dzi tea u katela vhuholefhalu u itela uri vhaswa vha kone u nanga kana u khetha theru dzo teaho dzine dza tshimbilelama na mabudo a mushumo o nangiwaho.
- c) Vhanetshedzi vha tshumelo dzothe dza inthanethe vha tea u netshedza datha ya mahala ḫuvha līnwe na līnwe na webusaihi dza pfunzo kha vhaswa vho teaho nga u ḥavhanya u itela u thusa vhaswa u swikelela zwikhala zwa u guda na u khwinisa.

#### **6.1.7 U engedzedza zwikhala zwa vhugudisi ha zwikili zwa nga murahu ha tshikolo tsha sekondari kha vhothe**

- a) Kha tshiñiriki tshiñwe na tshiñwe tsha pfunzo hu tea u vha na tshikolo tsha ntha tsha Thekhinikhala na tsha Vhugudisi ha Mishumo na mañano a badani a TVET u itela u ḫuñwedza izwi zwiimiswa.
- b) Nga murahu ha u ḥola mbalelano, mihasho ine ya vha na vhuñifhinduleli ha pfunzo i tea u thoma zwikolo zwa vhulimi zwa vhuimo ha ntha na magudedzi kha vundu līnwe na līnwe na u khwathisedza masia a vhulimi ane a vha hone.
- c) U thoma mbekanyamushumo dza u khwinisa u itela matshudeni vane vha ḫiñwalisa na magudedzi a TVET vha si na ndalukanyo ya metiriki kana vane vha dzhena kha zwikolo zwa vhashai.
- d) U thoma akademi dza mveledziso ya zwikili dzine dza dzula dzo dzudzanywa dza inthanethe dzine dza tendela mbekanyamushumo dza zwikili dza vhaswa pfufhi nahone dza mafulufulu. Vhudzulo na tshiimo kha zwa matshilisano a zwe ngo tea u vha zwikhukhulisi zwa tswikelelo nga vhaswa.
- e) Muvhuso u tea u bvela phanda na u ḥandavhudza pfunzo ya mahala na u khwinisa Tshikimu tsha Thuso ya Masheleni tsha Matshudeni tsha Lushaka.
- f) U bvisela khagala mafhuno malugana na zwikhala zwa ndambedzo kha matshudeni kha zwitshavha zwothe na zwiimiswa zwa pfunzo nga kha zwishumiswa zwa midia zwe fhambanaho.
- g) Muhasho wa Pfunzo ya ntha, Saints na Vhusiki u do bveledza nzudzanyo yo fhelelaho malugana na zwikolodo zwa kale zwine zwa vha khaedu kha matshudeni manzhi.
- h) Zwiimiswa zwothe zwa pfunzo ya vho khunyeledzaho pfunzo dza sekondari zwi tea u katelwa, u khwathisedza uri pfanelo dza vhaswa vha re na vhuholefhalu dza pfunzo dzo tsireledzwa. Magudedzi a TVET a tea u itwa uri a swikelelele nga vhatu vha re na vhuholefhalu. Matheriala dza u gudisa na dza u vhalu kha zwiimiswa zwa murahu ha tshikolo tsha sekondari zwi tea u katela matshudeni vane vha na vhuholefhalu ha u vhona na u pfa, hu tshi katelwa na matheriala wa jaiburari.
- i) Muhasho wa Pfunzo ya Mutheo u tea u ḥavhanyisa u shumiswa ha Thangelamulayotibe kha Pfunzo ya ḥodea dzo Khetheaho u khwathisedza u lingana na u bvela phanda ha tswikelelo kha pfunzo nga vhaswa vha re na vhuholefhalu.
- j) Vhushaka vhukati ha magudedi na mabindu vhu tea u fhañwa u itela u konisa u bva zwavhuñi ha matshudeni kha tshiimiswa tsha u guda vha tshi ya mushumoni u shuma kana u khunyeledza khoso dzavho.
- k) Vhaswa vha u bva kha magudedzi a TVET na zwiñwe zwiimiswa zwothe zwa pfunzo ya ntha vha tea u tikedzwa kha u wana fhethu ha inthenishipi u itela u wana tshenzhemo ya mushumo kana inthenishipi nahone zwi tea u ombedzelwa nga muvhuso na sekithara ya phuraivete.
- l) U engedzedza mbekanyamushumo ya inthenishipi kha tshumelo dza muvhuso na u ita uri i tshimbilelane na ḥodea dza maraga wa vhashumi. Mihasho ya muvhuso, mavundu na mimasipala zwi tea u humbelwa uri vha ḫumanye mbekanyamushumo ya inthenishipi na maitele a mveledziso ya tshomedzo dza vhatu na u sika dathabeisi ine ya tshimbila na tshifhinga ya vhatu vane vha khou ḥoda mushumo hune vha do galatsha musi hu na zwikhala zwa mushumo. Mimasipala na khamphani dza muvhuso kana mazhendedzi zwi tea u bveledza inthenishipi na mbekanyamushumo dza vho phasaho digirii sa tshipiña tsha maitele nga u angaredza a u mañdrafhadza vhaswa.
- m) U ḥandavhudza vhugudisi ha vhaswa sa vhatu vane vha shuma nga zwanda na vhorathekiniki vhune ha do thusa kha u alusa ikonomi. Nzudzanyo ya Mveledziso ya Zwikili ya Lushaka (National Skills Development Plan (NSDP)) 2030 i tea u shumiswa u khwathisedza uri sekithara ya phuraivethe i netshedza vhugudisi mushumoni.
- n) U shumisa NSDP na u lavhelesa vhuñifhinduleli ha vhashumisani u khwathisedza u engedzea ha vhaswa vane vha tholea na u khwinisa zwibveledzwa zwa ikonomi.

## 6.2 TSHANDUKO YA IKONOMI, VHUBINDUDZI NA U SIKA MISHUMO

Vhushayamushumo ha vhaswa ho vha hu n̄tha na musi dwendze ja Covid-19 li sa athu vha hone. Data ya GPD ya Q1 na Saveyi ya Vhashumi ya Kwotara zwa tshifhinga tshithihi, zwo sumbedza uri, dwendze lo nanisa tshiimo tsha vhushayamushumo. Phuresidennde Wa Afrika Tshipembe nga Fulwi 2020 vho nwala urii, "nyimele dzi konq̄aho dzi khou da. A hu na thandululo ya tshihadu malugana na ndavhelelo dzashu, nga maanda uri zwi do ri dzhia tshifhinga tshingafhani uri ikonomi yashu i vhuyelete tshigani." Maga o themendelwaho afho fhasi ndivho yao ndi u khwaṭhisedza uri mveledziso ya vhaswa ndi zwa ndeme kha mbekanyamaitele sa vhunga shango li tshi khou thoma lwendo lwa u vhuyeleta tshigani zwo disendeka nga milayo ya ndinganyiso na vhulamukanyi kha masiandaitwa a dwendze ja corona..

Vhaswa vhoṭhe vha tea u swikelela mishumo yavhuđi. Hu tshi dzhielwa n̄tha vhukondi ha ikonomi, zwi tshi khou itiswa nga ikonomi yo imaho fhethu huthihi Alwa miñwaha minzhi yo fhiraho na u naniswa nga dwendze, ndingedzo dza u shumana na u sa lingana ha zwivhumbeo zwa kale, vhushayamushumo, na vhushai nga maanda vhukati ha vhaswa a dzo ngo tshimbila zwavhuđi. Malugana na zwe Phuresidennde vha amba, zwa ur "A ro ngo tou ḥiimisela fhedzi u vhuyedzedza ikonomi yashu he ya vha i hone hu saathu vha na corona, ro dovha hafhu ra ḥiimisela u fhaṭa ikonomi ntswa kha ḥifhasi liswa," iyi mbekanyamaitele i tikedza tshanduko ya ikonomi u khwaṭhisedza ikonomi khulwane ine ya katela zwinzhi. Maga oṭhe a u vusuludza ikonomi a tea u vha o sedzesza kha vhaswa, hu tshi katelwa ḥuthuwedzo ya themamveledziso ya zwinzhi hu na ndivho ya u bveledza mishumo minzhi. Vhaswa vho ḥilugisela na u kona u dzhenelela kha thandela dza themamveledziso dza u bveledzisa, u tshimbida, fulufulu, themamveledziso ya didzhithala, madzulo a vhatu, zwoṭhe zwa muhumbulo, ndangulo ya thandela, vhaqetshedzi na zwa mishumo. muñwe na muñwe u tea u swikelela zwikhala zwine zwa engedzedza khonadzeo ya u wana mushumo wavhuđi. Mbekanyamaitele i dovha hafhu ya ita khuwelelo kha vhashumisani vha sekithara ya phuraivethe u sika mishumo u itela u thusa malugana na vhushayamushumo ha vhaswa vhu sa fhel. Maga mavhili a u fhedza a Nzudzanyo ya u Vhuyedzedza tshigani na u Fhaṭulula Ikonomi ya Afrika Tshipembe a fhaṭa ikonomi ine ya katela zwoṭhe ine ya bvela phađa nahone yo khwaṭhaho nga kha maga a u fhaṭulula nga vhuswa na u shandukisa.

### U dzhenelela ho themendelwaho:

#### 6.2.1 U shumisa Mbekanyamushumo ya u Thola Vhaswa ya Phuresidennde na Nzudzanyo ya u Vhuyedzedza Ikonomi tshigani na u I Fhaṭulula nga Vhuswa

- a) U sika netiweke ya ndangulo ya ndila ya lushaka u itela u ḥetshedza vhaṭodi vha mushumo tswikelelo kha thikhedzo ya mutheo vhugudisi ha u ḥilugisela mushumo u itela uri vha kone u tshimbilelana na zwikhala zwa ikonomi.
- b) U ḥetshedza vhaswa zwikili kha sekithara dza nyaluwo dza ndeme u itela u swikelela zwikhala zwi no nga sa ikonomi dza miroho na mitshelo, malañwa na zwij̄iwa na u tikedza mveledziso ya maitele a u swikelela kha avho vho salelaho murahu nga mulandu wa u litsha tshikolo.
- c) U ḥivhadza ndila ntswa dza u tikedza vhoramabindu vha vhaswa nga ndila ine ha sedzeswa kha u bvisa zwikhukhulisi na u sika zwikhala u itela u thusa uri bindu li bvele phađa nga u ita uri data i kone u swikelelea na u livhisa kha sekithara dzo ḥilugisela tshanduko.
- d) Zhendedzi ja Mveledziso ya Vhaswa ja Lushaka (NYDA)) na Muhasho wa Mveledziso ya mabindu Maṭuku zwi do thoma tshikwama tsha gavhelo na thikhedzo ya mabindu ya vhoramabindu vha vhaswa vha 100 000 kha miñwaha miraru i tevhelaho.
- e) U ḥetshedza vhaswa tshenzhemo ya mushumo nga u engedzedza Tshumelo ya u Thola Vhaswa (Youth Employment Service (YES)), ine ya vha bindu lo ḥanganewaho nga muvhuso na vhashumi u itela u thusa vhaswa u wana tshenzhemo ya mushumo uri vha kone u dzhena kha maraga wa vhashumi.
- f) U shumisa Mbekanyamushumo ya Tshumelo ya Vhaswa ya Phuresidennde (Presidential Youth Service Programme (PYSP)) u itela u alusa mbekanyamushumo ya Tshumelo ya Vhaswa ya Lushaka na u ḥutuwedza zwikhala zwa mushumo zwa vhaswa vho ḥiimisela u thusa zwitshavha zwavho, hu tshi katelwa na sekithara ya u ḥogomela na ya matshilisano. PYSP i do shuma sa muratho wa u ya pfunzioni, mushumoni kana u thoma mabindu maswa.
- g) U sika mishumo yavhuđi ya ndeme ya vhaswa, uri vha vhe kha senthara ya u dzhenelela ha u sika mishumo.
- h) U fhelisa ḥođea ya tshenzhemo ya vhanne vha khou thoma u shuma u itela u konisa vhaswa vhanzhi u dzhena kha maraga wa vhashumi na u wana tshenzhemo ya mushumo.

#### 6.2.2 U thoma Gavhelo ja Mbuelo ja Vhoṭhe ja Mutheo ja vhaswa vha si na mishumo

- a) U tikedza vhaswa na vhaswa vho fhulufhuwaho kana vhanne vha si tsha vha na fhulufhelo u dzhena kha maraga wa vhashumi nga u thoma Gavhelo ja Mbuelo ya Vhoṭhe ja Mutheo, ḥuthuwedzo i fanaho na gavhelo ja u fhelisa Mutsiko ja Covid 19 u tikedza vhaswa malugana na u dzhena kha mushumo kana vhubeindudzi.

#### 6.2.3 U shumisa maitele a u vhetshela thungo konṭiraka dza muvhuso hu tshi itelwa vhaswa kha sekithara dzoṭhe

- a) U shumisa na u lavhelesa konṭiraka dza vhaswa dzo vhetshelwaho thungo dza 30% kha sekithara ho livhiswaho khadzo dzine dza vha na khonadzeo ya u thola vhanzhi, u fana na Vhulimi, Vhumagi, Vhuendelamashango, Ikonomi ya Lwanzenhi, Ikonomi ya Vhusiki, Ikonomi i sa tshinyadzi vhupo, na Ikonomi ya Malañwa.
- b) U tholiwa ha vhaswa na vhubeindudzi zwi tea u dzhiiwa sa zwithu zwa ndeme nahone u tholiwa nga muvhuso na u wana konṭiraka dza u vhetshelwaho thungo dza vhaswa zwi tea u vha zwi tshi khou itwa nga muvhuso wa lushaka, wa vundu na wapo.

c) Muvhuso u tea u shumisa maitele a muvhuso a u renga thundu na u shumisa na u lavhelesa ḥodea dza u vhetshela thungo vhaswa vha 30% vhanne vha ḫo netshedzwa mushumo. "mabindu maṭuku a songo katelwaho (exempted micro enterprises" (EMS)) sa tshipida tsha Mutheo une wa Takalelwa wa u renga thundu u ḫo khwinisa mveledziso ya mabindu a vhaswa. Mihasho ya lushaka na ya vundu, khathihi na mimasipala i tea u vhiga tshifhinga tshothe nga ha phesenthe ya u renga thundu yo netshedzwaho mabindu a vhaswa.

d) U lavhelesa tshumiso ya milayo ya zwa mishumo ya Afrika Tshipembe, ine ya bulu uri Vhathu vha Afrika Tshipembe hu tea u thoma ha tholiwa vhone kha zwikhala zwa mushumo. Ngauralo, nyito nga sekithara dzine dza pfuka milayo yeneyo hu tea u shumanwa nadzo nga u tshutshisa vhatholi vhanne vha thola lu si ho mulayoni vhathu vha u bva nn̄da vha si na mañwalo.

#### **6.2.4 U shumisa zwikimu zwa u thola zwa tshitshavha zwo khwiniswaho zwine zwa ḫetshedza zwikhala zwavhuđi zwa vhaswa (Maitele a u thola Vhanzhi)**

- a) U engedzedza u dzhenelela havho kha zwikimu zwa u thola zwa tshitshavha zwi tshi katela Mbekanyamushumo ya Mishumo ya Tshitshavha yo Engedzedzwaho, Mbekanyamushumo ya Mishumo ya Tshitshavha, ḫogomelo ya themamveledziso na ḫogomelo ya Bada dza Mahayani na Mbekanyamushumo dza u Khwinisa uri zwi vhe n̄tha ha 50%. Vhunzhi ha zwikhala zwi tea u ya kha vhaswa (hu tshi katelwa NEET, vhaswa vha vhafumakadzi, na vhaswa vha re na vhuholefhalii) nahone avha vhaswa vha tea u gudiswa uri vha kone u thusa tshitshavha, vha tshi khou ralo u wana mbuelo na u wana tshenzhemo ya mushumo ya maimo a n̄tha.
- b) U khwinisa tshumisano vhukati ha sekithara dza phuraivethe na dza muvhuso khathihi na madzangano apo u itela u u thola vhanzhi.

#### **6.2.5 U dženisa vhaswa kha u ḫetshedza ha mavu nga vhuswa, mveledziso ya mahayani na ndunzhendunzhe ya ndeme ya vhulimi**

- a) Muhasho wa Vhulimi, Mvusuludzo ya Mavu na Mveledziso ya mahayani itela u khwinisa nyimele ya vhalimi vhaṭuku na vhalimi vha mbambadzo nga u engedzedza vhulimi vhu sheledzwaho, u hira vhañwe vhaofisiri, u tikedza malugana na zwishumisa zwa vhulimi na u thusa vhaswa u wana fethu hune ha ḫo tshivhalo tshinzhzi tsha vhashumi na u vha na vhuṭumani vhuhulwane ha maraga, u fana na n̄dirivhe dzo omiswaho, n̄duhu dza dziphikheni na mbeu dza mapfura.
- b) U shumisa n̄dila yo sedzesaho kha vhaswa kha mveledziso ya mahayani malugana na u tikedza vhathu hu tshi katelwa vhoramabindu vha zwa vhulimi vhanne vha shela mulenzhe kha ndunzhendunzhe ya ndeme ya zwa vhulimi nga u vha nea mavu na themamveledziso dza masheleni na dza matshilisano.
- c) U kunga, u galatsha na u ita uri vhaswa vha bvele phanda na mabudo avho kha ndunzhendunzhe ya ndeme ya sekithara ya zwa vhulimi (sa tsumbo, vhorasaintsi vha zwiliñwa, vhalangi vha zwifubo, vhainhiniara vha vhulimi, vhorathekinołodzhi vha vhulimi, vhorasaintsi vha u alafha zwifubo, vhalafhazwifubo, vhorathekiniki vha u alafha zwifubo) hu tshi katelwa u ḫetshedza tshikołashipi (tsha u guda hayani kana seli) na u vhona uri vha a tikedza kha ndingedzo dzavho dza kana u dženisa kha inthenishipi /mishumo musi vho khunyeledza pfunzo dzavho.
- d) U dzudzanya sekithara dza phuraivete u thusa ndampedzo ya muvhuso hu tshi khou tikedza u wana shango malugana na zwa vhulimi, vhoramabindu vha zwa vhulimi na vhone vha tea u tikedza na u vhambedza na vhalimi vhafuvi vha kale u itela vhugudisi.
- e) U ḫumanya vhaswa vha vhalimi na mbekanyamushumo u pfukisela zwikili u bva kha mulimi u ya kha mulimi, tshumelo dza ngeletshedzo dza vhulimi na u khwaṭhisedza uri vhugudisi havho ndi ha tshumisano na n̄dowetshumo.

#### **6.2.6 U tikedza ikonomi ya mahayani na ya dziđoroboni u itela tshandukiso ya ikonomi, u sika mishumo na u thola vhanzhi**

- a) Muhasho wa zwa Mishumo, u tshi shumisana na vhaftaramikovhe vho teaho u bvededa Maitele a u Thola Vhaswa a u Angaredza o ḫanganyiswaho.
- b) Muhasho wa zwa Mishumo, u tshi shumisana na mabindu u tsireledza mishumo i re khomboni zwi tshi khou itiswa nga 4IR.
- c) U bvededa khoso dza u dilugisela u shuma nga thekhinołodzhi ya vhudavhidzani ine ya si shumise dzithambo u fhirisa data na u ita uri I kone u swikelea nga kha sele kana luṭingothendeleki. Zwavhuđivhuđi, mitengo ya data nga u angaredza Afrika Tshipembe i tea u tsa, ahone themamveledzsio ya Thekhinołodzhi ya Mafhungo I tea u ḫandavhudza u itela u fhelisa mukano vhukati wa mahayani na ḫorobo u ya mga tswikelelo kha zwikhala zwa inthanethe. Vhaswa vhothe vha tea u kona u swikelela Wi-Fi mahayani avho.
- d) U tikedza ikonomi ya zwikolobulasi na ya mahayani nga u sika mimaraga i angaredzaho kha zwikhala zwi no nga ikonomi ya zwiliñwa, ikonomi ya zwiliñwa, mutakalo na pfunzo. Muvhuso (nga kha u renga nga kha tshitshavha) na mabindu mahulu zwi na mushumo wa ndeme une zwa tea u ita.
- e) Muvhuso nga kha Muhasho wa Tshomedzo dza Minerala na Fulufulu, u itela uri hu vhe na u vhuelwa ho livhaho u bva kha tshomedzo dza mupo dza shango, tshiimiswa tsha Tshikwama tsha Ndaka ya Muvhuso tsho dzudzanywaho sa zwe zwa ḫivhadziswa zwone nga Ministra wa Gwama kha Tshipitshi tsha Mugaganyagwama wa 2020 tshi a tikedza.
- f) Muhasho wa Mitambo, Vhutsila na Mvelele u tshi khou shumisana na mihasho ya sekithara ya ikonomi u bvededa na u khwaṭhisedza maitele a u dzhenelela ha vhaswa kha n̄dowetshumo ya vhusiki, vhuendelamashango na mitambo na vhumvumvusi. Izwi hu nga vha u engedza kha maitele ane a vha hone a u fana na Ikonomi ya Mzansi Golden.
- g) Vhufaragwama ha Lushaka, the NYDA na Muhasho wa Mishumo na Vhashumi u khwaṭhisedza uri u thomiwa ha ḫuthuwedzo ya Muthelo wa Vhashumi (Employment Tax Incentive (ETI) a zwi nga sii nn̄da mabindu maṭuku na mabindu a vhaswa u itela u vhuedza mabindu mahulwane.

- h) U ḥuṭuwedza tswikelelo nga u angaredza nga u bvisa zwikhukhulisi zwa mvelele, zwa tsiko, zwa matshilisano na zwiṁwe zwine zwa thivhela vhatu vha re na vhuholefhali u shumisa kana u vhuelwa u bva kha sisieme dzo fhambanaho dza tshitshavha dzine dza vha hone kha vhaṁwe vhadzulapo vhunga hu yone ndila i yothe ine vhatu vhane vha vha na vhuholefhali vha nga kona u wana zwikhala zwi fanaho na mbuelo, na u ḥangana na tshitshavha tshothe. Ndi zwa ndeme u shumisa pfanelo dza vhapo, politiki, ikonomi, matshilisano, vhurereli na dza mvelele kha tshitshavha.
- i) U ḥuṭuwedza tswikelelo nga u angaredza kha disaini ya zwibveledzw, vhupo, mbekanyamushumo na tshumelo nga vhatu vhothe nga hune zwi nga konadzea nga nn̄da ha u shandukisa disaini kana yo khetheaho kana ya tshipentshela, hu tshi katelwa zwishumiswa zwa u thusa na thekhinojodzhi dza tshigwada tsho tiwaho tsha vhatu vha re na vhuholefhali hune izwi zwa vha zwi tshi ḥodea. U dzhenelela hu tevhelaho hu a ḥodea u khwaṁhisedza uri vhaswa vha re na vhuholefhali a vha siiwi nn̄da.
- (i) Vhahashi vha tshitshavha vha tea u vha na tshanele ya TV ya Vhatu vhane vha si pfe, ngauralo vha do kona u sika mishumo ya vhatu vha re na vhuholefhali.
  - (ii) Hu tea u vha khombe khombe uri zwifhaṁo zwothe zwi vhe na dzirempe dza wilitshee hu tshi katelwa na tshumelo dza mutakalo na dza pfunzo na fhethu.
  - (iii) Luambo lwa zwanda lu tea u vha hone kha n̄divhadzo dzothe dza tshitshavha.
  - (iv) Senthara dza ndulamiso dici do thomiwa u itela u netshedza thikhedzo ya matshilisano na ya muhumbulo kha avho vhe vha bebwa na vhuholefhali na miña yavho.
  - (v) Vhatoli vha tea u dzhieila n̄tha uri a si vhothe vhane vha nga kona u thaipa diciCV dzavho, fhedzi vha tea u dzudzanyela na vhane vha nga kona u dzhia MP3 u bva kha inwe khomphwutha vha tshi i disa kha yavho (u apulouda) na u rekhoa CV dzavho kha rekbedo dza u thetselesa

#### **6.2.7 U bveledza na u tikedza mabindu a vhaswa na dzikhamphani (u ḥuṭuwedza vhubindudzi)**

- a) Muhasho wa Mveledziso ya Mabindu Maṭuku u do bveledza muvhigo wa kwotara wo ḥanganyisaho malugana na mabindu a vhaswa o tikedzwaho na u sika muelo wa u bvela phanda ha mabindu a vhaswa u itela u tevhelela mvelaphanda. Ndi zwa ndeme uri vhaswa vha ḥivhadze nga ha u vha hone ha tshumelo/sisteme dza thikhedzo dzine dza vha hone dza muvhuso kana dza sekithara ya phuraivetshe. Izwi vhukati ha zwiṁwe zwi katela u ḥetshedza ha thikhedzo ya mveledziso ya mabindu, konṭiraka dza muvhuso, thikhedzo dza masheleni na zwiṁwe.
- b) Zwiimiswa zwo teaho na mihasho zwi tea u ḥetshedza tswikelelo ya tshelede ya u thoma bindu na mabindu ane a sa khou wana mbuelo kha vhaswa vhane vha khou thoma bindu na u alusa mabindu avho. Ndila ya u shanduka ya mabindu maṭuku ane a khou thoma, ane a vha na zwibveledzw zwa masheleni zwine zwa dzulela u shanduka zwo itelwaho u thusa vhaswa u shanduka vha vha kha ligaline khalo vha kona u swikelela nga ndila i leluwaho ndamedzo ya masheleni a u hudza mabindu avho i a ḥodea.
- c) U bveledza na u tikedza mabindu a vhaswa na vafumakadzi kha sekithara dzo ḥalaho vafumakadzi u fana na tshumelo dza u ḥhogomela lunako, tshumelo dza matshilisano, vhuendelamashango, vhulimi vhune ha katela ha phukha na zwimela, zwiṁwa na u rengisa.
- d) Sekithara dzothe dza ikonomi na n̄dowethumo zwi do ita zwinzhi malugana na u khwinisa u dzhenelela ha vsharema, vhaswa na vafumakadzi, na u tikedza mabindu a vhaswa nga kha u renga na nga mveledziso ya bindu. Hune zwa vha zwo tea, u dzudzanya (beneficiation) hu tea u shumiswa sa tshitshumiswa tsha u sika vhorandowetshumo vha matshelo.
- e) Muhasho wa Mabindu Maṭuku u do leludza u vha mulayoni kana u vha fomaña nga ngomu ha sekithara ya mabindu maṭuku nga u tandulula khaedu dzine vhoramabindu vha vhaswa vha vha vho livhana nadzo.
- f) U fhungudza muthelo wa khamphani ntswa zwi tea u itiwa sa ndila ya u khwinisa u bvela phanda hadzo.
- g) Mbekanyamushumo dza u eletshedza nga ha mabudo dici tea u katela mveledziso ya mabindu na khamphani na u kungedzela nga vhoramabindu vho bvelelaho u itela uri zwi ḥivhee na u ḥuṭuwedza vhaswa. Izwi zwi do tshimbila na zwi tevhelaho:
- (i) U kwakwanya a mabindu a vhaswa na zwikhala zwa u lambedza zwine zwa ḥetshedza nga muvhuso na sekithara dza phuraivete nga u ḥavhanyisa u thoma ha zwikwama u itela u tikedza mabindu a vhaswa na dzikhamphani.
  - (ii) U shumisa ndila ya dzisekithara u kwakwanya vhoramabindu vha vhaswa na zwikhala kha sekithara dzo fhambanaho dza ikonomi na mbekanyamushumo dzo fhambanaho, u fana na mbekanyamushumo ya u fhaṭa themamveledziso na u rengiwa ha thundu nga muvhuso. Hu tea u dzhielwa n̄tha nga maanda vhaswa vha mahayani nahone hu tea u shumiswa madzangano a sekithara a u tikedza mabindu maswa, na u a bveledza. Thikhedzo ya madzangano a vhoramabindu na madzangano a u tikedza i tea u khwiniswa.
  - (iii) U bveledza vhuṭumanu ha maraga u itela u ḥuṭuwedza ḥodea ya zwibveledzw zwine zwa bveledzwa nga vhoramabindu vha vhaswa. Ngauralo, maitele kha u ḥuṭuwedza u rengiwa nga muvhuso kana ha phuraivete a tea u bveledzwa. Muhasho wa Mabindu a Muvhuso u tea u konanya ndingedzo na zwikhala zwo vuleaho malugana na mveledziso ya vhaswa kha khamphani dzine dza vha dza muvhuso.
  - (iv) U ḥetshedza vhaswa zwikili na vhukoni u fana na u kona u wana tshikhala, nzudzanyo ya bindu na u tshimbida mabindu a u thoma, hu tshi katelwa u kona u ḥithomela zwithu na vhuski, nz.
- h) **xxx**

- i) Muvhuso u do tuṭuwedza tshumiso nga u angaredza ya khoudu, tshumiso na thekhinołodzhi yo fhaṭiwaho nga vhaswa na u vha ya vhaswa nahone avha vhoramabindu vha tea u ḥetshedza thikhedzo ya masheleni na tsireledzo kha mvelelo dzi si dzavhuđi kha maraga wa ḥifhasi.
- j) Hune u dzhena kha themamveledziso dza mabindu zwa kondā, muvhuso wapo u do ḥetshedza thikhedzo ya mabindu nga u konisa maga a thikhedzo ya themamveledziso.
- k) Maitele a u ita uri tshithu tshi vhe tshapo, a u vusa ndowetshumo dza kale, u tuṭuwedza vhurumelanđa na u ḥanganyisa mabindu a vhaswa kha ikonomi nga ngomu ha khontinente ya Afrika.

### **6.3. THUṬHUWEDZO YA MUTAKALO WA MUHVILI NA MUHUMBULO**

U khwaṭhisedza uri Afrika Tshipembe li swikelela ndivho dza mutakalo wa vhathu, vhaswa vha tea u ḥetshedza mafhungo, zwikili na tshumelo dzothe dzine dza vha thusa kha u thivhela malwadze a sa fhireli na ane a fhirela hu tshi katelwa dwadze, khathihii na malwadze a muhumbulo. Mutakalo u tea vha hu tshi khou ambiwa zwothe zwe fhelela, zwine zwa katela zwipida zwa vhuđipfi na zwa maya. U shumana na dwadze, vhaswa vha tea u vha tshipiđa tshi vhonalaho tsha thandululo, na u dzhenelela nga mafulufulu kha u lingedza u fhungudza phađalala ha zwitzhili na u fhungudza mvelelo dzazwo.

Malugana na mutakalo wa muhumbulo, Afrika Tshipembe li tea u shumana na SDG Target 3.5 u itela u "khwaṭhisedza u thivhela na u shumana na tshumiso mmbi ya zwidzidzivhadzi (zwisumbi, mbadelo ya dzilafho la tshumiso mmbi ya zwidzidzivhadzi, tshumiso ya zwikambi ine ya vhaisa na u dzhenelela ha u tandulula kha vhaswa zwi do fhungudza muhwalo wa mutakalo u si wavhuđi)". Mafhungo malugana na mvelelo dza tshumiso mmbi ya zwidzidzivhadzi a tea u ḥetshedza nga vhañetshedzi vha tshumelo vho teaho. Vhana na vhaswa vha khou vha na mitsiko minzhi hu tshi katelwa na mvelelo dza HIV kha muṭa, vhabebi vhane vha shumisa zwidzidzivhadzi na tshumiso mmbi ya zwivhadzidzivhadzi, khakhathi dza muṭani, u sa fara vhana zwavhuđi na u vha litschedzela, vhushai na u fhambana ha miṭa, vhushaka vhu si havhuđi ha dzithanga na mitsiko ya zwa pfunzo zwine zwa ita uri vhaswa vha vhe na malwadze a muhumbulo kha vhatshilo havho hoṭhe. U fhelelwa nga mishumo zwe vhangiwaho nga dwadze, u valwa ha mabindu, u lohelwa nga vhathu vhane wa vha funa zwe vha zwe lavhelelw u livhisa kha u engedza zwithu zwi no vhanga mitsiko kha vhaswa vhanzhi. Nga tshifhinga tsha u ya kha vhualluwa, thaidzo dici no nga sa u kundelwa kha zwa akademi, u shumisa zwikambi, khombo dza goloi, khakhathi dza vhukati ha vhathu, tshītalula, na u shaya mushumo zwi nga kwama zwine vhaswa vha vha zwone na u tsitsa ndeme ya vhatshilo. Tshifhinga tshinzhi, samba li thivhela u shumisa ha tshumelo dzine dza vha hone dza mutakalo wa muhumbulo na dza u tikedza nga vhaswa.

Nzudzanyo ya Khakhathi dza u ya nga mbeu na Nzudzanyo ya Maitele a Mabulayo a Vhafumakadzi (National Gender-based Violence and Femicide Strategic Plan (NSP) (2020-2030)) yo bveledzwa nga kha maitele a vhueletshedzi ha vhafaramikovhe e a katela vhaswa. NSP i ḥetshedza ndingedzo dza sekithara nnzhi dzo vusuludzwaho nga kha muvhuso na tshitshavha tshapo u swikelela Afrika Tshipembe li si na khakhathi dza u ya nga mbeu na Mabulayo a vhfumakadzi. I ḥanganedza khakhathi dzothe dzine dza itelwa vhfumakadzi (vha miñwaha yoṭhe, fhethu hoṭhe, vha vhuholefhal, dzangalelo la zwa vhudzekani, zwine muthu a ḥidzhiisa zwone malugana na dzangalelo la zwa vhudzekani na uri u ḥidzhia a wa mbeu ifhio, lushaka na džiñwe phambano) khathihii na dzikhakhathi dzine dza itelwa vhana.TNSP i ḥetshedza mutheo wa mbekanyamushumo ine ya do sumbedza ndila u dzhenelela ha vhaswa malugana na u fhindula nga u ḥavhanya vhapondi na vhaponyi vha GBV, u ḥandavhudza tswikelelo ya vhulamukanyi kha vhaponyi, u shandukisa ndila dza matshilisano na mikhwa nga kha mafulo a u thivhela na u džihadza a maimo a n̄tha, u khwaṭhisedza maitele ane a vha hone ane a shumisa kha u fhindula GBV na u tuṭuwedza vhuđifhinduleli, na a u sika zwikhala zwinzhi zwa ikonomi zwa vhaswa vha vhfumakadzi vhane vha si kone u dipilela zwi tshi khou itiswa nga vhushai (DWYPD, 2020).

4IR i disa zwivhuya kha mabindu maswa na modeļe dza ndisedzo ya ḥogomelo zwine zwi nga khwinisa ndisedzo ya ḥogomelo ya mutakalo wa muhvili na wa muhumbulo, i tshi khou thusiwa nga thekhinołodzhi ya didzhithala ine i nga bveledza ḥogomelo ya maimo a n̄tha i swikeleleaho kha vhoṭhe. Sa tsumbo, thekhinołodzhi ya ḥingo thendeleki kana dzisele ho vha tshishumiswa tsha u khwinisa datha ya zwa dzilafho na ndisedzo ya tshumelo. Tshiñwe hafhu, u ḥaṭhuvha na u bveledzwa ha mishonga ndi zwone zwe wanaho mbuelo khulwane u bva kha tshumiso ya thekhinołodzhi ya didzhitala. Madzangano o fhambanaho na zwiimiswa zwine zwa ḥangana na vhaswa vha tea u dženisa u ḥola mutakalo wa muhumbulo, u rumela na u lavhelesa kha mbekanyamushumo dzavho.

Tsha u fhedza, Ndindakhombo ya Mutakalo ya Lushaka (National Health Insurance (NHI)) i kha tshiimo tshine yo lugela u nga thoma u shuma. Iyi ndi sisiđeme ya ndamedzo ya mutakalo yo itelwaho u kuvhanganya tshikwama u itela u ḥetshedza tswikelelo kha tshumelo dza ndeme dza mutakalo wa vhathu dzi swikeleleaho dza vhathu vhoṭhe vha Afrika Tshipembe u ya nga ḥodea dzavho dza mutakalo, hu sa sedzwi tshiimo tsha zwa ikonomi na zwa matshilisano. Mbekanyamaitele i tuṭuwedza u katelwa ha vhaswa hu si sa vhaļaifa fhedzi, na sa vhadzheneleli kha disaini na u džihadza. Modeļe wa ndamedzo wa NHI u do shumisa milayo mihulwane ya NHI: ḥetshedzo ya ḥogomelo ya ndeme ya mutakalo kha vhoṭhe, U thusana ha tshitshavha kana vhathu nga kha u ḥetshedza ḥogomelo i si ya u bindudza nahone nga u lingana.

### **U dzhenelela ho themendelwaho**

#### **6.3.1 U tikedza kutshilele kwavhuđi nga kha ḥuṭhuwedzo ya mutakalo wa muhvili na muhumbulo**

- a) U thoma pfunzo ya zwa nyonyoloso ya khombekhome kha tshikolo tshiñwe na tshiñwe, yunivesithi, na dzhele u itela

u fhelisa malwadze a kutshilele a no nga sa vhulwadze ha swigiri na mutsiko wa malofha. Tshiñwe hafhu, Muhasho wa Mitambo, Vhutsila na Mvelele na Mimasipa zwi tea u vhona uri hu ɳetshedza tshumelo dza vhumvumvusi, hu tshi katelwa tshomedzo dza nyonyoloso kana dza u dzhima na dza mitambo kha zwitshavha.

- b) Zwikolo zwa muvhuso na zwa phuraivethe khathihi na zwiimisa zwa pfunzo ya n̄tha zwi tea u vha na tshumelo ya muhumbulo na zwa matshilisano benefho u itela u tandulula khaedu dzi no nga sa mutakalo wa muhumbulo, u tambudza, khakhathi dza u ya nga mbeu, u tshipa nz.
- c) Muhasho wa Mveledziso ya zwa Matshilisano u itela u tikedza vhugudisi, u galatsha, u thola, u kunga vhashumeli vha zwa matshilisano na u ɻuwedza miñwe mihasho u ita zwi no fana na zwenezwo u khwañhisedza ɳetshedzo ya tshumelo dza muhumbulo na zwa matshilisano, u itela u shumana na zwithu zwivhi zwa malugana na zwa matshilisano.
- d) Tshitshavha na vhaswa vha dziphurofeshina ja vha tshiimisa, u fana na madokotela a muhumbulo, vhashumeli vha tshitshavha, vhabeledzisi vha vhaswa, vhatu vhane vha shuma nga vhana vhañku na vhatu vhane vha shuma nga mutakalo wa tshitshavha vha tea u tholiwa u itela u khwañhisedza thikhedzo ya vhatu vha songo takalaho muhumbuloni hu tshi katelwa ɳetshedzo ya tshumelo dza mutakalo wa muña na dza muhumbulo.
- e) Tshigwada tsha thikhedzo tsha ndeme nga ngomu ha u ne kha Vhaswa kha Ofisi ya Phuresidennde tshi tea u ɳetshedza thuso ya ɻhogomelo ya mutakalo na ya muhumbulo na zwa matshilisano kha vhaswa.
- f) Muhasho wa Mutakalo u tea u thoma tshivhumbeo tsha vhaswa nga ngomu ha NHI u khwañhisedza uri vhaswa vha dzhielwa n̄tha na u dzenisiwa kha luña lwa u shuma.

### **6.3.2 U ɻuwedza mutakalo wa muhumbulo kha vhaswa**

- a) U engedzedza n̄dīvo kha tshumelo dza nyeletshedzo dza vhana na vhaswa, hu tshi katelwa na vhaswa vhe vha vha vho kandeledza na zwitshavha zwa mahayani. Izwi zwi katela tshumelo dza ISHP, tshumelo dza zwa muhumbulo dza tshitshavha dzine dza ɳetshedza nga dziNGO, Child line na Tshigwada tsha Nyito tsha Mutsiko tsha Afrika Tshipembe (the South African Depression Action Group (SADAG)).
- b) Muhasho wa Mutakalo u do thoma zwiimisa zwa muhumbulo zwa tshitshavha u itela u ɳetshedza idzi tshumelo nahone zwi tea u ɳetshedza madzina ane a sa do ita uri vhalwadze vha vhe na samba.
- c) U thoma nomboro dza luñingo dza mahala dza tshumelo ya tshipiri yo ɻinekedzelaho ya 24/7 kha vhaswa vhane vha ɻoda tshumelo ya ngeletshedzo. Tshumelo ya u haseledza ya vhaeletshedzi vho gudiswaho, vhashumi vha vhaswa, muñvhi wa zwa muhumbulo, madokotela a mutakalo wa muhumbulo kana vhaeletshedzi vha phurofeshina ja kha zwishumisa zwi no nga sa WhatsApp/Messenger ndi zwa ndeme nahone zwi nga ɻumanywa na sisiteme ya mafhuno a fhethu u itela u wana fhethu ha mushumisi na u ɳetshedza phindulo nga u ɻavhanya arali muthu a na muhumbulo wa u ɻivhulaha kana dziñwe khaedu dza mutakalo wa muhumbulo
- d) Vhadzheneli vhoñhe kana vhasheli vha mulenzhe vhoñhe vha tea u sedza mutakalo wa muhumbulo nga u ɻandavhuwa vha tshi khou shumisa maño a mutakalo wa tshitshavha, vha shumana na zwiitisi zwihulwane zwa khaedu dzine vhaswa vha vha vho livhana nadzo, u fana na khakhathi dza u ya nga mbeu dza vhuimo ha n̄tha, tshumiso mmbi ya zwidzidzivhadzi, u ɻivhulaha, vhugevhenga, u ɻalulwa kana u khetshululwa, na muhumbulo wa vhaswa vha sa shumi. Mbekanyamushumo na tshumelo dici tea u tikedza vhabebi na vhaundi vha vhana na vhaswa vhane vha kwamea.

### **6.3.3 U fhelisa tshumiso mmbi ya zwidzidzivhadzi nga vhaswa**

- a) U shumisa nga vhudo Nzudzanyo Khulwane ya Zwidzidzivhadzi ya Lushaka.
- b) Tshumelo ya Mapholisa ya Afrika Tshipembe i tea u sedzesha nga maanda kha u fhungudza u vha hone ha zwidzidzivhadzi zwi si ho mulayoni hu tshi katelwa u engedzedza ñwaha u re mulayoni wa u tendela u shumisa zwikambi une wa vha 21.
- c) Muhasho wa Mutakalo u do bveledza milayo na maitele a ɻathuvho o ɻanganyiswaho na dzilafho ja u sa kona u litsha zwidzidzivhadzi na malwadze ake a bvelela khathihi.
- d) Milayo na mbekanyamaitele zwine zwa konisa kulaulele kwavhuñi kwa ndisedzo ya zwikambi na zwidzidzivhadzi zwi tea u fana na u kombetshedza.
- e) Zwikambi zwi songo rengiswa tsini na zwikolo na dziñwe tshumelo dzine vhaswa vha yesa khadzo.
- f) Vhaswa vha tea u dzenenelela kha zwivhumbeo zwa u lwsa vhugevhenga zwapo kana forumu dza vhupholisa dza tshitshavha na u lwa na vhuenda vhune ha thithisa n̄dila dza u lingeda u lwsa zwidzidzivhadzi.
- g) Mafhuno nga ha mvelelo dici si dzavhuñi dza tshumiso ya zwidzidzivhadzi na khonadzeo ya u sa kona u litsha zwi tea u dzenisa kha khungedzelo ya zwikambi kha thelevishini. Muvhuso u tea u humbula nga ha u iledzwa tshoñhe ha khungedzelo dza zwikambi.
- h) Malugana na u shumana na ɻahalelo ya senthara dza ndulamiso kana u vhuyedzedza tshigani, Muhasho wa Mveledziso ya zwa Matshilisano u tea u thoma na u engedza mbekanyamushumo ya u fhungudza u vhaisa na ndulamiso kana u vhuyedzedza tshigani dza vhaswa vhane vha khou shumisa zwidzidzivhadzi kha shango loñhe nga vhuphara.
- i) Hu tea u ɻuwedza milayo miñku ya masipala u kombetshedza Masipala u iledza tswikelelo ya zwikambi.
- j) Hu tea u sikwa mishumo ine ya tshimbilelana na u thivhela u shumisa zwidzidzivhadzi nga n̄dila mmbi.

#### **6.3.4 U fhelisa Khakhathi dza u ya nga Mbeu na u Vhulawa ha Vhafumakadzi**

- a) U shumisa Nzudzanyo ya Maitele ya u Vhulawa ha Vhafumakadzi na Khakhathi dza u ya nga Mbeu ya Lushaka (National Gender-based Violence and Femicide Strategic Plan (NSP)) (2020-2030). U khwaṭhisidza mulayo une wa vha hone une wa shumana na khakhathi dza u ya nga mbeu nga u khwinisa milayo miraru ya ndeme ine ya vha Mulayo wa Khakhathi dza Muṭani, Mulayo wa Vhugevhenga (Milandu ya zwa Vhudzekani na Zwine zwa yelana na two) Mulayo wa Vhugevhenga na Zwine zwa yelana nazwo.
- b) U shumisa tshumelo dza u dzhenelela nga u ḥavhanya na u tsireledza kha khakhathi dza vhana na vhaaluwa na vhati vhadzo

#### **6.3.5 U ḥuṭuwedza mutakalo wa zwa vhudzekani na zwa mbebo na pfanelo**

- a) U gudisa mikhwa ine ya hanedzana na muhumbulo une vhatu vha vha nawo nga ha mbeu na tshiṭalula kha vhaswa u itela u ḥuṭuwedza u qipfa na u ḥithonifha na u ḥithonifha, khathihi na u psesa nga vhudzivha vhudipfi ha muthu ha zwa vhudzekani. Vhaswa, nga maanda vhafumakadzi vha vhaswa, vha tea u gudisa u ḥifulufhela musi vha tshi dzhia tsheo nga ha zwa vhudzekani na mutakalo wa zwa mbebo na pfanelo, na u vhiga u sa tevhedzelwa ha idzi pfanelo. Izwi ndi ndivho khulwane ya pfunzo ya zwa vhudzekani nga u angaredza na vhudifhinduleli ha zwikolo na miṭa.
- b) U ḥuṭuwedza tswikelelo kha vhaswa na tshumelo ya mutakalo ine ya swikelelea na u ḥanganedzwa nga vhaswa na mafhungo ane a tshimbileana na mutakalo wa zwa vhudzekani na mbebo na pfanelo na u dzi engedzedza nga kha kiliniki dza u tshimbila, kha tshumelo dza muvhoso na dza phuraivethe, khathihi na zwikolo na huṇwe fhethu. Vhaswa vha tea u kona u ḥidzhiela tsheo nga ha ḥogomelo ya mutakalo wavho vha tshi khou eletshedza vha vhashumeli vha tshitshavha na vha zwa matshilisano na vha mutakalo vha sa vha ḥaṭuli vhanne vha vha na vhupfelavhuṭungu.
- c) U shumisa mitheo ya mulayo ya tsireledzo ya vhana kha tshomedzo dza mutakalo, malugana na nyito dza u tshipa na zwiṇwe zwivhumbeo zwa u tambudzwa nga kha vhudzekani.
- d) U tendela vhaswa u shumisa tshumelo dza ḥogomelo ya mutakalo, hu tshi katelwa nga kha kiliniki dza mutakalo dza u tshimbila u itela u ḥuṭuwedza mafulo a khungedzelu ya mutakalo na u thivhela malwadze; ngeletshedzo nga ha HIV na u ita ndingo na u vha na dzangalelo kha mutakalo wa iwe muṇe na u bvisa mikano ye wa tou ḥivhetshela nga tshifhinga tsha dwadze na maṇwe malwadze ane a ḥo vha hone tshifhinga tshi ḥaho.
- e) U tsireledza vhaswa kha khakhathi dza u ya nga vhudzekani na mbeu, malwadze a u fhirela nga kha vhudzekani, tshumiso mmbi ya zwidzidzivhadzi na u vhifha muvhilini ha vhaswa. Ri tea u shumana na nyito dza mvelele dzine dza si tevhedzele pfanelo dza vhatu na u tandulula na u shumana na nyimele ya vhupo ya zwithu zwine zwa kwama.
- f) U shumisa u dzhenelela hune ha ḥetshedza mafhungo na u itela khaedu zwithu zwo iledzwaho, dzingano, u sa psesesae, u vha na muhumbulo muthihi nga ha tshithu, na tshiṭalula malugana na zwa vhudzekani.
- g) U ḥetshedza miṭa na zwithshavha zwikili zwa u vha konisa u amba na vhaswa na vhaswa nga ha mutakalo wa zwa vhudzekani na mbebo vho vhofholowa nahone vha tshi ḥifulufhela vha tshi shumisa luambo lwa hayani. Capacitate families and communities with skills to enable them to talk to adolescents about sexual and reproductive health freely and confidently using their home language.

#### **6.3.6 U fhungudza masiandaitwa a malwadze**

- a) U ḥetshedza phindulo nga vhuḍalo kha u tsireledza vhadzulapo, nga maanda vhaswa, malugana na mvelelo kana masiandaitwa a dwadze, vha tshi khou ralo u langa khonadzeo.
- b) U fhungudza masiandaitwa kha ikonomi na zwa matshilisano o vhangiwaho nga dwadze, na u tsireledza vhane vha si kone u ḥipilela, nga u khwaṭhisidza uri u dzhenelela ha zwa ikonomi na zwa matshilisano hu livhiswa kha 40% ya vhaswa vhane vha vha vhaṭaifa.
- c) U ḥuṭuwedza tswikelelo kha ndila ntswa dza u guda (pfunzo ya khomphwutha na ya u guda u hayani).
- d) U ḥetshedza thuso ya zwa matshilisano kha miṭa i no khou tambula ine mbuelo dzayo dza vha dzo kwamiwa nga dwadze nga ndila i si yavhuḍi.
- e) U tikedza mabindu a vhaswa nga u vha fhungudzela muthelo.
- f) U konisa tshitshavha u swikelela mađi na zwa vhuthathatshili.
- g) U dzhenisa vhaswa sa vhurumelwa malugana na u ḥuṭuwedza nyito dza ndondolo ya mutakalo dza mutheo u fana na u ḥamba zwanda tshifhinga tshoṭhe na u shumisa dzisanithaiza.
- h) U vhona uri vhaswa vha a dzhenelela kha maitele a u dzhia tsheo, u itela u khwaṭhisidza zhendedzi na ipfi.
- i) U khwinisa vhusiki ha vhaswa malugana na dwadze.
- j) U dzulela u lavhelesa masiandaitwa a dwadze kha vhaswa, hu tshi katelwa nga kha u vha dzhenisa, nyambedzano, risetshe, nz.

## 6.4 VHUTHIHI HA VHATHU NA U FHAŁA LUSHAKA

NDP I lavhelela uri nga 2030 vhathu vha Afrika Tshipembe vha do tshila kha tshitshavha tsho faranaho kana tshine tsha vha ñanda nthihi tshine tsha tinya khethululo dla lushaka, mbeu, na zwigwada, nahone tshine tsha ḥanganedza vhathu vho fhambanaho. Vhuthihi ha vhathu na u fhałla lushaka zwi ḥanganisa vhathu kana u vha ita uri vha vhe tshitihu tshitihhi, zwine zwa ḥodea malugana na u kunda zwikhukhulisi zwine zwa thivhela u bvelela na ndinganyiso. Zwo ḥanzielwa lunzhi uri vhaswa vha Afrika Tshipembe vha kona u ḥatisana na vhañwe kha vhuimo hothe ha n̄dowetshumo dla vhusiki na mvelele hothe mashangoni a nn̄da na hayani nahone zwine vha ita zwi tea u edzisewa nga vhañwe. Sa tsumbo, nga 2020 Mbekanyamushumo ya ḥano ja ḥuvha liñwe na liñwe ja Trevor Noah, lo hasiwaho u bva New York, lo vha li tshi ḥalelwa ḥuvha liñwe na liñwe nga vhatikedzi vha dzimilioni kha ḥifasi ḥothe nga u angaredza. Afrika Tshipembe lo bveledza vhakundi vhanzhi vha Muṭaṭisano wa Miss Universe (Nyalunako wa Lifhasi ḥothe) hu si kale hu tshi katelwa Demi-Leigh Nel-Petersen nga 2017, Zozibini Tunzi nga 2019 na Tamaryn Green we a vha a kha vhuimo ha vhuvhili kha Muṭaṭisano wa Miss Universe nga 2018. Shango lo dovha hafhu ja wina Rugby World Cup (Tshiphuga tsha ḥifasi tsha Ragibii) nga 2019, u khwinisa maya wa u kunda nga kha tshumisano kana nga kha u tikedzana. Ngauralo, vhaswa vha tea u ranga phanđa malugana na u vha tshitshavha tsha u swikelela bono ja ndayotewa ja u vha tshitihu tshitihhi, u sa khethulula u ya nga mbeu, u sa khethulula u ya nga lushaka, tsha demokirasi, tshi bvelaho phanđa na u lingana. Mitambo na vhutsila zwi na vhukoni vhuhulwane ha u tikedza u fhałla lushaka sa zwe zwa sumbedziswa zwone musi Vhathu vha Afrika Tshipembe vha tshi dzhenelela kana u kunda kha miṭaṭisano ya mitambo u fana na athiletiki, bola ya milenzhe, u bammbela na ragibii. Muvhuso, nga kha Muhasho wa Mitambo, Vhutsila na Mvelele na mazhendedzi awo vha ḥalutshedza mushumo wa sekithara ya vhufa, mvelele na vhutsila sa "u dzhenelela kha mveledziso ya ikonomi i bvelaho phanđa na u ḥuṭuwedza u sikwa ha mishumo nga u vhulunga, u tsireledza na u bveledzisa vhutsila, mvelele na vhufa zwa Afrika Tshipembe uri hu vhe na vhuthihi ha vhathu na lushaka lwa demokirasi" (Department of Arts and Culture, 2017).

Muhasho wa Mitambo, Vhutsila na Mvelele wo bveledza "Mzansi Golden Strategy" nga 2012, u na ndivho khulwane ya u bveledza zwikili na u sika zwikhala zwa mishumo zwine zwa bvela phanđa zwa vhatila. Maitele a konisa mbekanyamushumo ya u lambedza ya ñwaha ya vhutsila, mvelele na sekithara ya vhufa ine ya vha na vhudifhinduleli ha u lambedza vhatila vha vhaswa, vhalavhelesi, vhashumeli vha zwa vhufa, madzangano a vhaswa, zwiimiswa zwa ḥogidiso na tshitshavha nga u angaredza. Mazhendedzi a Muhasho wa Mitambo, Vhutsila na Mvelele, a no nga sa Khorø ya Vhutsila ya Lushaka na Khorø ya Vhufa ya Lushaka na one a ḥetshedza ndambedzo ya thusa kha u sika mishumo. Tshiñwe hafhu, Lothari dla Lushaka dici na mbekanyamushumo ya u lambedza ine ya bvela phanđa na u lambedza vhutsila, mvelele na thandela dla vhufa nahone vhañifa zwo livhiswaho khavho nga maanda ndi vhaswa. Naho tshitatisitiki malugana na tshivhalo tsha mishumo yo sikiwaho nga sekithara ya vhutsila, mvelele na vhufa tshi siho, sekithara i na khonadzeo khulwane ya u sika mishumo ya vhaswa nahone vha tea u tikedza kana u ḥuṭuwedza. Mbekanyamushumo iñwe na iñwe ine ya vha na ndivho ya u sika zwikhala zwa mishumo ya vhaswa na u vha thusa uri vha kone u ñimisa, i tea u dzenisa kana u katela u ḥuṭuwedza vhutsila na mvelele na mveledziso na u vhulunga kana u tsireledza vhufa. Vhaswa vha tea u lwa na vhutshinyi hothe kha ja Afrika Tshipembe na u mona na shango ḥothe, nahone vha tea u shela mulenzhe kha nyito dzine dza vhanga tshanduko ya sisiteme. Izwi zwi katela madzanago ane a nga sa #DataMustFall; #BlackLivesMatter; #LGBTQILivesMatter; na zwiñwe zwithu zwine zwi nga bvelela matshelo kana tshifhingani tshi ñaho.

### U dzhenelela ho themendelwaho:

#### 6.4.1 U shumisa maitele a u shumisa ndila nnzhi kha u ita uri hu vhe na vhuthihi ha vhathu na u fhałla lushaka

- Muhasho na vhashumisani navho vha tea u thoma thandela ya themamveledziso i no nga sa dzilaiburari dla tshitshavha na u ḥogomela fhethu ha vhufa ha vhuimo ha ñtha u itela u ḥuṭuwedza vhuendelamashango na u sika zwikhala zwa mushumo.
- N̄dowetshumo ya u sika i tea u ḥanganedza na u shumisa mbuelo u bva kha 4IR. Sa tsumbo, tshumiso ya rekmodo ya thengiselano ya didzhitala i nga ḥalutshedza nga ndila ine vhatila vha holelwa ngayo nga u vha tshishumiswa tsha vhasiki vha ndaka ya vhuṭali u itela u wana mutengo wa mushumo wavho (WEF, 2017). Izwi zwi fhungudza u fhuriwa nga vhabonanyi vhabane vha ḥidzenisa kha ndunzhe ndunzhe ya mutengo vhukati ha vhatila na vhañaleli.
- Vhubindudzi vhu tshimbila na n̄dowetshumo ya vhusiki na ya mvelele nahone vhu tea u bveledziswa na u ḥuṭuwedza sa ndila ya u sika zwikhala zwa mishumo zwa vhaswa.
- Muzika, litambwa, mveledziso ya filimu na baisikopo, midia, vhufodazwinepe, nn̄du dla fesheni, matambwa a tshiṭeidzhini na khomedi (zwa u seisa) na vhutsila ha zwa u tou ita vhu no tshimbilelana na zwenezwo zwi tea u tikedza sa sekithara ine ya khou aluwa nga u ḥavhanya ya n̄dowetshumo ya vhusiki na mvelele.
- Muvhuso wapo na Muhasho wa Mitambo, Vhutsila na Mvelele zwi tea u bveledza zwikhala zwa vhaswa u itela u ḥanganana na zwigwada zwa vhathu na vhathu vha liñwe lushaka nahone mbekanyamushumo dici tea u katelwa kha nzudzano dla mveledziso dla ḥanganiswaho.
- Muhasho wa zwa Mitambo, Vhutsila na Mvelele u tshi khou shumisana na miñwe mihasho na madzangano a tshitshavha apo u dzhenelela nga mafulufulu kha u fhałla sisiteme ya ndeme ya mikhwa u khwañisedza uri vhudikumedzeli havho ha tshothe nyito dza u fhulufhedza na dza u kona u tshila zwavhuđi na vhañwe kha tshitshavha. zwavhuđivhuđi izwi zwi tea u bveledza u kona u humbula zwavhuđi u itela u kona u livhana na zwine zwa tshimbilelana na mikhwa na u ñikhethela kana u ñinangela u ya nga vhudifhulufheli hu tshi katelwa u kona u lwa na vhuada.

#### **6.4.2 U fusha thodea na u hudza mbekanyamushumo ya Tshumelo ya Vhaswa ya Lushaka**

- a) Sekithara ya muvhuso, ya phuraivethe na ya tshitshavha tshapo dzi tea u ḥuṭuwedza, u vusuludza na u ḥetshedza Tshumelo ya Vhaswa ya Lushaka (National Youth Service NYS)) na u swikelela vhathu vhanzhi. Izwi zwi tshimbilelana na mashango manzhi a Afrika a no nga sa Namibia, Kenya na Tanzania, hune Muhasho wa Vhupileli wa khou tikedza mbekanyamushumo ya NYS, u itela u tikedza tshanduko ya zwikili kha masia a ndeme o nangiwaho na u gudisa u fhulufhedzea. U swikelela izwi, 50% ya masia a vhugudisi o topolwaho a tea u tikedza nga SANDF ho vhetshelwa thungo tshikwama tsha SETA.
- b) U ombedzela u vha na mulayo wa u kombetshedza mbekanyamushumo ya NYS. Vhasheli vha mulenzhe kha muvhuso, mabindu na tshitshavha tshapo zwi tea u ḥetshedza vhuṭumani vhukati ha zwikhala zwa NYS na zwikhala zwine zwi nga thusa vhaswa u wana mushumo kha sekithara dza mushumo dza vhaswa na dziñwe sekithara.
- c) U ḥuṭuwedza zwikhala zwa tshumisano vhukati ha dzikhontinente na nga ngomu hadzo vhukati ha vhaswa vha Afrika Tshipembe na vhaswa vha u bva kha zwiñwe zwipiða zwa khontinente dla Afrika na ḥifasi u fana na mabembela a zwa vhufa a vhutsila na mvelele, mbekanyamushumo dla u tshintshana zwikolo na dziñwe nyito dzine dla yelana nazwo u itela u ḥuṭuwedza nđivho ya mikhwa ya Afrika.
- d) U tendela vhaswa vha Afrika Tshipembe u guda uri vhaswa vha zwiñwe zwipiða zwa ḥifasi vha ḥisikela hani zwikhala kha aya masia.

#### **6.4.3 U gudisa vhaswa mikhwa yavhudí ya ndayotewa ine ya ḥuṭuwedza vhuñe ha vhathu vha Afrika Tshipembe**

- a) Vhaswa vha tea u guda, na u ḥanganedza, na u guda vha tshi dovhola marangaphanda a Ndayotewa, vhunga a tshi amba nga uri zwi amba mini u vha mudzulapo wa Afrika Tshipembe. Likumedzwa ja NDP ja marangaphanda ja Ndayotewa li tea u ambiwa li tshi dovholaolwa kha miṭangano yothe ya tshikolo, ha tevhela u imbiwa ha luimbo lwa lushaka li khou shumisiwa zwikoloni, nahone zwi tea u vha nđowelo kha zwikolo zwothe.
- b) Vhaswa vhothe vha tea u ḥivha Ndayotewa na Pfanelo dla Mulayotibe na u tevhedzela mikhwa i re nga ngomu. Mulayotibe wa Vhuḍifhinduleli u ḥuṭuwedza vhaswa u “ḥanganedza vhuḍifhinduleli vhuñe ha ḫa na pfanelo nnzhi na mboholowo dzine vha vha na pfanelo ya u dzi wana u bva kha ḥidzima na u tambula ha vhe vha ḫa u thoma.”
- c) Khorø dla vhuimeleli ha matshudenı dici tea u ḥuṭuwedza tshanduko zwikoloni na kha zwiimiswa zwa pfunzo ya ntha na u khwaṭisedza uri zwiimiswa zwi bveledza na u shumisa maitele a u fhaṭa mvelele i sa ḥaluli nahone i katelaho.
- d) Media na vhabveledzi vha tea u ḥuṭuwedza mikhwa ya u sa ḥalula u ya nga lushaka, u ya nga mbeu na Afrika Tshipembe ja demokirasi kha zwothe zwine vha vhiga na u nea tshifhinga tsho linganaho tsha nganea dzine dla ḥuṭuwedza u lulamisa, u fhaṭa lushaka na mufhindulano.
- e) Muhasho wa Mitambo, Vhutsila na Mvelele u tea u bvela phanda na u ita uri hu dzule hu na zwiga zwa lushaka zwikoloni na kha zwiimiswa zwa u guda. Zwiga zwa lushaka zwi tea u ḥaniwa nga nđila ine zwa ḫo vhonala zwavhuđi kha zwifhaṭo zwa muvhuso na hune zwa konadzea kha khamphani dla phuraivethe, hu tshi khou ḥonifhiwa ndeme ya Afrika Tshipembe jine la vha ḥanda nthihi kana lo faranaho.
- f) Muhasho wa Vhutsila, Mvelele na Vhumvumvusi u tea u bvela phanda na u khwaṭisedza na u vhulunga mbekanyamushumo dzine dla vha dzo livhiswa kha u fhaṭa lushaka na vhuthihi ha vhathu u fana na vhuṭambo ha vhutsila ha lushaka na nyito dla zwa mitambo.

#### **6.4.4 U tikedza vhaswa vha Afrika Tshipembe malugana na u lwa na zwivhumbeo zwothe zwa tshiṭalula hu tshi katelwa na tshiṭalula u ya nga muvhala nga u angaredza**

- a) Muhasho wa Mitambo, Vhutsila na Mvelele, khathihi na zwiimiswa zwo fhambanaho zwa muvhuso, muvhuso wapo, madzangano apo na vhaswa vhone vhañe u shumisa Nzudzanyo ya Nyito ya Lushaka u fhelisa tshiṭalula nga u angaredza, tshiṭalula u ya nga lushaka, vengo ja vhabvannda nazwiṭaluli zwi tshimbilelano na zwenezwo hu tshi katela tshiṭalula u ya nga dzangalelo kha zwa vhudzekani na khakhathi dzine dla itwa kha vhathu vhanne vha funa vhathu vha mbeu i no fana na yavho.
- b) U shumisa mafulo o sedzaho kha u ḥivhadza na u shandukisa vhuḍipfi na vhuḍifari malugana na zwa tshiṭalula u ya nga lushaka na vengo ja vhabvannda. Izwi zwi katela u ḥivhadza vhaswa nga ha Nzudzanyo ya Nyito ya Lushaka ya u thivhela tshiṭalula u ya nga lushaka, vhugevhenga ha vengo, vengo ja vhabvannda na zwiñwe zwivhumbeo zwa tshiṭalula na u Thivhela na u fhelisa Vhugevhenga ha Vengo na Mulayotibe wa Tshipitschi tsha Vengo khathihi na mbekanyamushumo dici tshimbilelano na zwenezwo.
- c) Muvhuso na vhashumisani nawo, hu tshi katelwa sekithara ya mabindu, u itela u ḥuṭuwedza vhutsila nga u ḥetshedza thikhedzo ya ICT na ya masheleni vhatsila vha vhaswa u vha konisa u bveledza mishumo ine ya sumbedza u fhaṭa lushaka na u bveledza miṭangano ya u amba ngazwo.

#### **6.4.5 U ḥuṭuwedza vhurangaphanda na vhudzulapo ha mafulufulu kha vhaswa**

- a) U tikedza nga mafulufulu mveledziso ya vhaswa kha nyimele ya vhushaka ha vhukati ha mivhuso. Mirado yothe ya tshitshavha i tea u vha na vhuḍifhinduleli ha u bveledza vhupo ho lugelaho mveledziso ya murafho u ḫaho wa vharangaphanda. Vhaswa vha tea u ḥetshedza tshikhala tsha u guda na u khwinisa vhukoni havho. Hu tea u vha na

phesenthe ya ndivho ya vhuimeleli ha vhaswa kha zwivhumbeo zwa u dzhia tsheo kha vhuimo hothe ha muvhuso, tshitshavha na sekithara ya phuraivethe. Vhoraakademi vha vhaswa vha tea u t̄tuwedzwa na u tikedza.

- b) U shumisa zwishumisa zwiwa zwa u davhidzana zwa ḥingothendeleki zwi no nga sa GovChat, LetsChat na zwiñwe zwiwa kana zwo khwinifhadzwaho zwine zwa ḥoda mihibulo kana nyito ya vhaswa kha muvhuso zwi tea u kombetshedzwa. Mimasipala i tea u shumisa vhaswa vhapo u ita ḥodisiso ya nyito ya tshitshavha na u kuvhanganya datha ya wadi u itela u khwinisa nzudzanyo kana pulane ya masipala na mveledziso.
- c) Vhakhantsejara vha masipala u t̄tuwedza pfunzo yapo na u shumisa mbekanyamushumo ya u sika kana u bveledza ñwaha muñwe na muñwe u gudisa vhaswa nga mishumo yavho yapo kana ya siviki, khathihi na pfanelo na vhudifhinduleli sa vhadzulapo. Izwi zwi nga itwa nga ndila isa ḥuri nga kha radio ya tshitshavha, bilibodo (bodo dza u kungedzela), media wa u gañisa na masiañari a media wa u davhidzana ha vhatu.
- d) Vhakhantsejara vha sialala vha tea u tsireledza na u vhulunga mvelele dzavho nga u t̄tuwedza u ḥihudza nga u vha vhadzulapo vha Afrika, nga kha u t̄tuwedza ndivho yapo, dzinyambo na sialala.

#### **6.4.6 U hudza kana u engedza na u ḥetshedza zwikolo zwa khombe khombe na mitambo ya tshitshavha tshomedzo dzo linganaho**

- a) Muvhuso u tea u khwañisedza uri hu na tshomedzo dzo linganaho dza mitambo na vhumvumvusi kha vunzhi ha vhatu.
- b) Vhaswa vha tea u ḥidzudzanya nga kha dzikilabu dza tshitshavha uri vha kone u bvela phanda na u tamba mitambo. Izwi zwi do ita uri zwi leluwe uri federesheni dza mitambo na muvhuso zwi thuse nga zwishumisa hune zwa vha zwo tea.
- c) Muhasho wa Mitambo, Vhutsila na Mvelele na wa Mishumo ya Tshitshavha na Themamveledziso, i tshi shumisana na mabindu na mimasipala, i tea u thoma mbekanyamushumo ya kutshilele kwa mafulufulu kha zwitshavha i tshi itela vhaswa.

#### **6.4.7 U shumisa Tshanduko ya Ndowetshumo ya vhu4 u t̄tuwedza vhuthihi ha vhatu na u fhaña lushaka**

- a) U engedza vhuñmani na u khwañisedza tswikelelo ya mafhuno a mahala kha na/na datha ine ya swikelelea.
- b) U ḥetshedza themamveledziso ya bannda ḥo ḥandavhuwaho kha masia ane a si wane tshumelo yo linganaho nahone nga maanda kha masia a mahayani a Afrika Tshipembe.
- c) U tikedza tswikelelo ya mafhuno ya vhaswa.

### **6.5. ZWISHUMISWA ZWA MVELEDZISO YA VHASWA ZWINE ZWA FHINDULA NA U SHUMA ZWAVHUDI**

U ya nga mdivho ya NDP ya u bveledza nyimele i konisaho nga u ḥota uri tshumelo dza muvhuso dici vhe dza phurofeshinala, kha sekithara ya vhaswa, u fhaña lushaka kha sekithara ya vhaswa zwi amba u khwañisedza zwiimisa zwiuhulwane zwo ḥiimisela u ḥetshedza tshumelo kha vhaswa na u khwañisedza uri vhabveledzisi vha bhaswa sa vhañetshedzi vhahulwane vha tshumelo vha na zwikili zwo linganaho na u vha na vhukoni. Malugana na izwi, zwiimisa zwi tehelaho ndi zwa ndeme malugana na tshumiso ya iyi mbekanyamaitele:

- a) Muhasho wa Vhafumakadzi, Vhaswa na Vhatu vha re na vhuholefhali (Department of Women, Youth and Persons with Disabilities (DWYPD)) ndi mulavhelesi wa mveledziso ya maitele, khonanyo, u lavhelesa na u ḥola. Vhuñwe vhudifhinduleli vhuñwane vhuñwane katele u ita ḥodisiso khulwane ine ya katele zwothe, thikhedzo, mainstreaming na u thola vhañamikovhe na u tikedza. Nga kha Ofisi ya Minista na davhi ḥa mveledziso ya vhaswa, Muhasho u do bveledza mutheo na u t̄tuwedza nzudzanyo ya u ḥavanya, mugaganyagwama, u lavhelesa, u ḥola na u oditha (YRPBMEA) kha sekithara dzothe kha masia othe a tshitshavha u khwañisedza u ḥanganya ho fhelelaho na phindulo yo konanywaho ha mveledziso ya vhaswa. Kha vhuimo ha vundu, uyu mushumo une wa itiwa nga khathihi u do itiwa nga DziPhirimia vha tshi khou tikedza vha yuniti dza vhaswa kha Ofisi dia DziPhirimia.
- b) Tshiñwe hafhu, hu na yuiti dza vhaswa kha miasho ya sekithara dzothe kha masia othe a muvhuso. Dzo itelwa u bveledza maitele/mbekanyamaitele dzo itelwaho sekithara, u dzenisa mveledziso ya vhaswa kha mbekanyamaitele na mbekanyamushumo dzavho, na u ranga phanda kha u ḥa na muhumbulo na u khunyeledza mbekanyamushumo dza sekithara na thandela Kha vhuimo hapo, hu na ofisi dia vhaswa vho ḥetshedzwaho vhudifhinduleli ha u ḥetshedza thwii tshumelo kha vhaswa na u vhona uri na u vhona uri zwi vhewa phanda nga ngomu ha Nzudzanyo dia Mveledziso dzo ḥanganyiswaho (IDPs). Ofisi dia vhaswa dzapo dici tea u shumisana na miasho ya Mveledziso ya Ikonomi Yapo (Local Economic Development (LED)) u tikedza vhaswa nga mafhuno na vhukoni u itela u fhindula malugana na zwikhala zwi re hone. Izwi zwivhumbeo zwothe zwi do khwañisedza u bvelela ha tshumiso ya mbekanyamaitele.
- c) U khwañisedza tshumiso ya u dzenelela ha vhaswa, Zhendedzi ḥa Mveledziso ya Vhaswa (National Youth Development Agency (NYDA)) ḥo thomiwa naho Mulayo wa Zhendedzi ḥa Mveledziso ya Vhaswa wa vhu 54 wa 2008. U ya nga uyu Mulayo, zhendedzi ḥo newa vhudifhinduleli ha u ḥanganya vhaswa kha ikonomi, ḥi tshi khou ralo u t̄tuwedza madzangalelo avho. Tshine tsha fanelu u dzhielwa nzhele ndi uri vhudifhinduleli ha NYDA ha zwino ho ḥandavhuwa nahone zwi a kondi u vhu shumisa, nga maanda ho sedzwa u sa vha hone ha tshomedzo dzo linganaho. Mulayo wa

- NYDA u khou khwinisiwa u itela u khwinisa vhukoni hawo ha kushumele na u engedzedza tswikelelo.
- d) Khoro ya Vhaswa ya Afrika Tshipembe (African Youth Council (SAYC)) yo thomiwa Afrika Tshipembe nga 1997 u imelela madzangalelo a vhaswa SAYS ina madzangano manzhi ane a vha mirađo. Liňwe ja masia e ya sedzesha khao ndi u vhona uri madzangano a vhaswa a a dzhenelela kha zwithu zwinzhi zwa matshilisano. Tsha ndeme malugana na iyi mbekanyamaitele ndi uri naho iyi mbekanyamaitele mushumo wayo wa u vha “ipfi ja vhaswa” u tshi ḥanganedzwa, ili dzangano a lo ngo ḥanganedzwa lwa mulayo nahone li khou bvela phanda na u ḥangana na khaedu, hu tshi katelwa u sa vha hone ha masheleni na tshomedzo dza vhathe. Idzi thaidzo dzi nea mutsiko ngauri dzi kwama nga maanda u dzudzanywa ha sekithara ya vhaswa. Ngauralo, ndi zwa ndeme uri SAYC I ḥanganedzwe lwa mulayo sa tshiimiswa tshihulwane tsha vhaswa Afrika Tshipembe. Tshomedzo dzayo dza vhathe na dza masheleni na dzone dzi tea u khwaṭhisidza vhaswa uri I kone u shuma zwavhuđi mishumo yayo. SAYC yone vho yo lavhelelwa u khwaṭhisidza vhukoni ha mirađo yayo ya dzangano u konisa vhaswa uri vha dzule vhe vhadzulapo vha mafulufulu.
  - e) Tshigwada tsha u Shuma tsha Phuresidennde kha Vhaswa (Presidential Working Group on Youth (PYWG)) tshi netshedza ndavheleso ya tshipolitiki kha tshumiso ya NYDA 2030. Tshi tshi rangwa phanda na u tshimbidzwa nga Phuresidennde, PYWG i shuma sa nzudzanyo ya u ola kana u dizaina malugana na u dzudzanya nga vhathe vhothe na u vhiga mvelaphanda. Tshi ḥutuwedza vhudifhinduleli ha vhasheli vha mulenzhe vho fhambanaho kha vhaswa. Tshi dzenelwa nga vafarmikovhe vha hulwane na vhaswa u bva kha mivhuso yothe, tshitshavha tshapo, mabindu na vhashumi vho dzudzanywaho.
  - f) Komiti ya Phothifolio ya Phalamenndeni ya Vhafumakadzi, Vhaswa na Vhathe vha re na Vhuholefhal i lavhelesa Khorotshitumbe na NYDA sa tshiimiswa tsa tshitshavha. I bvela phanda na u hwesa zwigwada vhudifhinduleli ha mveledziso ya vhaswa na u maandafhadza.
  - g) Madzangano a si a muvhuso ane a rangwa phanda nga vhaswa na ane a shumelwa nga vhaswa ha shumi nga fasi ha muvhuso nahone a netshedza tshumelo dzo livhaho na dzi songo livhaho dza mveledziso ya vhaswa. Vha shuma kha liphasi lothe, kha shango lothe na kha vundu nahone mañe a tshi vha a a tshitshavha kana a zwa vhurereli. Iyi mbekanyamaitele i khwaṭhisidza mushumo wa ndeme une wa itwa nga aya madzangano kha u netshedza tshumelo dza mveledziso ya vhaswa.
  - h) Vhudinekedzeli ha sekithara ya phuraivete kha mveledziso ya vhaswa zwi dzula zwi zwa ndeme, nga maanda ngauri u tholiwa ha vhaswa ndi khaedu khulwane kha sekithara. Sekithara ya phuraivete i tea u vhea phanda u katelwa ha ikonomi ya vhaswa nga u khwaṭhisidza khoudi ya BBBEE kha vhaswa na u khwaṭhisa YRPBMEA. U dzudzanya no ḥangana na netshedzo ya tshumelo nga sekithara ya phuraivete ndi zwa ndeme vhukuma. Muhasho wa Vhafumakadzi, Vhaswa na Vhathe vha re na Vhuholefhal u tea u khwaṭhisidza u shuma ha Dzangano/Foramu ya Mveledziso ya Vhaswa. – tshivhumbeo tsha khonanyo tsha mveledziso ya vhaswa tsho vhumbiwha nga sekithara ya phuraivethe, Sekithara ya tshitshavha na vafarmikovhe vha tshitshavha tshapo.
  - i) Khethekanyo ya zwa vhaswa ya madzangano manzhi a thendelano na zwone zwo shela mulenzhe zwiulwane, kha Dzitshakambumbano, BRICS, Vhuňwaleli ha Commonwealth na Tshitshavha tsha Mveledziso ya Tshipeme ha Afrika.

Hu tea u dzheliwa nzhele uri, u netshedza tshumelo ine ya disa tshanduko khulwane na mbekanyamushumo, Afrika Tshipembe li tea u bvela phanda na u shumisa ndila ya masia mavhili kha mveledziso ya vhaswa, dzine dza vha u dzenisa mveledziso ya vhaswa kha sekithara dzo fhambanaho, na u netshedza tshumelo na mbekanyamushumo dzo khetheaho dzo livhiswaho kha vhaswa. Izwi zwi ḥoda tshumisano na khonanyo u bva kha vhasheli vha mulenzhe vhahulwane kha mveledziso ya vhaswa, sa tshipida tsha thendelano ya tshitshavha, ndi ngazwo hu na ḥodea ya u khwinisa vhuskati ha mivhuso vhukati ha muvhuso wa lushaka, wa vundu na wapo u itela tshumisano kha masia othe a muvhuso khathihi na vhaswa. Malugana na izwi, vhaswa vha tea u dzeniswa kha u dzudzanya na u dzhia tsheo, u fhaṭa vhuskaka, muhumbulo u si wone une vhathe vha vha nawo une wa vha sumbedza sa “thaidzo dza tshitshavha.” Vhudzuloni hazwo, vhupo vhu konisaho vhune ha vha nea mafulufulu, ha bveledza vhurangaphanda havho, na u ḥutuwedza mihibulo yavhuđi ine ya vha ḥutuwedza u vha vhadzulapo vha mafulufulu, vhu konaho u tandulula thaidzo dza tshitshavha na u dzhia maga kha nyimele, zwi tea u bveledzwa. U shumisana ndi zwa ndeme, khathihi na modele dza ndisedzo dza tshumelo dzine dza khwaṭhisidza thikhedzo ya tshiimiswa na u vhumba vhubindudzi ho khwaṭhaho kha mbekanyamushumo dza vhaswa zwi a ḥodea kha tshitshavha tshothe.

## U dzhenelela ho themendelwaho

### 6.5.1 U khwaṭhisidza Zwiimiswa zwa Vhaswa na zwivhumbeo u khwaṭhisidza u shuma zwavhuđi na u fhindula nga ḥavhanya

- a) Hu tea u vha na u vha khagala na u netshedza tshomedzo ho linganaho kha zwiimiswa zwa mveledziso ya vhaswa, khathihi na maga o khwaṭhaho a vhudifhinduleli malugana na uri tshomedzo dzi shumiswa hani.
- b) DWYPD u tikedza na u thoma u dzhenelela ho dzudzanywaho zwavhuđi u itela u khwaṭhisidza u konanywa ha zwiimiswa zwo fhambanaho na u fhelisa mabindu ane a vha o diimisa nga othe u itela u ḥutuwedza khonanyo yo teaho ya mbekanyamushumo dza mveledziso ya vhaswa na u thivhela u khethekana, u dovhola na u tshinyadza.
- c) Mihasho yothe ya muvhuso i tea u katela mveledziso ya vhaswa kha mbekanyamaitele dzithe dza sekithara na mbekanyamushumo u khwaṭhisidza phindulo.
- d) U da na muhumbulo wa mbekanyamushumo dza mveledziso ya vhaswa na thandela zwine zwi nga shumiswa nga muvhuso, tshitshavha tshapo na sekithara dza mabindu.

- e) U khwaṭhisēza davhi ḥa Mveledziso ya Vhaswa ya Lushaka nga ngomu ha Muhasho wa Vhafumakadzi, Vhaswa na Vhathu vha re na Vhuholefhalī nga vhashumi na tshomedzo dza vhashumi na dza masheleni u itela u shuma mushumo waļo wa u lavhelesa uri hu vha na tshumiso yavhuđi ya mbekanyamaitele ya mveledziso ya vhaswa.
- f) DWYPD i tea u ḥavhanyisa na u khunyeledza Mulayo wa Mveledziso ya Vhaswa wa Lushaka.
- g) U khwaṭhisēza zwiimiswa zwa mveledziso ya vhaswa na zwivhumbeo kha vhuimo ha lushaka, ha vundu na hapo, Izwi zwi ḥo katela Foramu ya Mveledziso ya Vhaswa ya Lushaka. Zwikhala zwa Mveledziso ya Vhaswa zwa Vundu na Zwikhala zwa Mveledziso ya Vhaswa zwapo. Ndivho ya izwi Zwikhala ndi u ḥanganyisa vhabaramikovhe kha sia ḥa mveledziso ya vhaswa u itela uri hu vhe na u dzudzanya havhuđi ho ḥanganelwaho, u guda, tshumisano na u ḥola vhukati ha zwiřwe zwa ndeme.
- h) Muvhuso u tea u thoma maga o khethekanywaho a mbeu, miňwaha na vhuholefhalī kha mbekanyamushumo dzothe dza vhaswa u itela uri disaini ya uhu u dzhenelela ha izwi zwigwada i vphonale.
- i) Sekithara dzothe kha mavundu othe dici tea u ḥuṭuwedza mveledziso ya vhaswa dici tshi khou shumisa zwithu zwe sedzeswaho nga ngomu ha yuniti dza vhaswa.
- j) Mutheo wa mulayo wa mveledziso ya vhaswa Afrika Tshipembe (Mulayo wa Mveledziso ya Vhaswa vha Afrika Tshipembe) u tea u bveledzwa wa rumelwa phalamenndeni u ya u sedzuluswa.
- k) U thoma na/ kana u khwaṭhisēza Phalamennde dza vhaswa.

#### **6.5.2 U konanya ndisedzo ya tshumelo uri hu vhe na ḥetshedzo ya tshumelo ine ya ḥo disa tshanduko khulwane**

- a) Muhasho wa Vhafumakadzi, Vhaswa na Vhathu vhave vha vha na Vhuholefhalī u tea u konanya mveledziso na tshumiso ya milayo na zwilinganyo zwa malugana na mveledziso ya vhaswa, u itela u khwaṭhisēza uri vhaswa vha na tswikelelo ya tshumelo dza ndeme na mbekanyamushumo hu sa sedzwi fhethu hune vha dzula hone.
- b) Maitele a mveledziso ya vhaswa a tea u shumiswa kha vhuimo hothe nga mavundu othe a muvhuso. Mimasipala i tea u khwaṭhisēza u thomiwa ha mveledziso ya vhaswa kha maitele avho, sa izwi vha tshipida tsha muvhuso tshine tsha vha tsinisa na vhaswa.
- c) DWYPD, COGTA na diciOTP zwi tea u tikedza masipala u bveledza maitele ane a katela zwothe (ane a tshimbilelana na NYP 2030 na maitele apo), ane a nga shumiswa na u lambedzwa nga Khoro dza Masipala.
- d) Mimasipala i tea u thoma zwikhala zwa u shumisa mitshini u itela u konanya ndisedzo ya tshumelo kha vhuimo hapo. Khoro dza sialala na dzone dici tea u tevhelela maitele eneo na u dovha u khwaṭhisēza uri zwithu zwine zwa kwama vhaswa kha sialala zwi a ḥanganyisa kha maitele a mveledziso ya vhaswa a masipala.
- e) U shumisa modele wa mveledziso ya tshiřiriki u khwaṭhisēza mvelelo dza khwine dza mbekanyamaitele, maitele na mbekanyamushumo.
- f) U leludza u thomiwa ha u dzhenelela ha vhuimo ha n̄tha kha mveledziso ya vhaswa ine ya rangiwa phanda nga sekithara ya phuraivethe.

#### **6.5.3 U leludza kana u konisa u ḥanganedzwa ha mushumo wa mveledziso ya vhaswa sa phurofesheni**

- a) U leludza kana u konisa u ḥanganedzwa ha mushumo wa mveledziso ya vhaswa sa phurofesheni ya thungo.
- b) U leludza kana u konisa mveledziso ya vhaswa sa sia ḥa phurofesheni yo gudelwaho ya sekithara dzo fhambanaho
- c) U ḥuṭuwedza u bveledzwa ha tshiiimiswa tsha n̄divho u itela u tikedza mushumo wa mveledziso ya vhaswa.
- d) U thoma dzangano ḥa u ḥuṭuwedza zwine phurofesheni ya vha zwone na u kovhekana nyito dza khwine.
- e) U bveledza zwilinganyo zwa yuniti ya mushumo malugana na mushumo wa mveledziso ya vhaswa na u thoma sisiteme dza thendelo dza vhashumi vha vhaswa u ya nga tshiimmo tsha ya ndalukanyo ya phurofesheni.
- f) U bveledza mbekanyamushumo dza vhaswa dzine dza vha na mvelelo yo lavhelelwo.
- g) U leludza u ḥanganedza ngudo ya nn̄da ha ngudo dza kha vhupo ha akademi sa tshipida tshihulwane tsha phurofesheni.
- h) U thoma sisiteme dza u vhiga dzo lugelaho n̄divho, na u khwaṭhisēza vhudifhinduleli.

## 7. NDILA DZA U LAVHELESA NA U ḖOLA

U shumiswa ha Mbekanyamaitele ya Vhaswa ya Lushaka nga tshifhinga tsha 2020-2030, zwi hu ḋo lavheleswa tshifhinga tshoṭhe nga Muhasho wa Vhafumakadzi, Vhaswa na Vhatu vha re na vhuholefhalu, u tshi khou shumisana na sekithara dzo teaho na vhafaramikovhe kha vhuimo hoṭhe. Muhasho u ḋo bveledza Mutheo wa u Lavhelesa na u Ḗola (M&E) une wa ḋo vha na zwibveledzwa na mvelelo dza vhuimo ha n̄ha na zwisumbi zwa mvelelo dza M&E kha ḥodea dziwhe na dziwhe dza mbekanyamaitele. Mutheo u ḋo laulwa nga Mutheo wa M&E wo ḥanganedzwaho wa 2018 wa NYP 2020 khathihi na Mutheo wo Ṭandavhudzwaho wa M&E na Mutheo wa Mbekanyamaitele ya u Ḗola ya Lushaka (National Evaluation Policy Framework (NEPF)) dzine dza khwathisedza vhudjimiseli ha Muvhuso wa Afrika Tshipembe kha mulayo wa u katela u shumiswa hoṭhe ha maitele o fhambanaho a u Lavhelesa na u Ḗola zwine zwa ḥuṭuwedza vhukateli (DPME, 2019:6). Mutheo wa M&E wo themendelwaho u ḋo netshedza zwisumbi zwanzhi khathihi na khuvhanganyo ya data kana mafhungo na zwishumiswa zwa u tevhelela tshumiso.

Muiteo u ḋo tevhelela tshumiso ya NYP nga sekithara dzoṭhe na vhanetshedzi vha tshumelo vho teaho u khwathisedza uri u bvelela a two ngo thewa kha mvelelo dza u dzhenelela (sa tsumbo, tshivhalo tsha vhaṭaifa) fhedzi. U ḋo dovha hafhu wa sedzesu na kha nvelelo dza tshifhinga tsha vhukati na tshifhinga tshilapfu (sa tsumbo, uri u dzhenelela ha mbekanyamaitele ho shandukisa hani vhutshilo havho). Hu ḋo vha na u lavhelesa ha nga ngomu na u fhaṭa vhukoni ha u Ḗola zwa vhafaramikovhe vhahulwane na mazhendedzi a u shumisa. Izwi zwi ḋo livhiswa kha vhaswa uri vha vhe na vhuḍifhinduleli malugana na maitele a mveledziso nga u vha dzenisa kha u lavhelesa na u Ḗola, ngauralo hu ḋo vha hu tshi khou ḥuṭuwedza vhuḍifhinduleli kha vhaswa hu tshi dzhielwa n̄ha pfanelo dza vhatu sa dza ndeme kha mveledziso. Tshenzhemo u bva kha NYP yo fhiraho i vhaba mulandu u kundelwa ha tshumiso malugana na mveledziso yo lengaho na u ḥanganedza ha mutheo wa M&E. Zwithu zwi no nga zwenezwo zwi shumaniwa nadzwo hu tshee na tshifhinga u itela u thivhela u tambo nga tshomedzo na tshumelo dza zwipiḍapiḍa. Sisiteme ya u langa datha ya khomphwutha I khou dzhielwa n̄ha u itela u ḥuṭuwedza u leludza u vhaba na u khwinisa vhuḍifhinduleli.

Tshiṇwe hafhu, Maitele a Mveledziso ya Vhaswa o ḥanganedza (Integrated Youth Development Strategy (IYDS)) a ḋo bveledzwa nga Zhendedzi ḥa Mveledziso ya Vhaswa ḥa Lushaka. Ngoho ndi ya uri hu ḋo itwa ḥolo ya mveledziso ya thungo kha tshuma mbekanyamaitele nga 2025 u itela u ḥivhadza nga ha tshanduko dici konadzeaho kha IVDS, hone hu uri ḥolo ya u fhedza ya thungo i ḋo itwa u sedzulusa mvelelo nga u angaredza dza mbekanyamaitele na mbuelo dzo kuvhanganywaho dza vhaswa, sekithara ya vhaswa na tshitshavha nga u angaredza. Vhaswa vha ḋo dzudzanya wa uri vha dzhenelele kha YRPBMEA sa vhashumisi vha u fhedza/vhaṭanganedzi /vhaṭaifa.


## 8. MAGUMO

Ngudo dzo wanalahi kha u shumisa Mbekanyamaitele ya Vhaswa ya Lushaka dzo sumbedza uri hu na ḥodea malugana na u fhindula ḥodea dici kondaho dzine dza khou shanduka na u engedzea. Nga u angaredza hu tshi khou dzhielwa n̄ha uri vhuswa ndi ḥiga ḥa ndeme ḥa mveledziso, nahone vhaswa vhoṭhe vho tewa nga u maandafhadzwa uri vha kone u ya zwavhuḍi kha vhuhulwane. Tshanduko dzo bvelelaho nga tshumiso ya Mbekanyamaitele ya Vhaswa ya Lushaka 2020, dzo sumbedza uri hu na ḥodea ya u fhindula ḥodea dici kondaho, dzine dza khou engedzea na u shanduka. Idzi phindulo dici tea u itwa nga u ḥavhanywa nahone dzo ḥanganiswa ri tshi sedza uri vhuswa ndi ḥiga ḥa mveledziso ḥa ndeme, nahone vhaswa vhoṭhe vho tewa nga u maandafhadzwa uri vha kone u pfukela zwavhuḍi vha tshi yak ha vhuhulwane kana vhabalua. Mbekanyamaitele ya Vhaswa ya Lushaka ya 2030 ndivho yayo ndi u tandulula khaeddu dzine vhaswa vha Afrika Tshipembe vha vha vho livhana nadzo, na u bveledza vhupo vhabne ha ḋo vha konisa u swikelela vhukoni havho. Ngauralo, u vha na mutheo wa u lavhelesa na u Ḗola u itela u tevhelela tshumiso ya mvelelo dza mbekanyamaitele ya vhaswa kha ḥiga ḥa u thoma ndi zwa ndeme nga maanda. NYP 2030 ndivho yayo ndi u vha na mbekanyamushumo dza mveledziso ya vhaswa dzine dza fhindula khaeddu dzine vhaswa vha Afrika Tshipembe vha vha vho livhana nadzo nga kha IYDS u itela u konisa vhaswa u vha na zhendedzi na u vha na vhuḍifhinduleli malugana na vhumatshelo havho.

Iyi mbekanyamaitele ya vhaswa yo bveledzwa nga tshifhinga tsha Tshanduko ya Nḍowetshumo ya vhu4. Ngauralo, u ḥavhanywa zwithu zwa ndeme zwa NYP ya 2030, maga o themendelwaho a katela pfunzo ya ndeme na tshanduko ya zwikili, u dzhenelela kha zwa ikonomi, u lingedza u khwinisa u tholiwa ha vhashumi kha ikonomi, u khwinifhalu ha mutakalo wa muvhili na muhumbulo khathihi na zwivhumbeo zwa mveledziso ya vhaswa zwine zwa shuma zwavhuḍi. Zwoṭhe izwi zwi tea u tikedzwa nga u tou ita, nga u vha na tshomedzo dzo linganaho, na n̄disedzo dzo konanywaho dze tshifhingani tsho fhiraho dza thivhela u shuma zwavhuḍi. Zwi ḥanganedza vha vhuḍalo uri tshomedzo a si nnzhi, na uri muvhuso u tea u tea u kona u langa zwithu zwa ndeme zwine zwa khou pikisana, naho two ralo vhubindudzi kha vhaswa ndi vhubindudzi kha mveledziso nga u angaredza ya tshitshavha tsha Afrika. U shumisa uhu u dzhenelela kha miñwaha ya fumi i ḥaho zwi do ri sendedza tsini na Afrika Tshipembe ḥine khaḍo vhaswa na vhaswa vhabne vha shumela madzangano vha ḋo kona u swikelela vhukoni havho nga vhuḍalo kha masia a vhutshilo a zwa politiki, ikonomi na zwa matshisisano, na u ḥanganedza na u bveledzisa vhuḍifhinduleli ha u fhaṭa vhutshilo ha khwine ha vhoṭhe.

## 9. DZIREFENTSI

- African Union. 2006. African Youth Charter. Addis Ababa: African Union.
- Butler-Adam J. 2018. The Fourth Industrial Revolution and education. *S Afr J Sci.* 2018; 114(5/6), Art. #a0271, 1 page. <http://dx.doi.org/10.17159/sajs.2018/a0271>.
- De Lannoy, A., Graham, L., Patel, L. & Leibbrandt, M. 2008. What drives youth unemployment and what interventions help? A Systematic Overview of the Evidence and Theory of Change. Centre for Social Development in Africa, University of Johannesburg (UJ). Available: <https://www.uj.ac.za/faculties/humanities/csda/Documents/Youth%20Unemployment%20report%20FINAL%20interactive.pdf> [January 2020].
- Department of Arts and Culture. 2017. 2017 Estimates of National Expenditure: Arts and Culture. <http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2017/ene/Vote%2037%20Arts%20and%20Culture.pdf>
- Department of Higher Education & Training. (2018). Statistics on Post-School Education and Training in South Africa: 2016. Pretoria: Department of Higher Education & Training.
- Department of Planning Monitoring and Evaluation (DPME), 2019. National Evaluation Policy Framework (NEPF): Let's grow South Africa together.
- Department of Planning Monitoring and Evaluation (DPME), 2019. Towards a 25 Year Review. Accessed on <https://www.dpme.gov.za/news/SiteAssets/Pages/25-Year-Review-Launch/Towards%20A%202025%20Year%20Review>
- Department of Women, Youth and People with Disabilities [DWYPD]. (2020). National Strategic Plan on Gender-based violence and femicide. Department of Women, Youth and People with Disabilities. Republic of South Africa.
- Hlagala, R.B. 2012. Emergence and future status of Youth Work: Perspectives of Social Service Professionals in South Africa. PhD Thesis submitted to Faculty of Humanities Department of Social Work and Criminology at the University of Pretoria. Pretoria.
- Nyeck, S.N., Shepherd, D., Sehoole, J., Ngcobozi, L& Conron, K.J. 2019. The economic cost of LGBT stigma and discrimination in South Africa. UCLA, School of Law, Williams Institute, Los Angeles
- Department of Arts and Culture. 2017. Revised White Paper on Arts and Culture (Third Edition). Department of Arts and Culture, South Africa. Pretoria.
- Statistics South Africa. 2018. Mortality and causes of death in South Africa, 2016: Findings from death notification
- Statistics South Africa. 2019. Quarterly Labour Force Survey: Quarter 1 2019, P0211. Pretoria. <http://www.statssa.gov.za/publications/P0211/P02111stQuarter2019.pdf>
- UNFPA. 2020. Adolescents and Young People & Coronavirus Disease (COVID-19). [https://www.unfpa.org/resources/adolescents-and-young-people-coronavirus-disease-covid-19#\[2020, June 5\]](https://www.unfpa.org/resources/adolescents-and-young-people-coronavirus-disease-covid-19#[2020, June 5])
- World Economic Forum (WEF), 2017. How can Creative Industries benefit from Blockchain? <https://www.weforum.org/agenda/2017/07/how-can-creative-industries-benefit-from-blockchain/> [27 February, 2020]



#NYP2030  
#YouthPower  
#DecadeForPositiveYouthDevelopment